დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის
25 - 31 ოქტომბერი

N 44 1404

ფასი 3 ლარი და 30 თეთრი

შენ აძლევ შენს ხმას ჩემს მკვლელებს?

2-3

უპასუხეთ გურამ შარაძეს!

2021 წლის 30 ოქტომბერს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში ხმის მისაცემად მიმავალი თითოეული ამომრჩეველი საკუთარი მორალისა და ზნეობის, სინდისისა და ღირსების ყურით გაიგონებს საბედისწერო შეკითხვას — „შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?“

ეს საბედისწერო შეკითხვა — **„შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?“** — ისეთი მკაფიო, ომახიანი და ძვალ-რბილში გამჯდომი იქნება, რომ მას გაიგონებენ არამარტო ისინი, ვისაც მორალისა და ზნეობის, სინდისისა და ღირსების ყურთასმენა სრულებითაც არ დაქვეითებია, არამედ ისინიც, ვისაც სააკაშვილისადმი სექტანტურმა ტრფიალმა და ნაცმოძრაობის პროპაგანდისტულმა კანონადამ მორალისა და ზნეობის, სინდისისა და ღირსების ყური საერთოდ დაუხშო.

„შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?“ — იკითხავს სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დახვრეტილი პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე და ერისკაცი **გურამ შარაძე,** რომელსაც თანამედროვე ბერბიჭაშვილებმა სიცოცხლე მაშინ წაართვეს, როცა ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან

სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დახვრეტილი გურამ შარაძე გვეკითხება:

შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?

შინისაკენ ფეხით მიემართებოდა და შვილიშვილებისათვის ქლიავის გულსართიანი შოკოლადები მიჰქონდა.

ყველაფერთან ერთად, გურამ შარაძის მუხანათური მკვლელობა სიმბოლოებით არის დახუნძლული!

ჰო, სიმბოლური იყო, რომ მკვლელობის დღეს **ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან ილია ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე საკუთარ სახლში** ბრუნდებოდა გურამ შარაძე, რომელმაც ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების კვლევას საკუთარი ცხოვრების არაერთი წელი მიუძღვნა და ქართველი ერის ჭეშმარიტი მამის შესახებ ფუნდამენტური ორტომიანი ნაშრომის სახით საქართველოს უძვირფასესი მემკვიდრეობა დაუტოვა.

სიმბოლური იყო ისიც, რომ ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი, მისი ეროვნული იდეების ერთგული და მუდამ ხმალამოღებული ჯარისკაცი გურამ შარაძე **ილია ჭავჭავაძის მკვლელობიდან 100 წლისთავზე მოკლეს.**

დიახ,

ილია ჭავჭავაძე სააკაშვილის რეჟიმის სულიერმა და იდეურმა წინაპრებმა 1907 წელს მოკლეს, გურამ შარაძე კი სააკაშვილის რეჟიმმა 2007 წელს დახვრიტა!

თუ უფრო დავაკონკრეტებთ, როცა წიწამურთან ილია მოკლეს, კალენდარზე **30 აგვისტო** იყო, თუმცა, დღეს მისი მკვლელობის ოფიციალურ თარიღად **12 სექტემბერს** თვლიან, რაც კალენდრის ძველიდან ახალ სტილზე გადაწყობის ბრალია, თუმცა, ბუნებას კალენდრის სტილები არ აინტერესებს და **ილიას მკვლელობის დროს საქართველოში არა — შემოდგომა, არამედ ზაფხული იდგა.**

რაც შეეხება გურამ შარაძის მკვლელობას თბილისის შუაგულში — მელიქიშვილის გამზირზე, ეს **გაზაფხულზე — 20 მაისის საღამოს** მოხდა!

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

ჩვენთვის არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს, რომელი ევროპარლამენტარი რას იტყვის, ჩვენთვის მთავარია, ჩვენი ხალხი რას იტყვის, **სამართლის აღსრულებას წინ ვერავინ აღუდგება.**

სააკაშვილი წარდგა მართლმსაჯულების წინაშე, მას ბევრი დანაშაული აქვს ჩადენილი, ეს არის დადგენილი პროკურატურის, გამოძიების და სასამართლოს ყველა ინსტანციის მიერ, შესაბამისად, სამართლის აღსრულებას წინ ვერავინ აღუდგება.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

კახა კალაძე
თბილისის მერი

მიხეილ სააკაშვილს კონკრეტული დანაშაული აქვს ჩადენილი. მე, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, ნამდვილად არ მიხარია ვინმეს დაკავება, არ მიხარია ვინმეს ციხეში გამოკეტვა, ისე როგორც არ მიხაროდა კონკრეტული ოჯახების გაუბედურება, არ მიხაროდა კონკრეტული ახალგაზრდების მკვლელობები, არ მიხაროდა 26 მაისს სახურავზე შემოყრილი გარდაცვლილი ადამიანების გვამები.

სააკაშვილი იმყოფება იქ, სადაც უნდა იმყოფებოდეს და ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვისმენთ — „თავისუფლება მიშას“. **მიშას აუცილებლად ექნება თავისუფლება მას შემდეგ, რაც მოიხდის სასჯელს.**

„ახალი თაობა“

ენდერს ვიმბუში
„რადიო თავისუფლების“ ყოფილი ხელმძღვანელი და ამერიკული საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მკვლევარი

სააკაშვილი პოლიტიკური პატიმარი არ არის — ქართველებმა ახლა უნდა გააკეთონ საკუთარი არჩევანი, გააგრძელონ სვლა წინ, ბატონი **სააკაშვილი** წარსულია და ის ციხიდან 6 წელიწადში გამოვა!

„ამერიკის ხმა“

ვახტანგ ძაბირაძე
ექსპერტი



ცოტა უხერხულია, დღეს ნაციონალური მოძრაობა რომ ამბობს, არ არსებობს სამართლიანი სასამართლო. ესენი რომ ლაპარაკობენ ადამიანის უფლებებზე, ესაა უბედურება, თორემ არასწორს კი არაფერს ამბობენ. ესკალაცია, რა თქმა უნდა, იქნება და ხელისუფლება უნდა ეცადოს, არჩევნები სუფთად ჩაატაროს და ოპოზიციას არ მისცეს საბაბი, რომ ქუჩაში გამოვიდეს.

„კვირის პალიტრა“



სანდრო გირგვლიანი:

შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?

გურამ შარაძემ კარგად იცოდა, რასაც დამართებდა საქართველოს **სააკაშვილის კაცთმოძულე ხროვა** და გურამ შარაძემ ახლაც ძალიან კარგად იცის, რა მოუვა საქართველოს, თუ **სააკაშვილის კაცთმოძულე ხროვას** კვლავ ხელისუფლებაში დაბრუნების საშუალება მიეცემა.

ამიტომაც ეკითხება გურამ შარაძე თითოეულ ამომრჩეველს განურჩევლად პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური კუთვნილებისა — **„შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?“**

„შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?“ — მარადისობიდან გადმოსძახის ქართველებს სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დახვრეტილი ერისკაცი და ამით ყველას გვეკითხება — **„თქვენ დაუშვებთ სააკაშვილის ხროვის ხელისუფლებაში დაბრუნებას და ხელს მოაწერთ საქართველოს დაღუპვას?“**

„შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?“ – ეკითხება გურამ შარაძე ყველას, ვინც 30 ოქტომბერს არჩევნების მეორე ტურში საარჩევნო უბნებს მიაშურებს და იგივე შეკითხვას იმეორებს სანდრო გირგვლიანი, ბუტა რობაქიძე, გიორგი გამცემლიძე, სერგო თეთრაძე, როინ შავაძე, გია კრიალაშვილი, დათო ცინდელიანი, პაატა ქარდავა, სულხან მოლაშვილი და სააკაშვილის რეჟიმის ყველა მსხვერპლი!

გურამ შარაძე მოკლეს ერთადერთი მიზეზით — **ის შეუპოვრად ამხელდა სააკაშვილის რეჟიმს ანტიეროვნულობაში, ანტიეკლესიურობაში, მართლმადიდებლობის მტრობასა და ქართველი ერის გადაგვარების მცდელობაში!**

გურამ შარაძე მოკლეს ერთადერთი მიზნით — მისი ფიზიკური განადგურება თავზარდამცემი და შიშის მომგვრელი უნდა ყოფილიყო ყველასათვის, ვინც სააკაშვილის რეჟიმთან დაპირისპირებასა და მის მხილებას გაბედავდა!



2007 წლის 20 მაისი, თბილისი – გურამ შარაძის ცხედარი მელიქიშვილის გამზირზე

გურამ შარაძის მკვლელობის ადგილად თბილისის ერთ-ერთი ცენტრალური და ხალხმრავალი გამზირიც სწორედ ამიტომ იქნა შერჩეული — **ყველა გამვლელსა და გამომვლელს საკუთარი თვალით უნდა ეხილა სისხლში მცურავი ერისკაცის ცხედარი და გასჩენოდა განცდა — „როცა ამხელა დამსახურებისა და ავტორიტეტის კაცი, მთელი საქართველოსათვის პატივსაცემი საზოგადო მოღვაწე ასე შუა ქუჩაში გააგორეს, ჩვენ რაღას გვიზამენ, თუ რეჟიმის წინააღმდეგ ხმის ამოღებას გავბედავთ?“**

გურამ შარაძე სააკაშვილს, მის ანტიქართულ ბანდასა და ანტიეროვნულ იდეოლოგიას ჯერ კიდევ მანამდე ამხელდა და ებრძოდა, სანამ ისინი ე.წ. ხავერდოვან გადატრიალებას მოახდენდნენ და ხელისუფლებაში მოვიდოდნენ. აი, რას აცხადებდა იგი ერთ-ერთ სატელევიზიო გამოსვლაში:

„მე ვაცხადებ, რომ როგორც კი სააკაშვილი გახდება პრეზიდენტი, ღმერთმა ნუ ქნას, მაგრამ თუ ეს მოხდება, საქართველო, მართლმადიდებლობა, ქართული ქრისტიანობა, ქართული აღარაფერი აღარ იქნება. ილია ჭავჭავაძეს არ ვიცნობო, თამარ მეფე გარყვნილი იყო და გიორგი რუსის — ლოთბაზარასა და მამათმავლის ხასა იყოო! ესენი არიან საქართველოს მშველელები? იმიტომ ეწამა მერაბ კოსტავა, იმიტომ ეწამა ზვიად გამსახურდია ჩვენ თვალწინ, იმიტომ ეწამნენ მე-20 საუკუნეში ილია და კათალიკოს-პატრიარქი კირიონი, რომ ესენი — ქვეყნის აბუჩად ამგდებები მოსულიყვნენ?“

გურამ შარაძის ეს ავბედითი წინასწარმეტყველება საქართველოს ზედმიწევნით აუხდა და ქვეყანა მთელი 9 წლით ჩავარდა **სააკაშვილის რეჟიმის ანტიეროვნულ და ანტიმართლმადიდებლურ კლანჭებში,** საიდანაც ბოლომდე ჯერაც ვერ დაუხსნია თავი, რადგან იმ ანტიეროვნული, ანტიმართლმადიდებლური, დანაშაულებრივი და სისხლიანი რეჟიმის ნარჩენები კვლავ ძალაუფლებისაკენ ისწრაფვიან!

„შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?“ — ამ იდუმალ შეკითხვას 30 ოქტომბერს თითოეული ჩვენგანი მორალისა და ზნეობის, სინდისისა და ღირსების ყურით გაიგონებს!

რა პასუხს გავცემთ ამ კითხვაზე **გურამ შარაძესა და სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დახოცილ სხვა უდანაშაულო ადამიანებს?!**

ეს ჩვენ ვიცოდეთ და ჩვენმა ქართველობამ!

ჯაბა ხუბუა

ბუტა რობაქიძე:

შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?

კვირგვინოსნები

მამუკა მდინარაძე
პარლამენტარი

გვიწევს, ნაცმოძრაობას მათი წარსული შევახსენოთ, რომ ასე თამამად ვერ ისაუბრონ. მათი წარსული მძიმე ცოდვების შესახებ ქართველმა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ უნდა გაიხსენოს. ეს იგივეა, ჩვენს მეგობარ ქვეყნებში ვინმემ **ჰიტლერი** რომ ახსენოს და თქვას, როგორ შეიძლება, **ჰიტლერზე** რატომ საუბრობ, ეს სიძულვილის ენააო. როდესაც ვსაუბრობთ **ჰიტლერზე,** ეს შეიძლება ფართო მასშტაბის იყოს **სააკაშვილთან** შედარებით, მაგრამ საქართველოში ამ კაცის ჩადენილი დანაშაული არასდროს უნდა დაავიწყდეთ.

„ახალი თაობა“

სანდრო ბრეგაძე
„ქართული მარშის“ ლიდერი

„ქართული ოცნება“ მოიგებს მე-2 ტურის 99 პროცენტს! ამასობაში, ერთი კვირის ფარგლებში, სააკაშვილი ცუდად გახდება, გონებას დაკარგავს და მას საავადმყოფოში გადაიყვანენ. ასე შეწყდება შიმშილობა! **მე-2 ტურის წაგების შემდეგ ნაცები ქუჩაში გამოვლენ, შექმნიან რევოლუციური სიტუაციის იმიტაციას და ბოლოს, საერთაშორისო პარტნიორების თხოვნით, დაიშლებიან და საკრებულოს სავარძლებში მოთავსდებიან!** „ქართული ოცნება“ გაიფორებს და დაიკანონებს გამარჯვებას ყველა მუნიციპალიტეტში!

სააკაშვილი დაიწყებს ცხარე ცრემლით ტირილს, რომ გაათავისუფლონ, ლიზა იასკო დაიბღლვნის ყველაფერს, მათ უკრაინის ხელისუფლება აჰყვება, დადგება საკითხი მიშას უკრაინაში ექსტრადიციაზე და, საერთაშორისო თანამეგობრობის თხოვნის შედეგად, იასკოსთან ერთად ჩასვამენ თვითმფრინავში და კიევისკენ ჰერი, ჰერიიი!

„ოცნება“ კვლავ ხელისუფლებაში დარჩება, ნაცები კვლავ მთავარი ოპოზიციური ძალა იქნება — მევახშე „ლელო“, სადისტი ბოკერია, ბარიგა „გირჩი“ და სხვა პოლიტიკური ნაგავი პარლამენტსა თუ საკრებულოებში მოკალათდება — კრება დარჩება მხიარული!

ისმის კითხვა — და ხალხს რა?! როგორც ყოველთვის, ვირის თავ-ფეხი!

„ფეისბუქი““

ირაკლი კობახიძე
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

სააკაშვილი არის ციხეში და მინიმუმ 6 წელი ციხეში იჯდება, ეს ქვეყანას დამშვიდების შესაძლებლობას აძლევს და ქვეყნის დამშვიდების აუცილებელი წინაპირობა ნაცმოძრაობის დამთავრებაა.

„ახალი თაობა“



„როგორ აგზავნის დედაქალაქში სააკაშვილის პარადებზე სამიტინგოდ საკუთარ მოქალაქეებს ის მხარე, სადაც ილია ჭავჭავაძემ ნამდვილი საქართველო აღმოაჩინა!“

კობა არაბული:

ფრთხილად, საქართველოვ!

მას შემდეგ, რაც სანაცეთმა პატიმარ სააკაშვილს ტანჯულის მანტია მოარგო და საქართველოს ბევრ რეგიონში მეორე ტური დაინიშნა, საზოგადოებაში ერთი რიტორიკული შეკითხვა გაჩნდა — ასეთი რა ამნეზია დაემართათ ქართველებს, რომ ხუთიანი შემოხაზეს?! პოეტი, მწერალთა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, ეთნოკულტურათა მკვლევარი კობა არაბული ამ მეტად სახიფათო რეალობას თავისი საკრალური ხედვით, მწერლის წინასწარმეტყველური ინტუიციით აფასებს და საზოგადოების გასაგონად აცხადებს — ფრთხილად ქართველებო!

— ამჟამად საქართველო თავისი არსებობის ურთულეს ფაზას გადის — დროის იმ მონაკვეთს, სადაც მტრის მიერ „დამწვარი ხიდები“ და „ბედისწერული უფსკრულებია“ ჩარჩენილი... კიდევ ერთი რყევა, ერთი შეცდომა და პირდაპირ ჩავიჩეხებით!

— თქვენი აზრით, რა იყო და რა იქნება მორიგი დიდი შეცდომა?

— დიდი შეცდომა არის და იქნება ზოგიერთი ქართველის, მით უფრო, მეგრელების დაჟინებული სურვილი, რომ ნაციონალები ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ.

როგორც დიდმა პოეტმა და მისტიკოსმა ვაჟა-ფშაველამ თქვა, მივესალმები **„ლიხსიქით დედას“.** ასევე ყველაზე დიდმა ქართველმა ბრძანა — **„სამეგრელოში ჩამოვედ და საქართველო ვნახე“.** არის ამ ფრაზებში სიმართლე და მითოსური სიცოცხლის იდუმალი ქვეტექსტიც. სულ მცირე, სამოთხის ერთი მდინარე მაინც ჩამოუდის ამ მხარეს, ჩამოაქვს ურიცხვი სიბრძნე — „მთვარის ნაფშვენი“, „ოქრო-ვერცხლი“ და რწყავს მიწას, როგორც ტიგროსის წყალი ბაბილონს ან როგორც „მზის შვილი“ ოქროსთმიანი ფარაონების მიწას — ნილოსი. **ამიტომაც იშვა და ამოიზარდა ამ მადლმოსილ, კურთხეულ მიწაზე ადამიანთა ღვთიური ნიჭი, კულტურისა და ხელოვნების გამორჩეული ენერგია. ამიტომაც ჰყავს დღეს ჩვენს სამშობლოს სამეგრელოდან არაერთი სწავლული — პოეტი, მეცნიერი, მკურნალი, საზოგადო მოღვაწე!**

საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია მეგრელი იყო, რომელმაც ფაქტობრივი თავისუფლება დაუმკვიდრა საქართველოს და რომელიც ქართველმა ჯალათებმა, შინაურმა მტრებმა მოკლეს გარე მტრების მხარდაჭერით. როგორც ქართველი პოეტი „ორჯერ პოეტია“, ასევე ქართველი ჯალათი ორჯერ ჯალათია, ქართველი ლიბერასტი — ორჯერ ლიბერასტი! ასეთმა ჯალათმა ლიბერალმა კოსმოპოლიტებმა მოკლეს ილია წინა საუკუნეში და შეიწირეს ბევრი ვინმე ჩვენს დროშიც!

— ამ ყველაფერს რისთვის იხსენებთ ან რა კავშირშია დღევანდელობასთან?

— ერთი ასეთი ჯალათი, **მესამე პრეზიდენტად წოდებული სააკაშვილი,** როგორც იქნა, ქართულ ციხეში აღმოჩნდა. ჩვენი უმამაცესი თაობის სისხლითა და ენერგიით ზვიადის დროს მოპოვებული თავისუფლება, ამ არსებამ მთლიანად გააქრო და გააქარწყლა. მან დაგვაკარგვინა 21-ე საუკუნემდე მოტანილი ისტორიული მიწა-წყალი და საქართველოდან გაყვანილი რუსეთის ჯარი უკან შემოაბრუნა. **რა შეიძლება იყოს ამაზე დიდი დანაშაული და ღალატი? რა სასჯელი შეიძლება იყოს ამისი საზღაური?**

სააკაშვილსა და მის ხროვას, ახლა ქუჩებში რომ დაძრწიან და „თავისუფლება მიშას“ გაჰკივიან, თავისი წილი უდევთ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობაში, როგორც შევარდნაძის „ნიჭიერ“ ავაზაკ „აბიტურიენტებს“.

სააკაშვილი იყო და არის დაუცხრომელი მტერი ზვიად გამსახურდიასი და ყველა იმ ტიპის მოღვაწის, რომელთაც სახელმწიფოს აშენება ტრადიციულ-ეროვნულ ცნობიერებასა და ნიადაგზე სურს.

სააკაშვილი ზვიად გამსახურდიას ცხადი ანტიპოდია, საპირისპირო პოლუსზე მდგარი უარყოფითი ენერგია. სწორედ ქართველმა ჯალათებმა — **ბერძენიშვილების, სარიშვილების, ბოკერია-რამიშვილების იდეოლოგიური საშარდე ხვრელიდან გამომძვრალმა ქილერებმა** მოკლეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტი!

ისმის კითხვა: მაშ, რა მოხდა? რამ გამოიწვია დასავლეთიდან, სამეგრელოდან მოქალაქეთა ასეთი აღტყინებული მასის „შემოჭრა“ საქართველოს დედაქალაქში სააკაშვილის გამოსახსნელად თუ მხარდასაჭერად? რა დაემართა, რა მეხსიერების ამნეზია თუ კოროზია შეეყარა ასეთი კულტურისა და ისტორიის მქონე თემს, ერის ჭირ-ვარამის უბადლო მცნობელს, რომ ჯალათის ნაქნარი საქმეები დაავიწყდა და ქომაგობს?!

— გეთანხმებით, ამ კითხვას დღეს არცთუ ცოტა ადამიანი სვამს!

— მეც სხვებივით ვცდილობ, ვიპოვო პასუხი, რა მოხდა, რა დაემართათ ამ ადამიანებს, რომლებიც სააკაშვილის ფანებად იქცნენ?! ამ დონის ჯალათი, რომელიც საკუთარი ქვეყნის ტაძრებსა და ისტორიულ მონუმენტებს ებრძოდა, ნერონისა და ჰეროსტატეს მსგავსად, იშვიათი მოვლენაა პოლიტიკის ისტორიაში.

ნუთუ, იმდენად დაებინდა ჩვენს ხალხს გონება, რომ სულ ახლანდელი, გუშინწინდელი აღარ ახსოვს? სისხლით ჩარეცხილი ქუჩები და ჩახოცილი ადამიანები, სახურავზე შემოდებული თუ წყალში ჩაკიდული, ყელზე ქვაგამობმული გვამები?! ნუთუ, დავიწყებას მიეცა „კასრები სამეგრელოს ტყეებიდან“ და ყავარჯნიანი, ცოცხიანი მოძალადე სააკაშვილის ჯალათები?!

ვცდილობ, გავცე პასუხი, რა ტიპისაა აგრესია, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში დაგროვდა ნაციონალი ფაშისტების გამოისობით. სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, მარტო მამა ბუღაძის ცოცხიანი ულვაშებით 14 ოქტომბრის პარადზე ხავილი გამოდგება იმის მაგალითად, თუ რა ტიპის ფაშისტებს უნდათ ხელისუფლებაში დაბრუნება. 14 ოქტომბერი ქართული ლიბერალური ფაშიზმის კარგი ლუსტრაცია იყო და ის უნდა გააცნობიეროს ერმა!

— საზოგადოებას სულ ახლახან კიდევ ერთი ანკესი გადაუგდეს — კოალიციური მთავრობა!

— ხაზარაძემ ახლა უკვე ოფიციალურად შესთავაზა მელიას მოახლედ თავისი თავი. ეს არის იდიოტების ნადიმი, მორიგი ანომალიური გამოხტომა სანაცეთის მხრიდან. წარმოგიდგენიათ, თავიანთ თავებს ინიშ-



ზურა ვაზაგაშვილი:

შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?

„ერთი კოლხი ძმა მყავს, ვახტანგ ხარჩილავა, შესანიშნავი პოეტი და პუბლიცისტი, ნამდვილი პატრიოტი, რომელმაც ეროვნული იდეის დასაცავად თავი გადადო. 14 ოქტომბერს, როცა სამეგრელოდან თბილისისკენ მომავალ კოლონებს ვუყურებდით, მან ასეთი რამ მითხრა — სირცხვილი და თავის მოჭრაა. ამ საცოდაობას რომ ვუყურებ, იმდენად მრცხვენია, რომ სიცოცხლე აღარ მინდაო.... მსგავსი რამ ბევრი მეგრელისგან გავიგონე ამ დღეებში!“

ნავენ იქ, სადაც უკვე გამარჯვებულია „ოცნება“! ეს დაახლოებით იმას ჰგავს, ძლიერი წვიმის დროს ფუნა რომ გაიშლება. ესენიც ზუსტად ასე გაიშალნენ და შეიკრნენ ერთ გუნდად!

ახლა რომ იძახიან, კოალიციაო, როდის იყვნენ ცალ-ცალკე? სააკაშვილის ყაჩაღ-ბანკირი არ იყო ხაზარაძე? ის არ კვებავდა ლიბერასტებსა და უნიტაზის მწერლობას? სააკაშვილი ნარკომან „გირჩელებთან“ ერთად არ ანგრევდა და რყვნიდა ქართველი კაცის სულიერებას, ეროვნულობასა და ტრადიციებს? ვის სჯერა მათი სიტყვების რახარუხის? **როგორ შეიძლება ხელისუფლება, ბიუჯეტი ხელში ჩაუგდო მევახშე ხაზარაძეს, რომელიც კოს**დება, რათა დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. ვფიქრობ, დროა, აკადემიურმა, ელიტურმა საზოგადოებამ: მეცნიერებმა, მწერლებმა, კულტურისა და ხელოვანების მესვეურებმა შექმნან დარბაზი და იმ ვანდალიზმის მიმართ, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ.

საზოგადოება უნდა მიხვდეს, თუ რა ნგრევასა და სისხლს, რა ანარქიას მოიტანს სააკაშვილის ბრბოს დაბრუნება ხელისუფლებაში!

ვე ჰყავდა ამ ქვეყანას, რომელმაც მოაოხრა სამეგრელო!

დიდი კონსტანტინე რომ იყოს ახლა ცოცხალი, ან თუნდაც ლევან გოთუა, რას იტყოდა ამ ორპირფულ საქციელზე? მოგცემდათ ასეთი შეცდომის დაშვების ნებას?!

— მაგრამ დღეს სხვა დრო და პოლიტიკური ვითარებაა...

— ნაციონალი ქვეყნის მტერია — ეს უკვე ბევრმა ფაქტმა დაადასტურა. სამეგრელოს კარგად უნდა ახსოვდეს — საკუთარი ერის ისტორია და ფსიქოლოგია ისე არავის დაუნგრევია, როგორც ეს სააკაშვილმა და მისმა ვანდალებმა შეძლეს.

ზუგდიდელებო, უფრო გონივრულად, გაბედულად უნდა მოიქცეთ და იმ შესანიშნავ, გონიერ, გაწონასწორებულ თქვენს თანამემამულეს მამუკა წოწერიას დაუჭიროთ მხარი!

არ დავმალავ იმასაც, რომ ზოგი გაბრაზებული მოქალაქე, ჩვენიანი და თქვენი ზუგდიდელების პატივისმცემელი, ასეთ რამესაც ამბობს — დაანებეთ თავი, თუ ძალიან უნდათ, ჰყავდეთ ნაციონალების კუმირი, რაც დაემართებათ, თავად ნახავენ. იწვნევენ, როგორ დაენგრევათ თავზე ქალაქი და ეს იქნება მათთვის გაკვეთილი, შეცდომა, რომელსაც სხვა დროს არ გაიმეორებენო. შესაძლოა, შეიძლებოდეს ამის დაშვება, მაგრამ მოხერხდება შემდგომ, სხვა დროში ამ შეცდომის დაძლევა და გამოსწო-

ფრთხილად, სამეგრელოვ!

ტავას იდეურად და ფიზიკურად უსწორდებოდა?! სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ხალხისთვის წართმეულ ქონებას ავაზაკებს უკანონებდა?! იმ პარტიას და მის ლიდერებს რა ვუთხარი, ხაზარაძეს დროშად რომ დაიყენებს, და მერე იმათ, ვინც მათ ხელისუფლებაში მოსაყვანად ხუთიანს შემოხაზავს! თბილისს ჰყავს და ეყოლება ღირსეული, თანამედროვე, საქმის გამკეთებელი, უნიჭიერესი, პატრიოტი მერი — **კახი კალაძე!**

და კიდევ: სულ უნდა გვახსოვდეს, მკურნალი რომ შედის ბრძოლის ველზე და დაჭრილ მეომრებს წამოაყენებს, აი, ასე შემოვიდა 10 წლის წინათ ბრძოლის ველზე **ბიძინა ივანიშვილი** და სააკაშვილის რეჟიმის მიერ განწირული ერი პირდაპირ პროკრუსტეს სარეცელიდან წამოაყენა. დღეს ამ საქმეს **ირაკლი ღარიბაშვილი** აგრძელებს. როგორც მხედართმთავარი, ცდილობს, ქვეყანა გადაარჩინოს. არადა, როცა პოლიტიკიდან წავიდა, „ასავალ-დასავალში“ ვთქვი — ის უეჭველი დაბრუნდება, რადგან ერს სჭირდება-მეთქი. პრემიერად დაბრუნებულ ღარიბაშვილს დღეს ჩვენი მხარდაჭერა სჭირ-

— ფიქრობთ, რეალურია სააკაშვილის ბრბოს ხელისუფლებაში დაბრუნება?

— სააკაშვილს ხელისუფლებაში არავინ მოუშვებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ — **გაკვირვებას იწვევს, რატომ არიან მეგრელები მისი დაბრუნების დაჟინებული მსურველნი? რა მოუტანა მან, ზოგადად, საქართველოს და, კერძოდ, სამეგრელოს დაკარგული მიწა-წყლის და ნულოვანი ტოლერანტობის გარდა?**

ახლა ქუჩებში ნაცების მიტინგებზე დეზორიენტირებული თაობა მოძრაობს — განარკომანებული, გაუბედურებული, სააკაშვილის რეჟიმის მიერ სულგამოცლილი, „გამოხატვის თავისუფლების“ ჭაობში ჩარჩენილი... როგორ აგზავნის დედაქალაქში სააკაშვილის პარადებზე სამიტინგოდ საკუთარ მოქალაქეებს ის მხარე, სადაც ილია ჭავჭავაძემ ნამდვილი საქართველო აღმოაჩინა!

ნუთუ, თქვენ, ზუგდიდელებს, მართლა გინდათ, რომ თქვენი დიდებული, ტრადიციული, სუფთა ქალაქის მერი სააკაშვილის ცენტურიონი იყოს?! ერთი **„თეთრი მელა“** უკ-

„ახლა რომ იძახიან, კოალიციაო, როდის იყვნენ ცალ-ცალკე? სააკაშვილის ყაჩაღ-ბანკირი არ იყო ხაზარაძე? ის არ კვებავდა ლიბერასტებსა და უნიტაზის მწერლობას?

სააკაშვილი ნარკომან „გირჩელებთან“ ერთად არ ანგრევდა და რყვნიდა ქართველი კაცის სულიერებას, ეროვნულობასა და ტრადიციებს?“



გიორგი გამცემლიძე:

შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?

რება?

— ფიქრობთ, რომ არა?

— ძნელი სათქმელია! ამიტომ და ამდენად: **ფრთხილად, საქართველოვ! ფრთხილად, სამეგრელოვ!** ერთი კოლხი ძმა მყავს, **ვახტანგ ხარჩილავა,** შესანიშნავი პოეტი და პუბლიცისტი, ნამდვილი პატრიოტი, რომელმაც ეროვნული იდეის დასაცავად თავი გადადო. 14 ოქტომბერს, როცა სამეგრელოდან თბილისისკენ მომავალ კოლონებს ვუყურებდით, მან ასეთი რამ მითხრა — სირცხვილი და თავის მოჭრაა. ამ საცოდაობას რომ ვუყურებ, იმდენად მრცხვენია, რომ სიცოცხლე აღარ მინდაო.... მსგავსი რამ ბევრი მეგრელისგან გავიგონე ამ დღეებში. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, რატომ უნდა ჩააგდოთ ამ მდგომარეობაში თქვენი კუთხის სასახელო შვილები, ჩემო ძვირფასო მეგრელებო?

სამეგრელოსა და დასავლეთს შევახსენებ — აღმოსავლეთმა: ფშავ-ხევსურეთმა, მთიულეთ-გუდამაყარმა, ყაზბეგმა, დუშეთმა, თიანეთმა ეს ბრძოლა ნაცისტებთან პირწმინდად მოიგო — 64 პროცენტამდე დადო, ანუ ეროვნული დაცვისთვის, მისიისთვის ბრძოლა „ფრიადზე“ ჩაატარა, როგორც ოდესღაც — ბახტრიონზე, ასპინძასა და მარტყოფში! ახლა მაშინდელზე ნაკლები ხიფათი არ არის!

ამ ბრძოლას მოიგებს თბილისი, მოიგებს ქუთაისი, მოიგებს ბათუმი, ფოთი, თელავი და, რა თქმა უნდა, ზუგდიდიც! დიახ, სამეგრელო ქართული სახელმწიფოს თანადამფუძნებელია, მისი თანაავტორი და ამ კრიტიკულ სიტუაციაშიც სწორედ სამეგრელო უნდა იქცეს ერთიანობის მთავარ ქვაკუთხედად!!!

ხვამელი ქორდა სამარგალო! ღმერთი იყოს თქვენი შემწე!!!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

მთავრობობანას თამაში, ანუ

ე.წ. ჩრდილოვანი კაბინეტის შექმნითა და დედაქალაქის ვითომდა მომავალი კოალიციური მთავრობის პრეზენტაციით ნაცოპოზიციამ აბსურდის ჟანრის მორიგი უნიჭო სპექტაკლი შემოგვთავაზა.

დავიწყოთ იმით, რომ ერთი შეხედვით მულტიპარტიულ შემადგენლობას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ფორმალურმა თავმჯდომარემ **ნიკანორ მელიამ** „თბილისის კოალიციური მთავრობის“ სახით წარმოადგინა, რეალურად, მრავალპარტიულობასა და კოალიციურობასთან არაფერი აქვს საერთო, რადგან თითქმის ყველა პოლიტიკური სუბიექტი უახლოეს წარსულში ნაციონალური მოძრაობის ორგანული ნაწილი იყო და ისინი სააკაშვილის პარტიას იდეოლოგიურად და პოლიტიკურად არც მას შემდეგ დაშორებიან, რაც ფორმალურად გამოეყვნენ.

თუ არა მეორე ნაციონალური მოძრაობა, მაშ, რა არის ბოკერიას **„ევროპული საქართველო“,** რომელსაც არც საქართველოსთან აკავშირებს რამე და არც ჭეშმარიტ ევროპულობასთან?

თუ არა მესამე ნაციონალური მოძრაობა, მაშ, რა არის ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძის პარტია **„გირჩი — მეტი თავისუფლება“,** რომელიც ნამდვილი თავისუფლების იდეას ისეა მოწყვეტილი, როგორც შემოდგომის გირჩა — ნაძვის ხეს?

თუ არა მეოთხე ნაციონალური მოძრაობა, მაშ, რა არის ელენე ხოშტარიას პარტია **„დროა“,** რომლის დროც ჯერ ვერ დადგა და ვერც ვერასოდეს დადგება?

რა თქმა უნდა, ესენი პატარ-პატარა ნაციონალური მოძრაობები არიან, რომლებმაც, უბრალოდ, პარტიული სახელი გამოიცვალეს, მაგრამ ვერაფრით შეიცვალეს პოლიტიკური ზნე და შიგთავსი!

მელიას მიერ წარმოდგენილ „კოალიციურ მთავრობაში“ ერთადერთი **მამუკა ხაზარაძის** პარტიაა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის შემადგენლობაში თავიდან არ ყოფილა, თუმცა, თვითონ ხაზარაძეს სააკაშვილის დანაშაულებრივ რეჟიმთან და ადეიშვილის რეპრესიულ პროკურატურასთან როგორი კუდგადაბმულობა ჰქონდა, ამის შესახებ უკვე ყველამ იცის, რადგან **ნაცრეჟიმის მიერ უკანონოდ დაპატიმრებული და გაკულაკებული ქართველი ბიზნესმენები წლებია, საჯაროდ ყვებიან, რომ მათთვის ქონების ჩამორთმევა სწორედ ხაზარაძის „თიბისი ბანკის“ მეშვეობით ხდებოდა!**

მოკლედ,

არავითარი „კოალიციური მთავრობა“ არ არსებობს და პოლიტიკურ სატყუარას, რომელიც მელიამ თბილისელ ამომრჩეველს გადაუგდო, ცხადია, არცერთი გონიერი და ნაცპროპაგანდისტული ტელე-კანალიზაციებისაგან ტვინგამოურეცხავი ადამიანი არ წამოეგება!

ყველაზე მთავარი კი მაინც სხვა რამეა: **სასწაული რომ მოხდეს, ქვეყანას პოლიტიკური არმაგედონი დაატყდეს თავს და ნიკანორ მელია თბილისის მერი გახდეს, მის მიერ წარმოდგენილ „ჩრდილოვან კაბინეტს“ დედაქალაქის მთავრობად მაინც ვერ აქცევს, რადგან მთავრობის დამტკიცება თბილისის საკრებულოს პრეროგატივაა, იქ კი უმრავლესობა „ქართულ ოცნებას“ აქვს, რომელიც მელიას მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობას, ბუნებრივია, არ დაამტკიცებს!**

ყოველივე აქედან გამომდინარე, მთელი ნაცოპოზიცია, რომელმაც მშვენივრად იცის, რომ 30 ოქტომბერს არჩევნების მეორე ტურში პირწმინდად დამარცხდება, უბრალოდ, **„მთავრობობანას“** თამაშობს და ისე იქცევა, როგორც საყოველთაოდ ცნობილ ქართულ ანდაზაში უსაქმური კაცისა და მახათის შესახებ არის ნათქვამი.

ისე კი, როცა ნიკანორ მელიას მიერ წარმოდგენილი **„ჩრდილოვანი კაბინეტის“** შემადგენლობას გავეცანით და ვნახეთ, რომ თავის მომავალ მოადგილეებად **მამუკა ხაზარაძე, ელენე ხოშტარია და ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძე** წარადგინა, მაშინვე ვთქვით — **კახა კალაძეს თამამად შეუძლია, საარჩევნო კამპანია შეწყვიტოს, ფეხი ფეხზე გადაიდოს და მშვიდად დაელოდოს მეორე ტურის დიდი ანგარიშით მოგებას, რადგან სწორედ მას მისცემს ხმას დედაქალაქის მცხოვრებთა აბსოლუტური უმრავლესობა, რომლისთვისაც თბილისის მმართველობაში მევახშე ყაჩაღ-ბანკირების, მარიხუანის წევით გამოქლიავებული შარვალჩახდილი შარლატანებისა და ქუჩაში „სვისტოკით“ მორბენალი ქალაბიჭების მოსვლა კატეგორიულად მიუღებელია!**

დიახ, **კახა კალაძე,** რომელსაც დედაქალაქის მერად ოთხწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში გაკეთებული მართლაც დიდი საქმეების გამო არჩევნების მეორე ტურის დამაჯერებლად მოგება ისედაც გარანტირებული ჰქონდა, არათუ პოლიტიკური მტრებისაგან, არამედ პოლიტიკური მოკეთეებისგანაც კი ვერ ინატრებდა ისეთ საჩუქარს, როგორიც მისმა კონკურენტმა მელიამ ე.წ. ჩრდილოვანი კაბინეტის წარდგენით გაუკეთა!

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია მელიას „ჩრდილოვან კაბინეტში“ **მამუკა ხაზარაძის** ყოფნა, რომელიც თბილისის მერის მომავალ მოადგილედ არის დასახელებული.

ნიკანორ, მთაწმინდაზე, მერაბ კოსტავას საფლავის ჩრდილქვეშ გაზრდილ კაცს შენს „ჩრდილოვან კაბინეტში“ მერაბ კოსტავაზე ფიზიკურ თავდასხმაში მხილებული ხაზარაძე მაინც არ უნდა შეგეყვანა!



კადრი ვიდეოდან, რომელშიც სააკაშვილი ამბობს, რომ მამუკა ხაზარაძემ მერაბ კოსტავას პალტო შემოახია!

პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ **თბილისის მერის მოადგილედ მამუკა ხაზარაძის დასახელება თბილისის შეურაცხყოფა და თბილისელების მასხრად აგდებაა, რადგან საქართველოს დედაქალაქსა და მის მილიონზე მეტ მოსახლეს ისეთი არაფერი დაუშავებია, მევახშე ყაჩაღ-ბანკირი, სააკაშვილის რეჟიმის ფინანსური კომპრაჩიკოსი, ასობით ოჯახის უსახლკაროდ დამტოვებელი, „საქართველოს სახალხო საინვესტიციო კორპორაციიდან“ ხალხის ანაბრების მიმტაცებელი, 17 მილიონი დოლარის ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში ბრალდებული და გირაოშეფარდებული, ეროვნული მოძრაობის მიტინგის დარბევასა და მერაბ კოსტავაზე ხელის აღმართვაში მხილებული ყოფილი ზონდერ-კომკავშირელი ერთ-**

ილია ჭავჭავაძის ცნობილი პოემის „კაკო ყაჩაღის“ მიხედვით, „ბავშვმაც კი იცის, ვინ არის კაკო“, ხოლო საქართველოს უახლესი ისტორიისა და დღევანდელობის მიხედვით, სააკაშვილმაც კი იცის, ვინ არის მამუკა ხაზარაძე, რომელმაც, მისი თქმით, მერაბ კოსტავას ერთადერთი პალტო შემოახია!

კვირგვინოსნები

გია ვოლსკი
პარლამენტარი

მამუკა ხაზარაძეზე გარკვეული ადამიანები, მათ შორის, **სააკაშვილი** ამბობს, რომ **მერაბ კოსტავას პალტო შემოახია და ფიზიკურად გაუსწორდა** — ხაზარაძემ განმარტება გააკეთოს, ეს ტყუილია თუ მართალი.

„ინტერპრესნიუსი“

მამუკა ხაზარაძე
„ლელოს“ თავმჯდომარე

მომავალ წელს აუცილებლად იქნება ვადამდელი არჩევნები!

„კვირის პალიტრა“

ლევან ნიკოლეიშვილი
ექსპერტი

მელიამ **მამუკა ხაზარაძე** თავისი ჩრდილოვანი კაბინეტის პრეზენტაციაზე მერის მოადგილედ წარადგინა: უნდა გენახათ, როგორი გახარებული იყო „ლელოს“ ლიდერი, გეგონება, მართლა მერის მოადგილედ დანიშნეს.

„იმედინიუსი“

ნიკა მელია
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე

გამარჯვების შემთხვევაში ჩემი მოადგილეები **მამუკა ხაზარაძე, ზურაბ ჯაფარიძე, ელენე ხოშტარია და ირაკლი აბესაძე** იქნებიან.

„ახალი თაობა“

ზურაბ ქადაგიძე
ანალიტიკოსი

ერთიანო ნაციონალურო მოძრაობავ, არ გიტყდებათ? ამ კაცის გათავისუფლებას კი არა, გადამალვას უნდა ცდილობდეთ, ისეთი სამარცხვინო ვინმეა... **არაყნებში ჩამალული პრეზიდენტი...** თან ტიპი იმდენად გარეწარია, რომ თანამზრახველების გაწირვაც ჰქონდა დაგეგმილი, თუკი გატაცების სცენარს გაათამაშებდა... **არაყნები განაბაყეს, მიშა — ვერა...** მთავარსარდალი კი არა **„არაყანი“** გვყოლია ამდენი ხანი პრეზიდენტად.

„ფეისბუქი“

ნიკანორ, ეს არ უნდა გექნა!



და:

„მამუკა ხაზარაძემ გამოაცხადა, რომ დესტაბილიზაცია იქნება, თუ, თურმე, ქოცები წააგებენ არჩევნებს და სალომე ზურაბიშვილი დამარცხდება. მამუკა ხაზარაძეს მინდა, გავცე პასუხი. ჯერ ერთი, ეხლა არ მინდოდა ამის გახსენება, მაგრამ ამ კაცმა ვერაფერი ვერ ისწავლა ცხოვრებაში, ყოველთვის არასწორ მხარეს აღმოჩნდება ხოლმე. „გეპეის" კომკავშირის მდივანი როცა იყო, გამოვარდა იქიდან, „გეპეიდან" „დუბინკებით" მისი ეს „ბაევიკები" და მერაბ კოსტავას, რომელსაც ერთადერთი პალტო ჰქონდა ცხოვრებაში საცოდავს, რომელიც ციხიდან იყო ახალი გამოშვებული, შემოახია ეს პალტო მთლიანად მამუკა ხაზარაძემ".

გესმით? მამუკა ხაზარაძე მერაბ კოსტავაზე ფიზიკურ ძალადობაში თვით სააკაშვილმაც კი ამხილა, რომელსაც ენა-პირიდან სიმართლე წელიწადში ერთხელ ყარაულის თოფივით გაუვარდება ხოლმე!

მართალია, ნიკანორ მელიას მიერ წარდგენილ თბილისის ე.წ. ჩრდილოვან მთავრობას, რომლის წევრი მამუკა ხაზარაძეც არის, აწ უკვე რუსთავის ციხის პატიმარი სააკაშვილი საკნიდან მიესალმა — პოლიტიკური მრავალფეროვნება კარგიაო, მაგრამ მას სრულებითაც არ წაუღია უკან თავისი სამი წლის წინანდელი განცხადება იმის შესახებ, რომ ხაზარაძემ მერაბ კოსტავას ერთადერთი პალტო შემოახია!

მოკლედ, ილია ჭავჭავაძის ცნობილი პოემის „კაკო ყაჩაღის" მიხედვით, **„ბავშვმაც კი იცის, ვინ არის კაკო",** ხოლო საქართველოს უახლესი ისტორიისა და დღევანდელობის მიხედვით, **სააკაშვილმაც კი იცის, ვინ არის მამუკა ხაზარაძე,** რომელმაც, მისი თქმით, მერაბ კოსტავას ერთადერთი პალტო შემოახია!

არ შეიძლება, თბილისს მერის მოადგილედ ეჯდეს ყოფილი ზონდერ-კომკავშირელი, რომელსაც მერაბ კოსტავაზე ფიზიკურ ძალადობაში ამხელენ! ყოვლად დაუშვებელია, რომ ქალაქს, რომელსაც საქართველოსათვის წამებული ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას წმინდა საფლავი მთაწმინდის

პანთეონიდან თავზე დაჰნათის, ერთ-ერთ ხელმძღვანელად მერაბ კოსტავაზე ხელის აღმართვაში მხილებული მამუკა ხაზარაძე ჰყავდეს!

ნიკანორ, ყველაფერი შეიძლებოდა, გექნა, მაგრამ — ეს არა!

ნიკანორ, მთაწმინდაზე, მერაბ კოსტავას საფლავის ჩრდილქვეშ გაზრდილ კაცს შენს „ჩრდილოვან კაბინეტში" მერაბ კოსტავაზე ფიზიკურ თავდასხმაში მხილებული ხაზარაძე მაინც არ უნდა შეგეყვანა!

ეს „ჩრდილოვანი კაბინეტი" კი არა, **პოლიტიკური ნაგავია,** რომელსაც თბილისელები 30 ოქტომბერს გახვეტენ!

ჯაბა ხუბუა

ერთ მმართველად ჰყავდეს!

სხვათაშორის, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის კომკავშირის კომიტეტის მდივანი **მამუკა ხაზარაძე,** 1989 წლის 18 თებერვალს ზონდერ-კომკავშირელებისაგან შემდგარ ერთ-ერთ მარბიელ რაზმს რომ ხელმძღვანელობდა, „გეპეის" პირველ კორპუსთან ეროვნული მოძრაობის მიტინგის მონაწილეებს სკამის გადაჭრილ ფეხებს ურტყამდა და პირადად მერაბ კოსტავას საცემრად იქაჩებოდა, ამას არამხოლოდ **ნოდარ ნათაძე, ნოდარ ბუჯიაშვილი, ნანა კაკაბაძე** და ეროვნული მოძრაობის სხვა ვეტერანები ამტკიცებენ, არამედ **თვით მიხეილ სააკაშვილიც კი ამაზე ლაპარაკობს.**

დიახ, ჯერ კიდევ 2018 წელს, საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, სააკაშვილმა თავის ერთ-ერთ ვიდეომიმართვაში სიტყვასიტყვით განაცხა-

ამ ყველაფრის ფონზე კახა კალაძეს თამამად შეუძლია, საარჩევნო კამპანია შეწყვიტოს, ფეხი ფეხზე გადაიდოს და მშვიდად დაელოდოს მეორე ტურის დიდი ანგარიშით მოგებას!

სადღეისოდ საკითხავი

დღეს ჩვენს საშველად კვლავ უფალი უნდა მოვიდეს!

... გვიმუხთლა ჟამმა
ჩვენთვის სივრცეც არ ჩანს საფრენი
და უცხო ბინდით იბურება
დასალიერიც;
დრო დგას მოყვასის ღალატის და
დრო — ჩასაფრების,
დრო — მომრავლებულ სატანების
და სალიერის...

ზოგი ავ ვნებებს სამშობლოსთან
ბრძოლით იქარვებს,
(ამნაირ მტრობას სხვა ვინ იზამს,
გარდა მსტოვრების?!)
დღეს დარჩათ ერი სათარეშოდ
პოლიტიკანებს,
ამ დიდოსტატებს კლდიდან კლდეზე
გადახტომების...

და მათთან ერთად ვერაგულად
გვებრძვის კოვიდიც
და არაერთი შეიწირა უკვე კოვიდმა;
დღეს ჩვენს საშველად
კვლავ უფალი უნდა მოვიდეს, —
ის მაინც მოვა, რადგან ერთხელ
უკვე მოვიდა...

ბადათერ არაბული

კვირგვინოსნები

გურამ მაჭარაშვილი
პარლამენტარი

„ლელოს" და „გირჩის" გადაწყვეტილება მგლის თავზე სახარების კითხვას ჰგავს — ნაცმოძრაობის დანამატი გახდნენ, საზოგადოებას ატყუებენ, მთავრობას საკრებულო ამტკიცებს, სადაც უმრავლესობა „ოცნებას" აქვს.

„ინტერპრესნიუსი"

თაკო ჩარკვიანი
„კანონი და სამართლის" ლიდერი

ბურჯანაძის გამო კოალიციაზე ვერ ვიტყვი უარს, მაგრამ ვფიქრობ, ბევრ შენიშვნას მიიღებს რუსეთის მომხრე პარტიის გამო და რაში სჭირდებოდათ, ვერ მივხვდი.

„პირველი არხი"

ალეკო ელისაშვილი
პარტია „მოქალაქეების" ლიდერი

ჩრდილოვან კაბინეტსა და „ბასტი-ბუბუში" მონაწილეობას არ ვაპირებთ, რეფერენდუმისა არ იყოს, ესეც „ბასტი-ბუბუა".

„პირველი არხი"

ზაალ ანჯაფარიძე
ექსპერტი

რა ბრჭყვიალა შეფუთვაც არ უნდა გაუკეთონ „კოალიციის" თუ სხვა რამის სახით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის — პროდუქტის შიგთავსი იგივეა და გვარიანად ყარს.

„იმედინიუსი"

გადატრაილერების

სახელმწიფო გადატრიალება ქვეყნის კონსტიტუციური წყობილების ძალადობრივი გზით შეცვლას, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობასა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას ნიშნავს, მაგრამ რას ნიშნავს სახელმწიფო გადატრაილერება?

ტრაილერით ჩამოტანილ სააკაშვილს სახელმწიფო გადატრაილერების მოწყობა არ გამოუვიდა!

ვინაიდან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი და, საერთოდ, საერთაშორისო სამართალი **„სახელმწიფო გადატრაილერების“** ცნებას არ იცნობს, მის განმარტებას ჩვენს თავზე ავიღებთ და მოგახსენებთ: როცა ქვეყანაში არალეგალურად, **ტრაილერის** მისაბმელში დამალვით შემოჰყავთ ძებნილი პირი, რომლის მიზანიც სახელმწიფო **გადატრიალების** მოწყობა და ანტიკონსტიტუციური გზით ძალაუფლების ხელში ჩაგდებაა, ამას სახელმწიფო გადა**ტრაილერ**ება ეწოდება.

თუ ძებნილი პირი, რომელიც ქვეყანაში არალეგალურად, **ტრაილერის** მისაბმელში დამალვით შემოიყვანეს, დასახულ მიზანს ვერ მიაღწევს და ხელისუფლების დამხობის გეგმა ჩაეფუშება, მაშინ ამას სახელმწიფო გადა**ტრაილერ**ების მცდელობის კვალიფიკაცია მიეცემა.

აი, მაგალითად: საქართველოს ტერიტორიაზე **ელგუჯა ცომაიას ტრაილერით** შემოპარული მიხეილ სააკაშვილი 2021 წლის 1 ოქტომბერს სამართალდამცავებს რომ არ დაეპატიმრებინათ, იგი არჩევნების მეორე დღეს, 3 ოქტომბერს, ნაცების მიერ მოწყობილ მიტინგზე მოულოდნელად გამოჩნდებოდა და **სახელმწიფო გადატრაილერებას** მოაწყობდა, ყოველ შემთხვევაში, აუცილებლად ექნებოდა მცდელობა, ექნა ის, რაც 2003 წლის 23 ნოემბერს გააკეთა.

თუ საქართველოში **ტრაილერით** შემოპარული სააკაშვილი ხელისუფლების დამხობასა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას მოახერხებდა, ეს შემდგარი **სახელმწიფო გადატრაილერება** იქნებოდა, მაგრამ საქართველოში **ტრაილერით** შემოპარულმა სააკაშვილმა ხელისუფლების დამხობა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდება ვერ შეძლო, რაც ვერშემდგარ **სახელმწიფო გადატრაილერებად,** ანუ სახელმწიფო გადა**ტრაილერ**ების მცდელობად კვალიფიცირდება.

მოკლედ,

საქართველოში სააკაშვილის ტრაილერით შემოპარვას, რაც სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობასა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას ისახავდა მიზნად, თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ სახელმწიფო გადატრაილერების მცდელობა.

სახელმწიფო გადატრაილერების მცდელობის საქმეში სააკაშვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, ის **ტრაილერის** მძღოლებიც გადიან, რომლებმაც დამნაშავე და ძებნილი ექსპრეზიდენტი საქართველოში უკანონოდ შემოაპარეს. ერთ-ერთი მათგანის — **ელგუჯა ცომაიას** სახელი და გვარი მთელმა ქვეყანამ 2021 წლის 1 ოქტომბერს გაიგო, როცა მის ბინაში დამალული სააკაშვილი სამართალდამცავებმა დააკავეს, ოდნავ მოგვიანებით კი ისიც გახდა ცნობილი, რომ დამნაშავე ნაცბელადი საქართველოში **ტრაილერით** სწორედ ცომაიამ შემოაპარა და საქართველოში ჯერ თბილისში, საკუთარ ბინაში, მიიყვანდა, მანამდე აბაშის რაიონის სოფელ ტყვირში, ასევე საკუთარ სახლში მალავდა.

ძებნილი სააკაშვილის საქართველოში უკანონოდ შემოყვანის საქმეზე, რომელსაც ჩვენ უკვე დავარქვით **სახელმწიფო გადატრაილერების** საქმე, სამართალდამცავებმა გასულ კვირას კიდევ ერთი **ტრაილერის** მძღოლი **გიორგი ნარიმანიძე** დააკავეს.

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ოფიციალური ინფორმაციით, *2021 წლის 28 სექტემბერს, დაახლოებით ღამის 11 საათზე, ფოთის ნავსადგურში უკრაინიდან, კერძოდ, ჩერნომორსკის პორტიდან გემი „ვილნიუსი“ შემოვიდა, რომელზეც ელგუჯა ცომაიას ტრაილერი იყო განთავსებული. გემიდან ჩამოსვლის შემდეგ ცომაიამ ტრაილერი ჯერ —ხიდზე, ხოლო შემდეგ რეგისტრაციის მოსაცდელ ადგილზე გააჩერა, დაახლოებით 40 წუთში კი გასასვლელისაკენ დაიძრა. რამდენიმე ათეული მეტრის გავლის შემდეგ ცომაიამ ტრაილერი კვლავ გააჩერა და მისი მისაბმელის უკანა კართან მივიდა, საიდანაც ორიოდე წუთში სააკაშვილი გადმოვიდა და კაბინაში ჩაჯდა.*

გამოძიებით დადგენილია, რომ *მას შემდეგ, რაც სააკაშვილი ტრაილერის მისაბმელიდან კაბინაში გადაჯდა, ცომაიამ გზა ნელი სვლითა და ჩართული საავარიო შუქით გააგრძელა. ღამის 02 საათზე, 08 წუთსა და 30 წამზე ცომაიას ტრაილერი გაფორმების ეკონომიკურ ზონასთან — ე.წ. გეზთან მივიდა, სადაც მას „მერსედესის“ მარკის ავტო-*

სერგო თეთრაძე:

შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?

კვირგვინოსნები

თამთა მეგრელიშვილი

საჯარო მმართველობის დოქტორი

რა სიმბოლურია, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი **„განუბაჟებელი“,** ან გნებავთ, უკვე „არაჟანა“ **მიხეილ სააკაშვილი** არაჟანი „პრეზიდენტით“ სავსე კონტეინერით შემოიპარა საქართველოს საზღვარზე. ფაქტებით დასტურდება, რომ ქვეყნის დესტაბილიზაციის გეგმასთან ერთად მისივე სცენარის ნაწილი **საკუთარი თავის გატაცებაც იყო.** მარტივად რომ ავხსნათ, მის მიერ გადაღებულ ვიდეოჩანაწერში **მიხეილ სააკაშვილი** თავად ამბობს — გამიტაცეს და სად მივდივართ, არ ვიციო. კიდევ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, **მიხეილ სააკაშვილმა** საზღვრის კვეთისას წარმატებით გამოიყენა სატვირთო კონტეინერის მძღოლი და არ დასჭირდა ზემოხსენებული სცენარით მისი ჩაშვება, მაგრამ მზად იყო, ვიდეოჩანაწერიც გამზადებული ჰქონდა ამბით — თუ როგორ გაიტაცა ის სატვირთო მანქანის მძღოლმა. **კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ეს არის უსისხლო კაცი, რომელიც ყველაფერზე მიდიოდა და მიდის.** ეს არის საკუთარი თავით შეპყრობილი უბინძურესი არსება, რომელიც სიამოვნებით გასრესს ყველას, თუ ეს მის საქმეს დასჭირდება.

„იმედინიუსი“

დათო მაღრაძე

პოეტი

სააკაშვილი საქართველოში **არაჟნის ტრაილერს** შემოჰყვა და პოლიტიკურ სანაგვეზე **ნაგვის მანქანა** წაიღებს.

ამ ხელისუფლებას მივმართავ, პატიმარ **სააკაშვილისთვის** აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფნის გახსნა და მისი პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ყოფნა, არის ყველა პატიმრის შეურაცხყოფა, ეს კი ხელისუფლების მხრიდან უმსგავსობაა, ვინაიდან ასეთი დამოკიდებულება ნიშნავს, რომ ყველა დანარჩენი პატიმარი მეორეხარისხოვანია. **შეწყვიტეთ ეს უმსგავსო საქციელი, თორემ მოსახლეობისგან დამსახურებულ შეურაცხყოფას მიიღებთ!**

„კვირის პალიტრა“

მაია ნიკოლეიშვილი

დამოუკიდებელი ექსპერტი

პატიმარ **სააკაშვილს** აქვს განდიდების მანია და თვლის, რომ ის არის განსაკუთრებული. ის არის ჩვეულებრივი პატიმარი. მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ მე არაფრის გადატრიალების მომწყობი არ ვიყავი. როდესაც ჩვენ დაგვიჭირეს, ვერტმფრენები დაფრინავდნენ ქალაქში, თითქოს ბოროტმოქმედები დაიჭირეს. მაშინ თქვა, იმაზე კი არ მწყდება გული, ესენი რომ დაიჭირეს, იმაზე მწყდება გული, უკრაინასთან ჩვენმა ნაკრებმა რომ წააგოო. საბედნიეროდ, მე ისეთივე სოციოპათი არ ვარ და ვერ ვიტყვი იმავეს.

„ტვ იმედი“

მცდელობა

მანქანით მამა-შვილი ***შალვა და ზურაბ წოწორიები*** *ელოდებოდნენ. სააკაშვილმა ცომაიას ტრაილერიდან წოწორიების „მერსედესში“ გადაინაცვლა, ცომაიამ ტრაილერი გეზ-ის ტერიტორიაზე დააყენა, იქაურობა ფეხით დატოვა და ისიც წოწორიების მანქანაში ჩაჯდა, შემდეგი გაჩერება კი აბაშის რაიონის სოფელი ტყვირი — ცომაიას საცხოვრებელი სახლი იყო.*

პროკურატურის ინფორმაციით, ტრაილერის მძღოლმა ***ელგუჯა ცომაიამ*** *29 სექტემბერს, დღის საათებში, თავის მეგობარ* ***გიორგი ნარიმანიძეს*** *დაურეკა და სთხოვა, ფოთში, გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში მდგარი ტრაილერის ვეტშემოწმებაში დახმარებოდა, რაც მან გააკეთა და საღამოს საათებში აბაშაში დაბრუნდა.*

გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ *29 სექტემბრის საღამოს ელგუჯა ცომაია და მიხეილ სააკაშვილი „ფორდის“ ფირმის მიკროავტობუსით აბაშიდან, ლანჩხუთი-ფოთი-ოზურგეთი-ქობულეთის გავლით, ბათუმისკენ წავიდნენ, საიდანაც იმავე ტრანსპორტით კვლავ აბაშაში დაბრუნდნენ,* ***გიორგი ნარიმანიძესთან*** *ერთად ტრაილერში ჩასხდნენ და თბილისისაკენ გაემართნენ.*

თბილისში, ცომაიას საცხოვრებელ ბინასთან ტრაილერი გამთენიისას, დაახლოებით 04 საათსა და 30 წუთზე, გაჩერდა. მანქანიდან ***ელგუჯა ცომაია*** *და მიხეილ სააკაშვილი გადავიდნენ, ხოლო* ***გიორგი ნარიმანიძემ*** *გზა გააგრძელა და დაახლოებით 05 საათსა და 28 წუთზე, კახეთის გზატკეცილის გავლით, თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში მივიდა, ტვირთი ჩამოცალა და ტრაილერი ხიზანიშვილის ქუჩაზე, სპეციალურ სადგომზე დატოვა.*

მოკლედ, ასეთი იყო ტრაილერის მძღოლებისა და მათ მიერ საქართველოში შემოპარებული ძებნილი სააკაშვილის ვოიაჟი, რაც, რასაკვირველია, სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი დანაშაული გახლავთ. შესაბამისად, **ტრაილერის** ერთ მძღოლს — **ელგუჯა ცომაიას,** რომელსაც პროკურატურა მანამდე მძიმე კატეგორიის დანაშაულის დაფარვას ედავებოდა, ახლა ბრალი მიგრანტის სახელმწიფო საზღვარზე უკანონოდ შემოყვანისა და მისთვის სათანადო პირობების შექმნის მუხლით დაუმძიმდა. რაც შეეხება **ტრაილერის** მეორე მძღოლს — **გიორგი ნარიმანიძეს,** მას, მამა-შვილი წოწორიების მსგავსად, ბრალი მძიმე დანაშაულის დაფარვისთვის აქვს წარდგენილი.

და კიდევ: **საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ რუსთავის სასჯელაღსრულების მე-12 დაწესებულების პატიმარს — მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს საზღვრის უკანონოდ გადმოკვეთის ბრალდება წაუყენა, რაც ჯარიმას ან სამიდან ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.**

ასე და ამრიგად,

საქართველოში ტრაილერით ჩამოტანილმა სააკაშვილმა ვერც სახელმწიფო გადატრაილერება მოაწყო და ზედ სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადმოკვეთის ბრალდებაც დაიმატა,

რაც, გარდა იმისა, რომ სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ქმედებაა, ძალზედ სამარცხვინო საქციელიც არის, რადგან **ნაცბელადი უკანასკნელ ქურდბაცაცასავით გადმოიპარა იმ სახელმწიფოს საზღვარზე, რომლის პრეზიდენტად და უმაღლეს მთავარსარდლადაც 9 წლის განმავლობაში ითვლებოდა.**

ერთია კიდევ: სააკაშვილის სექტის წევრები არამხოლოდ იმას ცდილობენ, რომ თავიანთი ბელადი საქართველოს დევნილ და წამებულ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას შეადარონ, არამედ **ტრაილერის** მძღოლებს — **ელგუჯა ცომაიასა და გიორგი ნარიმანიძეს,** ასევე ფოთის პორტის თანამშრომლებს — **შალვა და ზურაბ წოწორიებს,** რომლებმაც ძებნილი და დამნაშავე სააკაშვილი საქართველოში შემოაპარეს, იმ ადამიანებთან ატოლებენ, გროზნოდან დაბრუნებულ ზვიად გამსახურდიას სამეგრელოში თავიანთ ოჯახებში რომ იფარებდნენ და ამის გამო ხუნტის რაზმებისაგან საშინელ დევნას განიცდიდნენ.

არადა, ზვიად გამსახურდიასთან სააკაშვილის შედარებაზე არანაკლები მკრეხელობაა, რომ, მაგალითად, **ელგუჯა ცომაია სულგანათლებულ ჯონსონ კვარაცხელიას** შევადაროთ, რადგან **ცომაია** საკუთარ სახლში საქართველოს დაუძინებელ მტერს, მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის შემქმნელ სააკაშვილს მალავდა, **ჯონსონ კვარაცხელიას** კი სოფელ ჯიხაშკარში, თავის ოჯახში, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამომცხადებელი პირველი პრეზიდენტი, თოფიანი პუტჩისტებისა და ჰალსტუხიანი ავაზაკების მიერ დამხობილი ზვიად გამსახურდია ჰყავდა შეფარებული!

ასე რომ,

სააკაშვილისა და მისი ტრაილერით ჩამომტანთა პეროიზაციის ნებისმიერი მცდელობა ისეთივე კრახისათვის არის განწირული, როგორიც სახელმწიფო გადატრაილერების სააკაშვილისეულმა განზრახვამ განიცადა.

ტრაილერით ჩამოტანილ სააკაშვილს, რომელსაც სახელმწიფო გადა**ტრაილერ**ების მოწყობა უნდოდა, ახლა შეუძლია, რუსთავის ციხის სამარტოო საკანში ნარზე დღეში რამდენჯერმე **გადატრაილერდეს** და **გადმოტრაილერდეს,** შიგადაშიგ კი საკუთარი იდეური მამისა და პოლიტიკური აღმზრდელის **ედუარდ შევარდნაძის** ფრთიანი ფრაზა გაიხსენოს — **ვისაც გადატრიალება უნდა, ლოგინში გადატრიალდეს!**

ჯაბა ხუბუა

ტრაილერის მძღოლი ელგუჯა ცომაია

ტრაილერის მძღოლი გიორგი ნარიმანიძე



ელგუჯა ცომაია საკუთარ სახლში საქართველოს დაუძინებელ მტერს, მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის შემქმნელ სააკაშვილს მალავდა, სულგანათლებულ ჯონსონ კვარაცხელიას კი სოფელ ჯიხაშკარში, თავის ოჯახში, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამომცხადებელი პირველი პრეზიდენტი, თოფიანი პუტჩისტებისა და ჰალსტუხიანი ავაზაკების მიერ დამხობილი ზვიად გამსახურდია ჰყავდა შეფარებული!

ჯონსონ კვარაცხელია

როინ შავაძე: შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?



კვირგვინოსნები

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი

სააკაშვილის სასამართლო პროცესები აუცილებლად გაიმართება, რადგან ორ საქმეზე განაჩენი არსებობს. რაღაც დროს ციხეში გაატარებინებენ და მერე, ალბათ, გაუშვებენ უკრაინაში. ყველასთვის ასე აჯობებს, განსაკუთრებით — ამ ხელისუფლებისთვის, რომ ეს ჭირი თავიდან მოიშორონ. **სააკაშვილი** ციხეში სერიოზული პრობლემაა. რაც დრო გავა, მეტი უხერხულობა გაჩნდება.

„კვირის პალიტრა“

მალხაზ გულაშვილი
გამოცემა „ჯორჯიან ტაიმსის“ მფლობელი

ციხეში მეც ვიჯექი, მაგრამ მეუღლესა და შვილებს არ უშვებდნენ, რომ მენახა. რა პრიორიტეტი აქვს **სააკაშვილს** ასეთი?

„ჯორჯიან თაიმსი“

ნათია ფანჯიკიძე
ფსიქოლოგი

მხარდამჭერი რომ ვიყო, მივიდოდი ყოფილ პრეზიდენტთან, მივუტანდი შავი მამლის ბულიონს და ვეტყოდი, აბა, ერთი ლუკმა ჩემი ხათრით, მეორე ლუკმა იმის ხათრით... აბა, თვითმფრინავი მოფრინავს... ამ შიმშილობის გამოცხადებას მაშინ ჩავთვლიდი ღირებულ აქტად, რომ ეთქვა **სააკაშვილს,** ადამიანებო, ვისაც დაგინგრიეთ ცხოვრება, ფსიქიკა, შემეშალა თუ შეგნებულად გავაკეთე, ვგრძნობ, რა ჩავიდინე, ვინანიებ და თქვენ გიძღვნით ამ თვითდასჯას, ვისთვისაც რამე დამიშავებია, მიიღეთ ჩემი სინანული, 40 დღე მოვკვდები და კიდევ 40 დღე თავიდან დაბადების შანსი მომეცით, რომ განახლებულ ადამიანად დავბრუნდე თქვენს შორის და არა ის, რომ **ეს ამოდენა ალმაშენებელი ბიჭი** რა უსამართლოდ ჩამასკუპეთ...

„ფეისბუქი“

ვალერი გელაშვილი
ბიზნესმენი, ყოფილი პარლამენტარი

სააკაშვილი ყველაზე დიდი, ნომერ პირველი კრიმინალია საქართველოში. მის გარეშე არაფერი კეთდებოდა, მასთან შეთანხმებით ხდებოდა ყველა უბედურება. მაგას რომ ჰკითხო, ჩემ სასტიკად ცემაშიც არ ურევია მისი ხელი. **ოქრუაშვილმაც** ხომ თქვა, ჯერ მე დამავალა და უარი ვთქვიო, მერე **მერაბიშვილს** მისცა დავალება და მან პირნათლად შეასრულაო.

„კვირის პალიტრა“

თამაზ მოლაშვილი:

დაფიქრდით, როცა ჩემი შვილის მკვლელი-სათვის ხმის მიცემას დააპირებთ!

შვილი უკანონოდ დაუპატიმრეს და აღიარებითი ჩვენების გამოძალვის მიზნით სასტიკად აწამეს... გათავისუფლებას კი ეღირსა, მაგრამ სულხან მოლაშვილი საპატიმროში წამებით მიყენებულ მძიმე დარღვევებს მაინც ემსხვერპლა! მანამდე გამწარებული მამა ყოველდღე ციხის ამანათების განყოფილებაში დაიარებოდა, რათა გულის გადასაყოლებლად შვილისთვის გაზეთები შეეგზავნა. ერთხელაც ციხის კართან წინასწარმეტყველური სიტყვები აღმოხდა: სააკაშვილო, დადგება დრო, როცა გაზეთებს სულხანის მაგივრად შენ მოგიტან! წინასწარმეტყველება ზედმიწევნით ახდა — სულხან მოლაშვილი ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ მამამისმა, ხელოვნების სკოლის დირექტორმა და თავადაც ცნობილმა ხელოვანმა, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შვილმოკლულმა **თამაზ მოლაშვილმა** *ამჯერად უკვე პატიმარი სააკაშვილისთვის გადასაცემად სასჯელაღსრულების რუსთავის მე-12 დაწესებულებასთან გაზეთების დასტა მიიტანა:*

— არასოდეს გამხარებია ადამიანის დაპატიმრება, მაგრამ გამოგიტყდებით, როდესაც ტელეეკრანზე ხელბორკილებიანი სააკაშვილი დავინახე, მესიამოვნა! მაშინვე ჩემი წინასწარმეტყველება გამახსენდა და ჟრუანტელმა დამიარა, განცვიფრებულმა გავიაზრე, რომ უფლის ნებით, დგება ჟამი, როცა ბოროტს ყველა დანაშაულის, მათ შორის, ჩემი სულხანის მკვლელობის გამო პასუხი უნდა მოეკითხოს! ბედი უცნაური რამ არის, ამაზე ყველა უნდა დაფიქრდეს. ერთი დრო არავის შერჩება.

დიახ, სულხანთან გაზეთები დამქონდა, სადაც მის წამებაზე იწერებოდა. ამჯერად სააკაშვილს

მივუტანე გაზეთები, სადაც უკვე მის მიერ ჩადენილ სასტიკ დანაშაულებზე იწერება!

— ბატონო თამაზ, რა ძალამ გათქმევინათ სიტყვები, რომლებიც 16 წლის შემდეგ ზედმიწევნით ახდა?

— იდგა 2005 წელი, წამებით ჯანმრთელობაშერყეული სულხანი ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაწესებულება ორთაჭალაში, ამჟამად უკვე დანგრეული ცნობილი ციხეების ადგილზე მდებარეობდა. საავადმყოფო ერქვა, თორემ ჩვეულებრივი ციხე იყო იმ განსხვავებით, რომ თვეში ერთხელ ადამიანს ოჯახის დაპატიმრებული წევრის მონახულება საკანში შეეძლო. იმ პერიოდში სულხანის საკნის გვერდით, ასევე უსამართლოდ სასჯელებს იხდიდნენ დემონსტრაციულად დარბეული გლდანის ეკლესიის წინამძღვარი, **მამა ბასილი (მკალავიშვილი)**, ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი **დავით მირცხულავა** და სხვა ცნობილი ადამიანები. ციხესთან მათთვის ამანათების შესაგზავნად მისულთა რიგები იდგა. მე დღე არ ჩამიგდია, სულხანთან გაზეთები ყოველდღიურად დამქონდა. პატიმრების ჭირისუფლები „სულხანის ფოსტალიონს“ მეძახდნენ. ერთხელ სწორედ ამ რიგში მამა ბასილის ცოლ-შვილთან საუბარში ვთქვი — აი, ნახავთ, ის დროც დადგება, როცა ციხეში გაზეთებს სულხანს კი არა, სააკაშვილს შევუგზავნი და ამაში არავინ შემეცილოს-მეთქი. თავადაც ხედავთ, ასრულდა!

— სულხანის გათავისუფლება როგორ მოხდა?

— როდესაც სააკაშვილმა ძალაუფლება დროებით დათმო და 2 კვირით პრეზიდენტის მოვალეობას **ნინო ბურჯანაძე** ასრულებდა, 2008 წლის შობის წინა დღეს სულხანი და დავით მირცხულავა პატრიარქის შუამდგომლობით შეწყალების ფორმით გაათავისუფლეს. ეს მათთვისაც მოულოდნელი იყო. პატრიარქმა მანქანაც კი დააყენებინა ციხესთან, მაგრამ, ვიდრე გათავისუფლების შესახებ შეიტყობდნენ, ციხეში ვიღაც არაკაცებმა მოტყუებით აღიარებითი ცრუ ჩვენების მოპოვება სცადეს — უთხრეს — აღიარეთ დანაშაული და დღესვე ორთავეს გაგიშვებენო. სულხანი მიმხვდარა, რაც ხდებოდა და ირონიულად უპასუხია: პატრიარქს დავეკითხებით და ამაზე მერე ვისაუბროთო. ახლაც კედელზე მიკიდია ფოტო — პატრიარქი სულხანსა და დათოს შორის დგას... ციხეში საღ-სალამათი, 120-კილოიანი კაცი შევიდა და იქიდან განახევრებული, 70-კილოიანი, მძიმედ დასნეულებული გამოვიდა!

— ვიცი, მძიმე გასახსენებელია... მაგრამ უნდა შევახსენოთ საზოგადოებას — ვინ და როგორ აწამა სულხანი?

— სულხანის წამებასა და გარდაცვალებაში ძალზე ბევრ ადამიანს მიუძღვის წვლილი. პირველ რიგში — სააკაშვილს! მან აიძულა მთავარი პროკურორი **ირაკლი ოქრუაშვილი**, დაეჭირა სულხანი, რომელსაც ვერ იტანდა. მიზეზი მარტივი იყო — ჩემი შვილი არ ეპუებოდა მაგას, მუდმივად აკრიტიკებდა და ბიუჯეტის გაფლანგვის

„სააკაშვილო, როგორც შეგპირდი, მოვედი

კვირგვინოსნები

თორნიკე მოლაშვილი
სულხან მოლაშვილის ძმა

ნაციონალების აქციაზე ის ხალხი იყო, ვინც მიშას დროს კომფორტულად ცხოვრობდა. 9 წელია, ეს ხელისუფლებაა მოსული და ჩემზე ძალიან მასზე ვინმე თუა გაბრაზებული, არ ვიცი. დღესაც უმუშევარი ვარ და ზოგიერთი ნაცმოს აქტივისტი თანამდებობებზე ჰყავთ. **ახლა არ არის იმის დრო, „ოცნებაზე“ გაბრაზებული იყო, ჯობია, შეცდომები მივუტევოთ და ისევ ამათ დავუჭიროთ მხარი.** ჩემზე მეტად განაწყენებული ამათ კაცი არ უნდა ჰყავდეთ, მაგრამ დღეს ამის დრო არაა, გვერდში უნდა დავუდგეთ ისევ ამათ, ისინი რომ არ დაბრუნდნენ და ისევ ხალხის წამება-ხოცვა არ დაიწყონ.

„კვირის პალიტრა“

ია მეტრეველი
ბუტა რობაქიძის დედა

ხელისუფლებას მინდა მივმართო, **ლოიალობას დაანებეთ თავი და ისე მოექეცით ამ დამნაშავე პატიმარ სააკაშვილს, როგორც ეკუთვნის, როგორც არის კანონის მიხედვით და არა ისე, ფუფუნებაში რომ ბრძანდება** და კიდევ პრეტენზიები აქვს.

სააკაშვილო, დედაშენს მივმართავ, ასეთი სატანა რომ გააჩინე, დაჩოქილი უნდა ეხვეწებოდე უფალს ბოდიშს, მაგრამ ერთნაირები ხართ, შენი გაჩენილი და გაზრდილია, რას იზამ, რას ეტყვი უფალს.

„რეზონანსი“

გენო არეშიძე
ბიზნესმენი

ალბათ, მთელი ცხოვრება არ მეყოფა იმისთვის, რომ მოვყვე, რაც გლდანის ციხეში ხდებოდა. კატაფალკები ყოველდღე გადიოდა ციხიდან და ჩვენ ამას ვუყურებდით. კარანტინის დაშლის შემდეგ რა ხდებოდა? ციხის კადრები დიდი არაფერია რეალობასთან შედარებით. ის კადრები არის რაღაც პატარა, ამოგლეჯილი ეპიზოდი. ერთი ადამიანის ამბავია იმ კადრებში და წარმოიდგინეთ, 50 კაცი რომ გაივლის. იქ სისხლის გუბეები დგებოდა.

„ტვ იმედი“

ლადო სადღობელაშვილი
სამოქალაქო აქტივისტი

ნიურნბერგის პროცესზე ფაშისტები გასამართლდნენ და ძირითადად მიესაჯათ სიკვდილი! საქართველოს წინაშე ჩადენილი დანაშაულები არ უნდა ეპატიოს არავის!

„ალია“

სულხან მოლაშვილი: შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?

„სააკაშვილმაც, ქართველმა ხალხმაც და საერთაშორისო საზოგადოებამაც ზუსტად იციან, რომ მას ზურგზე სიგარეტს არ მიაწვავენ და ფეხებზე ელექტროშოკერს არ მიუერთებენ!“

ფაქტებიც ამოუქექა.

ჯერ კიდევ „ვარდების რევოლუციამდე“, ბოკერიას მიერ შედგენილ, დასაჭერი ხალხის სიაში სულხანი მოწინავე პოზიციას იკავებდა. პეტრე მამრაძე წერს, რომ ინტელექტის, განათლების, რეპუტაციისა და კაცობის გამო სააკაშვილს სულხანი მეტოქედ მიაჩნდა. როცა ხელისუფლებაში მომძლავრდა, აშკარა დევნა დაუწყო. სულხანი მიხვდა, რომ დაპატიმრებას უპირებდა. ეს ის პერიოდია, როცა ღირსების შელახვით, საცვლების ამარა ადამიანებს აპატიმრებს რესპუბლიკის პროკურორი ირაკლი ოქრუაშვილი. სულხანი თავმოყვარე, ოჯახის მოყვარული კაცი იყო, ვერ დაუშვებდა, რომ მისი ოჯახი აეწიოკებინათ, ამიტომ, პატრიარქისგან კურთხევა აიღო და პირდაპირ ოქრუაშვილთან მივიდა — აი, აქ ვარ და ბარემ დამიჭირეო. — მე არაფერ შუაში ვარ, შენი საქმე **ვალერი გრიგალაშვილს** აწერიაო... მივიდა თუ არა გრიგალაშვილთან, ეგრევე დააპატიმრეს.

— რა ბრალდება წაუყენეს?

— თითქოს 37 500 ლარი დამლაგებლების ჩათვლით თავის თანამშრომლებს პრემიების სახით დაურიგა. დაპატიმრების დღესვე სასტიკად აწამეს, თავზე ტომარა ჩამოაცვეს, შიშველ ზურგზე სიგარეტის ნამწვებს უქრობდნენ, ფეხებზე კი ელექტროშოკერს ადებდნენ. წამებაში უშუალოდ მონაწილეობდნენ **ვალერი გრიგალაშვილი, ზურაბ ადეიშვილი და გიგა ბოკერია!** სულხანისგან მოითხოვდნენ ჩვენების მიცემას, რომ იგი გამიზნულად ეწეოდა სააკაშვილის კომპრომეტაციას. ციხეში სულხანს C ჰეპატიტიც დამართეს. როცა **ნანა კაკაბაძემ** ჩემი შვილი ციხეში მოინახულა და მისი მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოს ამცნო, დასნებოვნებიდან უკვე 11 თვე იყო გასული, თორემ თავიდანვე რომ ემკურნალა, ახლა ცოცხალი მეყოლებოდა! ციხის ექიმები პატიმრებზე ცდებს ატარებდნენ და რაღაცებს უშხაპუნებდნენ!

— სამაგიეროდ, მოძალადე სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე ნაადრევად შფოთავენ ჟურნალისტები.

— სააკაშვილის დროს პატიმარი სიცოცხლეს რომ ეთხოვებოდა, ექიმი ფეხსაც კი არ აუჩქარებდა პაციენტთან მისასვლელად! ერთხელ სულხანის გვერდით საკანში **დავით მირცხულავა** ცუდად გამხდარა. სულხანი გვიყვებოდა — კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში ჩავარდა და არავინ ყურადღებას არ აქცევდა, ვიდრე ყვირილი არ ავტეხეო... სიცოცხლის გადარჩენა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება კი არა, პატიმრებს ასახიჩრებდნენ და სიცოცხლეს უსწრაფებდნენ!

ციხიდან გამოსვლის შემდეგ სულხანმა რამდენჯერმე პირდაპირ დაადო ხელი ბოკერიას, რომელიც დაკითხვების დროს უშუალოდ აწამებდა ჩემს შვილს! ვალერი გრიგალაშვილმა კი მარტო სულხანის წამება არ იკმარა და მის მთელ ოჯახს დასცინა სააკაშვილის დავალებით!

სააკაშვილის ციხეში ნაწამები სულხან მოლაშვილი

— კერძოდ, რა მოხდა?

— როცა წამებამ აპოგეას მიაღწია, გრიგალაშვილმა დამიბარა და წავკისში ბინის შეძენა და მერე იმ ბინის სახელმწიფოსთვის გადაცემა მომთხოვა. სანაცვლოდ, სააკაშვილი მზად არის, სულხანი გაათავისუფლოსო... ეს ის პერიოდია, როცა სააკაშვილი პიარის მიზნით სპექტაკლებს აწყობს, „დამნაშავეებისთვის“ ჩამორთმეულ ქონებას გაჭირვებულებს „ურიგებს“. იმ სახლშიც ტელეკამერების წინ ლენტის გაჭრა და „უსახლკაროების შესახლება“ ჰქონდა განზრახული. ოჯახურ შეკრებაზე განვიხილეთ ეს საკითხი. ახლობლები — თანამდებობის პირები გვირჩევდნენ, არ დაგვეჯერებინა, მაგრამ ჩემმა რძალმა თათიამ მოჭრა — რომ არ დავთანხმდეთ და სულხანი მომიკლან, ხომ მთელი სიცოცხლე თავს ვერ ვაპატიებთო! ნათესაობაში შევაკოწიწეთ თანხა იმ სახლის საყიდლად. გარდაბანში რაღაც ცნობა უნდა გადმოეცათ, რაც 10 დღეზე ადრე ვერ მოხდებოდა, მაგრამ გრიგალაშვილმა მითხრა — უკვე დარეკილია, მიხვალ თუ არა, მოგცემენო. პირადად მე მივედი იმ ცნობის ასაღებად. ერთ დღეში თათიას ყიდვაც გაუფორმეს და იმავე დღეს — სახელმწიფოსთვის გადაცემაც! მიშამ კი ხალხი შეყარა — აი, ხალხის მტერს, სულხან მოლაშვილს ბინა ჩამოვართვი და იქ ბავშვები შევასახლეო! ის ბინა ჩვენი არასოდეს ყოფილა! ჩვენი ოჯახის არცერთ წევრს თვალით არ უნახავს და არც გარშემო მეზობლებს სმენიათ ოდესმე, რომ ის სახლი „ჩვენი იყო!“

— სახლი გაყიდინათ, მაგრამ სულხანი მაინც არ გამოუშვა, არა?

— მეორე დღეს, 12 საათზე, ვალერი გრიგალაშვილთან მივედი — აი, ბინა ჩაგაბარეთ და გამოუშვით ჩემი შვილი-მეთქი. — არაო, სააკაშვილი უარზეა და გამოშვებას არ აპირებსო. აბა, თუ „არაო“ და ჩართული კამერების წინ ვაგინე სააკაშვილს ყველა კეთილი და პატრონი! აი, სწორედ მაგ ნერვიულობაზე დამემართა შაქარი! 2016 წლის 29 ივნისს გარდაიცვალა ჩემი სულხანი. ციხიდან გამოსვლის მიუხედავად, ვერ შევძელით მისი გადარჩენა, ეგ არის — სიცოცხლე ცოტათი გავუხანგრძლივეთ! ყველა საფუძველი არსებობს დასკვნისთვის, რომ მას ციხეში გამიზნულად შეყარეს C ჰეპატიტი, შემდეგ კი თითი თითზე არ დააკარეს, რათა მისთვის დროულად ემკურნალათ, ვიდრე ვერაგი სენი ორგანიზმს შეუჭამდა!

რით არის სააკაშვილი სულხანზე მეტი, როცა მისი კარის ჟურნალისტები ყიჟინას ტეხენ, თუ წნევა ოდნავ აუწევს? **სააკაშვილმაც, ქართველმა ხალხმაც და საერთაშორისო საზოგადოებამაც ზუსტად იციან, რომ მას ზურგზე სიგარეტს არ მიაწვავენ და ფეხებზე ელექტროშოკერს არ მიუერთებენ!**

— მალე არჩევნების მეორე ტურია. საზოგადოება კი ისევ ხელისუფლებაში ნაცების მობრუნების პერსპექტივით არის დაზაფრული. რას ეტყვით ამომრჩეველს?

– შეიძლება, ბევრს „ქართულ ოცნებაზე“ განაწყენების ობიექტური მიზეზიც გააჩნდეს, მაგრამ ახლა იმ გარემოების წინაშე ვართ, რომ ნაცების სისხლიანი რეჟიმი ან ჩვენი პასიურობით აღორძინდება, ან ჩვენი აქტიურობით დასამარდება! ამიტომ უკლებლივ ყველანი მივიდეთ არჩევნებზე და გვახსოვდეს — **ნაცების პროცენტი მხოლოდ მათი მოწინააღმდეგე ელექტორატის არჩევნებზე გამოუცხადებლობის შედეგად მატულობს!**

სააკაშვილმა მე შვილი მომიკლა! თითოეულ იმ ამომრჩეველს მივმართავ, ვინც მისი პარტიისთვის ხმის მიცემას აპირებს — რა გარანტია გაქვთ, რომ, თუ ძალაუფლებას დაიბრუნებენ, ნაცები თქვენს შვილებსაც არ იმსხვერპლებენ? ჰოდა, დაფიქრდით, როცა ჩემი შვილის მკვლელისათვის ხმის მიცემას დააპირებთ!

ესაუბრა

ზაზა დავითაია

და მოგიტანე „ასავალ-დასავალი!“

კვირგვინოსნები

მეუფე სპირიდონი

სხალთელი მთავარეპისკოპოსი

ჩემი მეგობარი მომიყვა, რომ ერთ-ერთ ბანაკში, სადაც თვითონ იჯდა, 200-მა პატიმარმა ხელი მოაწერა პეტიციას. წერილი გაუგზავნეს პრეზიდენტს, სადაც ეუბნებოდნენ, გეხვეწებით, **ცემასაც მოვითმენთ და შიმშილსაც, ოღონდ ხალხს ნუ აუპატიურებთო.** მერე შემოვარდნილან და ეს ხალხი სასიკვდილოდ უცემიათ, არავინ იცის, ის პატიმრები სად გაანაწილეს. ეს ძალიან მძიმე ცოდვაა. შეუძლებელია, ასეთი ადამიანები იყვნენ ხელისუფლების სათავეში.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ნორა კვიციანი

წინა ხელისუფლების დროს გასამართლებული და მსჯავრდებული

მე **სააკაშვილის** პირადი მძევალი ვიყავი. უამრავი ადამიანია დახვრეტილი, მაგალითად, **დათო ცინდელიანი.** სვანეთიდან ქუთაისამდე გამოიტყუეს, მამას ხელიდან წაართვეს შვილი, ოჯახის წევრები დიდხანს ეძებდნენ, არადა, უკვე მოკლული ჰყავდათ. რკინა მიაბეს მის ცხედარს და ზღვაში გადააგდეს. შვილის საფლავიც არა აქვთ მის მშობლებს! მამამისი დარდს გადაჰყვა. **250 ადამიანი პოლიტპატიმრად აღიარა სახელმწიფომ. წარმოიდგინეთ, რა ხელისუფლება უნდა გყავდეს, რომ ამდენი პოლიტპატიმარი იყოს ქვეყანაში!** მაშინ რატომ არავინ ამოიღო ხმა, როცა ციხეები სავსე იყო ქალებითა და ბავშვებით, როცა ქუჩაში ხოცავდნენ ახალგაზრდებს, როცა ციხიდან ყოველდღე მიცვალებულები გამოჰყავდათ?! ვინ იცის, რამდენმა ვერ გაუძლო ტანჯვას და თავი ჩამოიხრჩო. **ასეთ ხელისუფლებას და ამის ჩამდენ მიხეილ სააკაშვილს იცავენ? დიახ, ის ციხეში უნდა იჯდეს!**

ყველანი ერთად გამოვალთ ქუჩაში, მოვყვებით, რა გამოვიარეთ და გაგვცენ პასუხი საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თუ უცხოელმა პარტნიორებმა, არის თუ არა ამის ჩამდენი**სააკაშვილი** პოლიტპატიმარი.

„კვირის პალიტრა“

დავით ოქიტაშვილი

კულტურის პალატის პრეზიდენტი

მინდა, ვუთხრა **ჯალათ სააკაშვილს,** რომ მისთვის ციხეში ყოფნა უკეთესია, თორემ ქუჩაში რომ გამოვიდეს, ქართველი ხალხი მას ჩაქოლავს.

„ალია“

მამა ალექსანდრე გალდავა

დეკანოზი

თუ ნაციონალური მოძრაობა არ გასამართლდა, ყოველ არჩევნებზე შფოთი იქნება, სახელმწიფო წინ ვერ წავა.

„ტვ იმედი“

30 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური 20 მუნიციპალიტეტში იმართება. ნაცები რაღაც კოალიციებს ქმნიან და თბილისის, ზუგდიდის, ბათუმისა თუ ქუთაისის „ასაღებად“ ემზადებიან! გთავაზობთ ინტერვიუს აკადემიკოს ელიზბარ ჯაველიძესთან, რომელიც 30 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურს ნაცხროვის დასასრულის დასაწყისად აღიქვამს!

ელიზბარ ჯაველიძე:

აღსრულდეს

საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 10 ივნისის დადგენილება და კანონის ძალით გაუქმდეს მწამებელთა ნაცხროვა!

— ბატონო ელიზბარ, რა მოხდება 30 ოქტომბრის მეორე ტურზე — ნაცები დიდ ქალაქებში გამარჯვებისათვის ემზადებიან!

— 30 ოქტომბერს ნაცები ოცივე ქალაქში სამარცხვინოდ დამარცხდებიან და ეს ნაციზმის **დასასრულის დასაწყისი** იქნება!

— ალბათ, ნახეთ, როგორ წარადგინა ნიკანორ მელიამ თბილისის მერის მოადგილეებად და „კოალიციური ჩრდილოვანი მთავრობის“ წევრებად მამუკა ხაზარაძე და „გირჩი“ ჯაფარიძე!

— **„ჩრდილოვანი კაბინეტები“** არ მაინტერესებს! თბილისში კომუნისტების დროს ერთი შენობა ჭრელაჭრულა მოზაიკით მოაპირკეთეს და ამ შენობის ფასადს ხალხმა მაშინვე **„სეროჟას სიზმარი“** შეარქვა! ეს **„კოალიციურ-ჩრდილოვანი კაბინეტებიც“** სააკაშვილისმიერი **„სეროჟას ზღაპრებია“!** ანუ რა გამოდის: შევარდნაძის უშიშროების აკადემიის კურსანტი და სააკაშვილის რეჟიმის ბიზნესის დამყაჩაღებელი, აღსრულების ბიუროს ზონდერი **ნიკა მელია** თბილისის მერის მოადგილედ მოიაზრებს საქართველოს ამომგდები შევარდნაძის კარის ყაჩაღ-ბანკირს, ქართველი ხალხის სასტიკად გამყვლეფსა და კომკავშირელ ზონდერს **მამუკა ხაზარაძეს?!**

ეს **ის ხაზარაძეა,** რომელიც სააკაშვილის რეჟიმისას პირადად მონაწილეობდა ბიზნესების ახევის ღამისეულ სპეცოპერაციებში, როდესაც ნაცებს **„თიბისი ბანკში“** მიჰყავდათ ბიზნესმენები და ნოტარიულად აიძულებდნენ ბიზნესის გადაფორმებასა და **ხაზარაძისგან** მრავალმილიონიანი სესხის აღებას!

— კი, სწორედ ასე ჩაიგდო ხაზარაძემ ხელში ბანკი „კონსტანტა“, რომლის „თიბისი ბანკში“ ღამით ძალით მიყვანილ მმართველს ნაცებისთვის გადასარიცხი მრავალმილიონიანი სესხი აჰკიდეს!

— ეს ის **მამუკა ხაზარაძე** არ არის, რომელსაც სულ რამდენიმე თვის წინ **სააკაშვილიც** კი „მთავარი არხის“ პირდაპირ ეთერში ღიად ამხელდა 1989 წლის 18 თებერვალს „გეპეის“ პირველ კორპუსთან ეროვნული მიტინგის დარბევაში — **მერაბ კოსტავას პალტო შემოახიაო?!**

ახლა მითხარით, ეს არის „საქართველოს გადამრჩენი ეროვნული ხელისუფლება“?! კი მაგრამ, პოლიტიკური პროსტიტუცია სხვა რა არის?! და ვინც ამ ქართველთმოძულე **ხაზარაძე-მელია-ბოკერია-გირჩების** ბანდას ემხრობა, ყველა უკლებლივ ამ ამაზრზენი პოლიტიკური პროსტიტუციის მონაწილეა!

სხვათაშორის, თბილისის მერიის კოალიციური მთავრობის წარდგენაზე, **სააკაშვილი** ერთი სიტყვითაც კი არავის უხსენებია — **მიშა დაიკიდეს!**

ეს კლოუნადა 30 ოქტომბერს დამთავრდება — სასოწარკვეთილი, ღიმილშემხმარი სახეებით! **სააკაშვილი** კი გააგრძელებს კუთვნილ პატიმრობას, მინიმუმ, 6 წლით!

— ნაცებს არ გამოჰპარვიათ, რომ ე.წ. თბილისის კოალიციური მთავრობის ლამის ერთსაათიანი სადღესასწაულო წარდგენისას, ნიკანორ მელიამ ერთხელაც არ ახსენა „სამშობლოსთვის თავგანწირული მოშიმშილე პოლიტპატიმარი“!

— **მელიასთვის სააკაშვილი უხსენებელია!** ნაცები ღიად წყევლიან მელიას, ის კი ძალიანაც კმაყოფილია, რომ, ბოლოს და ბოლოს, სააკაშვილი ციხეშია, თვითონ კი — პარტიის ერთპიროვნული და ერთადერთი ლიდერი!

— თავად მელიამ განაცხადა, ნაცებში არის ხალხი, რომელსაც მე უფრო ვძულვარ, ვიდრე ივანიშვილიო! მოკლედ, მელიასგან „ჩარეცხილ“ კურდღელ-მიშას ბედს ძაღლიც აღარ დაჰყეფს!

— ასეა ზუსტად! **სააკაშვილი** ციხეში გაისტუმრეს და ახლა ხარობენ! იმ „ჩრდილოვანი კაბინეტის“ წარდგენაზე ისეთი გახარებული სახეები ჰქონდათ, გეგონებოდა, მათი ბელადი არ არის ციხეში ჩაყუდებული!

სხვათაშორის, ტელევიზიით ვნახე ის კადრები, **სააკაშვილი** ციხის საშხაპის გისოსებიანი ფანჯრიდან რომ იქნევდა ხელებს... ასეთი ჰარმონია იშვიათად მინახავს!

— რას გულისხმობთ?!

— **მიშას და გისოსებს!** როგორ უხდება ადამიანს, როდესაც დიდი დაგვიანებით, მაგრამ, ბოლოს და ბოლოს, დამსახურებულად დაიკავებს კუთვნილ ადგილს ცხოვრებაში!

მინდა, იმ ხელოვანებსა და ე.წ. ინტელიგენციასაც მივმართო, სააკაშვილის გასათავისუფლებელ პეტიციას რომ მოაწერეს ხელი: **ვინც ამ მკვლელი სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს, ის ჩემთვის არც ხელოვანია და არც ინტელიგენტი — ამიერიდან ეგენი ყველანი სააკაშვილის სისხლიანი ბანდის წევრები არიან!**

დაბოლოს, როდესაც ვიძახით, ნაცმოძრაობა უნდა დასრულდესო, ეს უნდა მოხდეს კანონის საფუძველზე! ამიტომაც **აუცილებლად უნდა აღსრულდეს საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 10 ივნისის დადგენილება** და კანონის ძალით გაუქმდეს მწამებელთა ნაცხროვა!

— რომელ დადგენილებას გულისხმობთ?!

— ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის **მანანა კობახიძის** მიერ ხელმოწერილი დადგენილება, სახელწოდებით **„2004-2012 წლებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების სამართლებრივი შეფასების და მათი განმეორების დაუშვებლობისა და სრული პრევენციის შესახებ“!** ეს არის დადგენილება, რომელიც პარლამენტის ვერდიქტად შეიძლება შეფასდეს: 2012-2016 წლების პარლამენტმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს დაავალა სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაულების შეფასება. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც წელიწადზე მეტი იმუშავა და დადო დასკვნა, სადაც, მათ შორის, ავტორიტეტული საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციების ყოველწლიურ ანგარიშებზე დაყრდნობით, დაასკვნა, რომ **„სააკაშვილის ხელისუფლებისას ადამიანთა წამებას და მათდამი არაადამიანურ მოპყრობას საყოველთაო სისტემური ხასიათი ჰქონდა“!**

ეს ნიშნავს იმას, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება იყო დანაშაულებრივი რეჟიმი — ამიტომ ნაცმოძრაობა, როგორც დანაშაულებრივი ორგანიზაცია, კანონით უნდა აიკრძალოს, ნაცრეჟიმის ყველა მაღალჩინოსანი კი, ვინც პირადად იყო გარეული ამ არაადამიანურ დანაშაულებში, **სააკაშვილს მიუსვან ციხეში,** დანარჩენებს კი აეკრძალოთ პოლიტიკური საქმიანობა — როგორც ეს ჰიტლერელ ნაცისტებს გაუკეთეს!

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

2004–2012 წლებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების სამართლებრივი შეფასების და მათი განმეორების დაუშვებლობისა და სრული პრევენციის შესახებ

1. საქართველოს პარლამენტი აღიარებს და ითვალისწინებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 2014 წლის 19 აგვისტოს დასკვნით შეფასებებში მოცემულ შემდეგ რეკომენდაციებს საქართველოს მე-4 პერიოდულ ანგარიშთან დაკავშირებით:

ა) სახელმწიფომ წარსულში მომხდარი არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, კერძოდ, დარღვევები,

„ვინც ამ მკვლელი სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს, ის ჩემთვის არც ხელოვანია და არც – ინტელიგენტი – ამიერიდან ეგენი ყველანი სააკაშვილის სისხლიანი ბანდის წევრები არიან!“

„ეს ნაციზმის დასასრულის დასაწყისი იქნება!“



დათო ცინდელიანი:

შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?

საკაშვილი სწორედ მკვლელების, ჯალათების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების უმაღლესი მთავარსარდალი იყო, საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდლის პატივი და ღირსება კი მას არასოდეს ჰქონია!

რომან შამათავა



ირაკლი ფირცხალავა

გიორგი ცააძე

სააკაშვილისადმი სოლიდარობის ნიშნად ციხეში დათო ცინდელიანის, პაატა ქარდავასა და ზურა ვაზაგაშვილის

მკვლელები შიმშილობენ!

რამდენიმე დღის წინათ მიხეილ სააკაშვილმა თავის სექტას რუსთავის ციხიდან კიდევ ერთი წერილი მისწერა — გავიგე, რომ ჩემდამი სოლიდარობის ნიშნად საპატიმროში სამხედროები შიმშილობენ და მათ კი არ ვთხოვ, არამედ, როგორც ყოფილი უმაღლესი მთავარსარდალი, ვუბრძანებ, შიმშილობა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ!

საქმეში ცუდად ჩახედულ ობივატელს, შესაძლოა, ეგონოს, რომ სააკაშვილისადმი სოლიდარობის ნიშნად ციხეში მართლა სამხედრო პირები შიმშილობენ, არადა, **საუბარია სააკაშვილის რეჟიმის დროინდელი პოლიციის სამ ყოფილ მაღალჩინოსანზე, რომლებიც სასჯელს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის — განზრახ მკვლელობის ჩადენისათვის იხდიან.** კერძოდ, სააკაშვილისადმი სოლიდარობის ნიშნად საპატიმროში შიმშილობა გამოაცხადა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა **რომან შამათავამ,** რომელსაც მეტყევე-რეინჯერ **დათო ცინდელიანისა** და საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცრის **პაატა ქარდავას** განზრახ მკვლელობისათვის 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი.

შეგახსენებთ, რომ **რომან შამათავამ** დათო ცინდელიანი და პაატა ქარდავა, რომლებსაც აფხაზ სეპარატისტებთან თანამშრომლობას ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე აბრალებდა, 2008 წლის აგვისტოში, ათდღიანი ინტერვალით, ერთი და იგივე მეთოდით მოკლა — საკუთარ ჩაფრებს ქუჩიდან მოატაცებინა, ბათუმში ჩააყვანინა, კატერით შუა ზღვაში გაიყვანა, თავში ერთი გასროლით მოკლა, გვამს ფეხზე ბეტონის ნატეხი მოაბა და წყალში ჩაძირა.

დათო ცინდელიანისა და პაატა ქარდავასათვის აფხაზ სეპარატისტებთან თანამშრომლობის ბრალდება ოფიციალურად არც კი წაუყენებიათ, რადგან ამის დამადასტურებელი არავითარი მტკიცებულება არ გააჩნდათ; არც გამოძიება უწარმოებიათ, არც სასამართლო პროცესები წარუმართავთ... **აი, ასე პირდაპირ, როგორც 1937 წელს ბოლშევიკური რეჟიმი შვრებოდა, ორი სრულიად უდანაშაულო და პატრიოტი ადამიანი დახვრიტეს, მათი გვამები კი საჯიჯგნად მისცეს შავი ზღვის ფაუნას.**

ასეთი სასტიკი და ანტიადამიანური დანაშაულის ჩამდენი **რომან შამათავა** დღეს ციხეში სააკაშვილისადმი სოლიდარობის ნიშნად შიმშილობს, სააკაშვილი კი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში შამათავას „საქართველოს ეროვნულ გმირს" უწოდებს, რითიც მასხრად იგდებს და სულში აფურთხებს არამხოლოდ შამათავას მიერ დახვრეტილი დათო ცინდელიანისა და პაატა ქარდავას გაუბედურებულ ოჯახებს, არამედ ქართველი ხალხის უდიდეს ნაწილს, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის ყველა მსხვერპლის ჭირისუფალია.

სააკაშვილი თავისი რეჟიმის ერთ-ერთ ყველაზე დაუნდობელ ჯალათსა და ცივსისხლიან მკვლელ **რომან შამათავას** „ეროვნულ გმირად" რომ რაცხს, ეს ადასტურებს, რომ სააკაშვილი არაფერს ნანობს, ისევ ისეთივე მიზანთროპია, როგორიც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს იყო და ხელისუფლებაში დაბრუნების შემთხვევაშიც ზუსტად იმავეს გააკეთებს, რასაც მისი სისხლიანი რეჟიმი მთელი 9 წლის განმავლობაში სჩადიოდა!

მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის შემქმნელი სააკაშვილისადმი სოლიდარობის ნიშნად ციხეში ასევე შიმშილობენ ვანო მერაბიშვილის მინისტრობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე **ირაკლი ფირცხალავა** და იმავე დეპარტამენტის სამძებრო სამმართველოს უფროსის მოადგილე **გიორგი ცააძე,** რომლებიც ე.წ. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე არიან გასამართლებული და სასჯელს **ზურა ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის** განზრახ მკვლელობისათვის იხდიან. კერძოდ, სასამართლომ ფირცხალავა — განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში, ცააძე კი განზრახ მკვლელობაში ცნო დამნაშავედ და მათ 12-12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გარდა ამისა, ცააძე მსჯავრდებულია **ბუტა რობაქიძის** მკვლელობის საქმეზეც — მას უფლებამოსილების გადამეტებისათვის 5 წლითა და 3 თვით პატიმრობა აქვს შეფარდებული.

ალბათ, კარგად გახსოვთ, რომ ე.წ. კორტების სპეცოპერაციის დროს ავტომანქანაში ჩაცხრილული 22 წლის ზურა ვაზაგაშვილის მამა **იური ვაზაგაშვილი** მისი შვილის მკვლელი პოლიციელების, მათ შორის, ფირცხალავასა და ცააძის დასჯას წლების განმავლობაში ითხოვდა, მაგრამ მათ გასამართლებას ვერ მოესწრო, რადგან **დღევანდელმა ხელისუფლებამ ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელების დაკავებასა და პასუხისგებაში მიცემას მხოლოდ მას შემდეგ მოაბა თავი, რაც 2015 წლის 20 იანვარს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში იური ვაზაგაშვილი საკუთარი შვილების საფლავზე ააფეთქეს.**

აღსანიშნავია, რომ ყოფილი პოლიციელი **გია სოსანაშვილი,** რომელსაც იური ვაზაგაშვილის განსაკუთრებული სისასტიკით მკვლელობის გამო 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი, **ფირცხალავასა და ცააძის გარემოცვას** წარმოადგენს. კერძოდ, სოსანაშვილი იმ ე.წ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი იყო, რომელსაც **„სამართალდამცავთა დაცვის ლიგა ერქვა"** და რომელშიც სააკაშვილის რეჟიმის დროინდელი პოლიციის მაღალჩინოსნები, მათ შორის ზურა ვაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობისათვის გასამართლებული **ფირცხალავა და ცააძე** იყვნენ.

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის ბელადის — მიხეილ სააკაშვილისადმი სოლიდარობის ნიშნად ციხეში არა სამხედრო პირები და „ეროვნული გმირები", არამედ დათო ცინდელიანის, პაატა ქარდავასა და ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელები შიმშილობენ!

სააკაშვილი მართალია, როცა მისადმი სოლიდარობის ნიშნად მოშიმშილე მკვლელებს მიმართავს — **მე თქვენი ყოფილი უმაღლესი მთავარსარდალი ვარო!** დიახ, სააკაშვილი სწორედ მკვლელების, ჯალათების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების უმაღლესი მთავარსარდალი იყო, საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდლის პატივი და ღირსება კი მას არასოდეს ჰქონია!



პაატა ქარდავა:

შენ აძლევ ხმას ჩემს მკვლელებს?

2008 წლის 10 აგვისტოსაც გორში რუსული თვითმფრინავის ხმის გაგონებაზე შეშინებული მიწაზე რომ ფორთხავდა, ის არა საქართველოს, არამედ სწორედ შამათავას, ფირცხალავას, ცააძის, მეგის ქარდავას, კოხტა კოდუას, თემურ უბირიასა და სხვა ნაცჯალათების მთავარსარდალი იყო!

იყო კი არა, ახლაც არის და საქართველოს ისტორიაშიც სწორედ ასეთად შევა!

ჯაბა ხუბუა

თეოლოგმა ბარნოვმა კონსტანტინოპოლი ააქოთა!

წინა კვირას საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა, დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ სოციალურ ქსელებში მეტად საყურადღებო ინფორმაცია გაავრცელა და ერი და ბერი გააფრთხილა —19 ოქტომბერს თეოლოგი გოჩა ბარნოვი თამარ მესხთან ერთად მსოფლიო პატრიარქთან ბართლომეოს პირველთან შესახვედრად კონსტანტინოპოლში მიდისო!

ანდრია ჯაღმაიძეს წყარო არ დაუსახელებია, თუმცა, დარწმუნებით ისიც გვითხრა, რომ გოჩა ბარნოვისა და მისი თანამეინახის მოგზაურობის ხარჯები წმინდა სინოდის ერთ-ერთმა წევრმა, ცნობილმა მეუფემ გაიღოო! **ვინ არის მეუფე, რომელმაც სქელ ჯიბეზე ხელი გაიკრა და ბარნოვის კონსტანტინოპოლში წასათრევად ფული გადაიხადა, ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ, როცა „ჟუტავიზის“ ჟურნალისტმა ამის შესახებ თავად ბარნოვს ჰკითხა, თეოლოგს ფრიადისეული „წამოცდენა“ მოუვიდა და წამოიყვირა — მეუფე გრიგოლს საერთოდ არ ვიცნობო!**

დასტურ, როგორც ავი ენები ამბობენ, გოჩა ბარნოვის კონსტანტინოპოლში ჩათრევა სწორედ **ფოთელმა მიტროპოლიტმა და ცნობილმა მიშარისტმა, მანქანების აკუმულატორების ქურდმა გრიგოლ ბერბიჩაშვილმა** დააფინანსა, რომელიც ხალხში **„ფოთელი უწმინდურის“** სახელითაა ცნობილი.

რაც შეეხება ბარნოვის კონსტანტინოპოლში ჩათრევის მიზანს, როგორც აღმოჩნდა, სასულიერო აკადემიიდან გამოგდებულმა თეოლოგმა მთელი კონსტანტინოპოლი ააქოთა და **ბართლომეოს პირველის** წინაშე საგანგებო წინადადებით წარდგა. კერძოდ, მსოფლიო პატრიარქს მან ნაცეცების მთავარი გზავნილი გადასცა, რომელიც ასე ჟღერს — **თუ სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლებაში დაგვეხმარებით და ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურში მხარს დაგვიჭერთ, მაშინ საქართველოს ხელისუფლებაში დავბრუნდებით თუ არა, უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიას უმალ ვაღიარებთო!**

დიდი იმედი გვქონდა, რომ შვიდ ენაზე მოლაპარაკე პატრიარქი **ბართლომეოს პირველი** ნაცეცებს ჭკუაზე არავითარ შემთხვევაში არ გაიყოლიებდა და უფიქრიანე სააკოვის გამო მამაკაცების გამაუპატიურებლების, მკვლელებისა და მწამებლების მხარეს არ დაიჭერდა; მართლაც, ისეთი მაღალი რანგის დიპლომატს, ყოფილი წარმოუდგენელია, არ დაენახა და არ ეგრძნო ის შარი და ხათაბალა, რომელსაც ნაცმოძრაობა თავის ბინძურ საქმეებში გარევით უმზადებდა, მაგრამ, როგორც აღმოჩნდა, **ფიურერ სააკაშვილის გადასარჩენად რიგითი გოჩა ბარნოვისა და მისთანა შეპყრობილების მცდელობა და ჯახირი ამაო არ ყოფილა — როგორც „მთავარი არხის“ მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყვეთ, მას შემდეგ, რაც ბარნოვმა კონსტანტინოპოლი ააქოთა და მსოფლიო პატრიარქს შეხვდა, ბართლომეოს პირველმა გამოქინძებულ-გამოყველებულ-გამოსარჩელებული სააკოვის დასაცავად სპეტაკ წვერზე ხელი ჩამოისვა, მაცხოვრის ხატს თვალი შეავლო, ხოლო სულ ბოლოს საქართველოს ამაოხრებლის ქემალ მუსტაფა ათათურქის დიდ სურათს გახედა, რომელიც რეზიდენციაში კედელზე აქვს ჩამოკიდებული და ხმა ამოიღო** — სააკაშვილი უკანონო პატიმარია და ციხიდან უნდა გათავისუფლდესო!

მართალია, მიშა ახლა მკვდარი ვირივითაა და კუდი თუნდაც კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა დაუტრიალ-დაუმწრიალოს, **ნაპრეზიდენტალსა და გამოყველებულ-გამოქინძებულს** ფეხზე ვეღარავინ წამოაყენებს! მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ **თეოლოგმა ბარნოვმა მიზანს მაინც მიაღწია და, ბოლოს და ბოლოს, კონსტანტინოპოლი მაინც ააქოთა!**

თუმცა, ჯერ სად ვართ, თეოლოგ ბარნოვის გეგმები კიდევ უფრო შორსმიმავალია და იმაზე უფრო აქოთებული, რა სურნიც ამ მართლაცდა ნახევარქოთამმ პატრიარქ ბართლომეოსის რეზიდენციაში დააყენა!

ამის გასააზრებლად და გასასიგრძეგანებლად აუცილებელია იმ ე.წ. კრებსების გახსენება, რომლებსაც 2021 წლის 13 სექტემბრიდან მოყოლებული ნაცების ტელეკანალიზაციები დღედაღამ გვიკითხავდნენ და გვიბვენდნენ. გოჩა ბარნოვი სწორედ ამ „კრებსებზე“ ამბობდა — რაც მანდ წერია, ყველაფერი მართალიაო! მაგრამ, როცა ჟურნალისტებმა შინ მიაკითხეს და ჰკითხეს — **„კრებსებში“ შენც ხარ მოხსენიებული და ბიძინა ივანიშვილის ფიზიკურ ლიკვიდაციას გეგმავდიო!** — ბარნოვმა ქოშა უკუღმა ყარა და „იმედის“ ჟურნალისტებს აუხტა — **თავიდან მომწყდითო!**

უშიშროებიდან გამოჟონილი და გასაჯაროებული „კრებსების“ თანახმად, **სემინარიიდან გამოგდებული გოჩა ბარნოვი**, რომელიც ნაცმოძრაობის რაიხსმარშლებთან — ბოკერიასთან, უგულავასთან და სხვებთან, ძალიან დაახლოებულია, საპატრიარქოს შტურმით აღებას, პატრიარქის დამხობასა და საქართველოს ეკლესიის სამართავად კონსტანტინოპოლის პატრიარქის მიერ საგანგებოდ გამოგზავნილი სამი ეპისკოპოსის მმართველობას გეგმავდა. გარდა ამისა, **იმ „კრებსებში“ ბარნოვი ჩაზუსმით აცხადებდა, რომ უნდა მომხდარიყო ბიძინა ივანიშვილის ფიზიკური ლიკვიდაცია...** გასაჯაროებულ მასალებში ნათლად იკვეთებოდა ბარნოვის კავშირი სააკაშვილთანაც... უფრო მეტიც, **იმ ქართველ სტუდენტებს, რომლებსაც საზღვარგარეთ სასწავლებლად აგზავნიდა, გოჩა ბარნოვი საგანგებოდ ავალებდა, ელანძღათ პატრიარქი და საქართველოს ეკლესია, აგრეთვე არჩევნებში ხმა მიეცათ გარეუნილი სააკაშვილისთვის!** წინააღმდეგ შემთხვევაში, ქართველი სტუდენტები ვეღარასოდეს აიღებდნენ სტიპენდიას.

არც ის დაგვავიწყდეს, რომ „კრებსებში“ გაჟღერებული ინფორმაციით, გოჩა ბარნოვი ძალიან დაახლოებულია მსოფლიო პატრიარქთან და სწორედ მან მოაწყო „პალესტინის ხელიკის“, ანუ წყეული გიორგი თარგამაძის შეხვედრა ბართლომეოს პირველთან...

ერთი სიტყვით, **თეოლოგ გოჩა ბარნოვის სახით ჩვენ საქმე გვაქვს კარგად გაწვრთნილ სპეცაგენტთან, რომელმაც სააკაშვილის გასათავისუფლებლად და ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად არათუ კონსტანტინოპოლი ააქოთა, არამედ სატანასთან ხელშეკრულებასაც კი გააფორმებს!** აღარაფერს ვამბობთ იმის შესახებ, რომ თეოლოგი ბარნოვი თავადაც ძალიან ჰგავს ეშმაკს და ამდენად, სატანასთან საერთო ენის გამონახვა ნამდვილად არ გაუჭირდება, თუ ეს საქმე აქამდე მოკვარახჭინებული არა აქვს!

რაც შეეხება საქართველოს მიერ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის ცნობას, სამართლიანობა მოითხოვს, აღინიშნოს, რომ ეს საკითხი, ნებსით თუ უნებლიეთ, რუსეთის დღევანდელმა პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თავისი გაუაზრებელი პოლიტიკის წყალობით გააქტიურა. ჩვენ არ ვაპირებთ ეს პრობლემა წინამდებარე წერილში განვიხილოთ, თუმცა, ერთს ვიტყვით: მართალია, რუსეთმა ყირიმის, დონბასისა და დონეცკის მიტაცებით უკრაინას უდიდესი პრობლემები შეუქმნა, მაგრამ უფრო დიდი უბედურება თავადაც მოიმკო და სამი რეგიონის სანაცვლოდ, ფაქტობრივად, ეკლესიურად დაკარგა 50-მილიონიანი უკრაინა. არადა, უკრაინის გარეშე რუსეთი იმპერიას ვერ კრავს!

აი, ამ არეულ-დარეული პოლიტიკურ-რელიგიური პროცესების ფონზე თეოლოგმა ბარნოვმა კონსტანტინოპოლი ააქოთა!

არამარტო საქართველოს, არამედ მთელი მართლმადიდებელი სამყაროს უბედურებაა, რომ მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოს პირველი მამაკაცების გამაუპატიურებელი და მწამებელი სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს, რომელმაც საქართველოს ძირძველი ტერიტორიები დააკარგვინა. **გაკვირვებას იწვევს ის ფაქტი, რომ კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან საქართველოს საპატრიარქოზე უფრო მეტად დაახლოებულია თეოლოგი და ნახევარქათამა გოჩა ბარნოვი, რომელიც უშიშროებიდან გამოჟონილი „კრებსების“ თანახმად, საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალებას, პატრიარქის დამხობას და ბიძინა ივანიშვილის ფიზიკურ ლიკვიდაციას გეგმავდა!**

თუ რატომ არის ასეთი კაცი დღეს თავისუფალი, არ ვიცი!



საქართველოდან პატრიარქ ბართლომეოს პირველთან სახელმწიფო კაცები, დიდი საეკლესიო მამები, მეცნიერები და ჭკუადამჯდარი ადამიანები უნდა ჩადიოდნენ და არა თეოლოგი ბარნოვი, რომელმაც კონსტანტინოპოლი ააქოთა!

საქართველოს ის კაცები გადაარჩენენ, რომლებიც ერდოღანის მიერ სუდარა-გადაფარებულ აია-სოფიას ქალაქში სუნს კი არ დააყენებენ, არამედ დიდებით შევლენ!

დიტო ჩუბინიძე

გვირგვინოსნები

მამა თავმასი
თბილისის ჯვრის მამის ეკლესიის დეკანოზი

ადამიანებმა არ იციან, რამდენად საშიშია ეკლესიის აუგად მოხსენიება, სასულიერო პირების განკითხვა. თუ მათ ჰკითხავ, ანთებულ ცეცხლში შევლენ თუ არა, გიპასუხებენ — არაო, ცხოვრების წესით კი ამას აკეთებენ. **ჩემო შვილებო, მოძღვარი რაც უნდა ცოდვილი იყოს, ის ღვთიური ცეცხლის მატარებელია და ძალიან საშიშია მისი აუგად მოხსენიება.** ყველა საკუთარ ცოდვებზე აგებს პასუხს, ერიც და ბერიც, მაგრამ თქვენ ნუ დაბრკოლდებით, ნუ დაიმძიმებთ ცოდვებით სულს.

„სარკე“

ქორეპისკოპოსი შიო (მუჯირი)
საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი

ბოროტება ჩვენ უნდა აღვკვეთოთ და შევაჩეროთ ზოგჯერ სამართლიანი სასჯელითაც. დღეს რომ არის საუბარი საყოველთაო შერიგებაზე, სხვათაშორის, ხშირად არასწორად განმარტავენ ქრისტიანულ სწავლებას, ამბობენ, რომ ყველას ყველაფერი უნდა აპატიო, ყოველთვის ყველას უნდა შეურიგდე. ასეთი რამ სახარებაში არ გვიწერია ჩვენ. **გარდა იმისა, რომ სამართლიანი სასჯელითაც უნდა აღიკვეთოს ბოროტება, ასევე ზოგჯერ, უკიდურეს შემთხვევაში, უნდა მოვიკვეთოთ ჩვენ ასეთი ადამიანი.**

„რეზონანსი“

ირაკლი კაკაბაძე: საააკაშვილი აუცილებლად უნდა გასამართლდეს და არავითარ შემთხვევაში არ გათავისუფლდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს გამოიწვევს სამოქალაქო ომსა და სიძულვილის ახალ ტალღას!

მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილს ციხის საკანში უკრეს თავი, ერთიანად აკრიახდა მთელი სანაცეთი — აქაოდა, მესამე პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდიას გზას გადის, მისი ციხეში ყოფნა ქვეყნის სირცხვილიაო. პუბლიცისტი ირაკლი კაკაბაძე, რომელიც ასევე ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელია, მიიჩნევს, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არაერთი დანაშაულის გამო სამართლიანი სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგეს!



„ჩემი რჩევაა, სააკაშვილმა შეწყვიტოს შიმშილობით მასხარაობა!“

„სააკაშვილი პუტინის პატიმარი კი არა, თანამშრომელია, რუსული სპეცსამსახურების ოფიცერი გახლავთ!“

— პირდაპირ გკითხავთ, არის თუ არა სააკაშვილი პოლიტპატიმარი?

— პოლიტპატიმარია ის, ვისაც პოლიტიკური აზრებისთვის და მშვიდობიანი ქმედებებისთვის იჭერენ, ხოლო **სააკაშვილი** არის პოლიტიკოსი, რომელიც კონკრეტული და ბევრი დანაშაულისთვის არის მსჯავრდებული. **პოლიტიკოსობა ინდულგენცია არ არის, პირიქით — დამამძიმებელი გარემოებაა!** ნიურნბერგის პროცესზე **გერინგიც** პოლიტიკოსი იყო, მაგრამ ამან არაფრისგან დაიცვა. პოლიტიკოსები იყვნენ პერუს ყოფილი პრეზიდენტი **ფუხიმორიც,** ჩილეს პრეზიდენტი **პინოჩეტიც** და ბევრი სხვა დამნაშავეც. ყველამ უნდა აგოს პასუხი — პოლიტიკოსმაც და არაპოლიტიკოსმაც!

— სააკაშვილს მისი მხარდამჭერები არამხოლოდ პოლიტპატიმრად, არამედ პუტინისა და ივანიშვილის პირად პატიმრადაც მოიხსენიებენ!

— **ის პუტინის პატიმარი კი არა, თანამშრომელია!** დიახ, **სააკაშვილი** რუსული სპეცსამსახურების ოფიცერი გახლავთ, რუსული დაზვერვის იერარქიის მოსამსახურე! რაც შეეხება **ივანიშვილს,** ვნახავთ — რა ბრალდებებით მოხდება **სააკაშვილის** გასამართლება ახალ საქმეებზე. ჯერჯერობით **სააკაშვილის საქმე** მთლად ადეკვატურად არ მიდის, მას ბევრ რამეში ბრალი არ წაეყენა.

— კიდევ რისთვის უნდა აგოს სააკაშვილმა პასუხი?

— ბევრი საქმეა, რაზეც **სააკაშვილს** პასუხი არ მოეთხოვა — დაწყებული **ჟვანიას** სიკვდილის მიჩქმალვიდან, უამრავი ადამიანის წამებით დამთავრებული. სტრასბურგში 98 საქმე აქვს წაგებული, საქართველოში კი, თუ არ ვცდები, მხოლოდ 6-ზეა მის წინააღმდეგ საქმე აღძრული. **ზურაბ რთველიაშვილიც** რეჟიმის პატიმარი იყო და **სააკაშვილს** არც ამაზე უგია პასუხი ისევე, როგორც ბევრის აბსოლუტურად უკანონო პატიმრობაზე. სხვათაშორის, ჩვენც მოვიგეთ საქმე სტრასბურგში **ზურა რთველიაშვილთან** ერთად!

— ანუ ფიქრობთ, რომ სააკაშვილს ზურაბ ჟვანიას მკვლელობაზეც უნდა მოეთხოვოს პასუხი?

— ნამდვილად — **ჟვანიას საქმე ძალიან ჩაიჩქმალა და ამაზეც უნდა იყოს პროცესი!** არანაირი პასუხები არ გასცემია კითხვებს, მათ შორის, რატომ გამოაცხადეს განაჩენი ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებიდან რამდენიმე საათში? ეს ხომ უდიდესი დანაშაულია?! **თემურ ალასანიას** მაგივრად სააკაშვილი ვერ აგებს პასუხს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მან უნდა აგოს პასუხი იმაზე, თუ რატომ მოხდა **ზურაბ ჟვანიას** სიკვდილის ჩაჩქმალვა ასე უცბად და ცუდად.

— დღეს ხშირად ადარებენ მიხეილ სააკაშვილს ზვიად გამსახურდიას — მესამე პრეზიდენტიც ტანჯვის ისეთივე გზას გადის, როგორიც პირველმა პრეზიდენტმა განვლოო! გამოდის, ამ პოზიციას არ იზიარებთ?

— **სააკაშვილის შედარება ზვიად გამსახურდიასთან არის ქართველი ერის ღირსების შეურაცხყოფა!** ზვიად გამსახურდია იყო საქართველოს მეორე რესპუბლიკის აღმაშენებელი და ჩვენი განმათავისუფლებელი, სააკაშვილი კი, სამწუხაროდ, მკვლელი რეჟიმის ლიდერია, ერთი ჩვეულებრივი კარიერისტი, რომელიც ყველაფერს იკადრებს ხელისუფლებაში მოსახვედრად.

ზვიადი საქართველოს მსახური იყო — მიშა კი გრუ-ს ლეიტენანტია! ძალიან დიდი სხვაობაა. შეიძლება მე ბევრ რამეში არ მომწონს ქოცები — და, პირველ რიგში, იმიტომ, რომ 2012 წელსვე არ მოსთხოვეს პასუხი ნაცებს და არ დაიწყეს „სიმართლის“ პროცესი, რაც დღესაც საჭიროა, მაგრამ ნაციონალების მიტინგზე არავითარ შემთხვევაში არ წავალ — უფრო მეტიც, მათ წინააღმდეგ მოვაწყობ აქციებს, სანამ სული მიდგას. მე „საქართველოს სულიერი მისიის“ მიმდევარი ვარ და არა გრუ-ს ოფიცრების. ამაზე თვალს ვერასდროს დავხუჭავ.

საქართველოს ახალი სისხლი, ახალი ხელისუფლება სჭირდება და არა ძველი მოძალადე და დიქტატორი. **სააკაშვილი პინოჩეტის, ფუხიმორის, მარკოსის და სხვა არჩეული დიქტატორების მემკვიდრეა.** ქართველი ხალხი არ დადგება ნაციზმის დასაცავად და თუ დადგება — სულ მარტოც რომ ვიყო — ვერაფრით შევუერთდები თუნდაც მილიონ ადამიანს.

— და მაინც, ბევრი სირცხვილად თვლის, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი ციხის საკანშია და შიმშილობს.

— **სარკოზიმ, ფუხიმორიმ და ვილი ბრანდტმა** თუ აგეს პასუხი, **სააკაშვილი** წითელი კოჭია? ამდენი დანაშაულის მერე სამართლიანი სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგეს! ქვეყნისთვის სირცხვილი ის იქნება, პრეზიდენტებმა მოქალაქეები ხოცონ, ქვეყანა ასეთ ცუდ დღეში ჩააგდონ, ადამიანები აწამონ და ამაზე პასუხი არ მოეთხოვოთ!

მეუფე შიომ აბსოლუტურად მართალი თქვა — არ არსებობს შეწყნარება მონანიებისა და აღიარების გარეშე! როცა მოვა ჯალალ ედ დინი და იტყვის დავით აღმაშენებელი ვარო, ის არ იმსახურებს პატიებას! საჭიროა მის მიერ ჩადენილი დანაშაულების აღიარება.

ჩემი რჩევაა, **სააკაშვილმა შეწყვიტოს შიმშილობით მასხარაობა!** თუკი ის საჭირო ვიტამინებს იღებს, ეს მას აცოცხლებს 100 წელი! ასე რომ, ის თავს არ იკლავს და ეს კარგია, კიდევ ერთ დიდ ცოდვას აიცილებს თავიდან!

სააკაშვილი აუცილებლად უნდა გასამართლდეს და არავითარ შემთხვევაში არ გათავისუფლდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს გამოიწვევს სამოქალაქო ომსა და სიძულვილის ახალ ტალღას! ვეთანხმები კვალიფიციური იურისტების მოსაზრებას, რომ სააკაშვილის პროცესებზე უნდა მოვიწვიოთ ჰააგის ტრიბუნალის მსოფლიოში საუკეთესო მოსამართლეები, რომლებიც მესამე პრეზიდენტის ყველა პროცესს უხელმძღვანელებენ.

კიდევ ერთხელ ვამბობ, **სააკაშვილმა** პასუხი უნდა აგოს სამართლიან სასამართლოში **ბუტა რობაქიძის, სანდრო გირგვლიანის, ზურა ვაზაგაშვილის, გია კრიალაშვილისა** და სხვა მკვლელობებზე, ადამიანების წამებაზე ციხეში. ამისთვის უნდა მოემზადოს! რაც ღირსეულად აგებს პასუხს, მით უკეთესი!

— რაც შეეხება ხელისუფლებას, რა უნდა იყოს მათი შემდგომი ნაბიჯები?

— ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს **სამართლიანი სასამართლო,** რომელიც სააკაშვილის სასამართლოს არ დაემსგავსება!

„სარკოზიმ, ფუხიმორიმ და ვილი ბრანდტმა თუ აგეს პასუხი, სააკაშვილი წითელი კოჭია?“

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

ხათუნა ხოფერია
ყოფილი პარლამენტარი

მიშა, ნამეტანი ამძიმებს შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას ნაცსასტავი. ჰოდა, რამეს ხომ არ გიპირებენ? მაგათ, ახლა ერთი ტრუპიც აწყობთ!

„GTMEDIA“

გიგლა ბარამიძე
პოლიტიკოსი

ნაცმოძრაობა პოლიტიკურად, იურიდიულად და მორალურად არის გასასამართლებელი. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა — **თუ ესენი არ გაჩერდებიან, უახლოეს ხანში ასეულათასობით ადამიანი გამოვა გარეთ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ.** ისევ დააყენებენ დღის წესრიგში ამ პარტიისთვის **ნიურნბერგის პროცესის** მოწყობის საკითხს.

„ახალი თაობა“

ლევან ლორთქიფანიძე
პოლიტოლოგი

სააკაშვილი ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში ყველაფერს ჩაიდენს, რაც, წესით, მისი მომხრეებისთვისაც საზიანოა... ხელისუფლებას კიდევ აქვს დრო, ნამდვილ ღირებულებებზე იფიქროს; თავადაც დაბრუნდეს იმ ოჯახში, რომელსაც ხალხი ჰქვია და ოპოზიციის ჯანსაღი ნაწილიც დააბრუნოს ისე, როგორც დაბრუნდა უძღები შვილი, რომელმაც ოჯახი გააკოტრა, თუმცა, ოჯახმა შეუნდო.

„კვირის პალიტრა“

ზვიად ძიძიგური
კონსერვატიული პარტიის ლიდერი

ამ არჩევნებზე ერთი სიახლე გამოიკვეთა, რომელიც, ვფიქრობ, პოზიტივის მომტანი იქნება ქართული პოლიტიკური ცხოვრებისთვის — ეს არის **ბახარიას** 8 პროცენტამდე შედეგი ასეთი ტიპის პოლარიზაციის პირობებში. ამიტომ მესამე პოლიტიკური ცენტრი შესაძლებელია, **ბახარიას** ირგვლივ ჩამოყალიბდეს, თუ, რა თქმა უნდა, ის მოინდომებს.

ლარიბაშვილი რაც უფრო ნაკლებს ილაპარაკებს **სააკაშვილზე,** მით უფრო ნაკლებ შეცდომას დაუშვებს. თავისი საწინააღმდეგო იმდენი რამ თქვა, ამას მოხერხება ნამდვილად სჭირდებოდა. როდესაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, თუ ჭკვიანად არ იქნება, დავუმატებთ მუხლებსო, მერე კიდევ, არ გვინდოდა მისი დაჭერა, მაგრამ არ გაჩერდა და სხვა გზა არ გვქონდაო, რა თქმა უნდა, **სააკაშვილის** წისქვილზე დაასხამს წყალს და მთელი მსოფლიოს თვალში დაადასტურებს, რომ **სააკაშვილი** პოლიტპატიმარია.

„კვირის პალიტრა“

ვახტანგ ხარჩილავა

„ნაცმოძრაობის სეპარატისტული რესპუბლიკა“ უნდა გაუქმდეს!

მართალია, „ქართული ოცნება“ ხშირად ამბობს, რომ დანაშაულებრივი სისტემისა და ამ სასტიკი რეჟიმის მთავარი შემოქმედი და ავტორი მიხეილ სააკაშვილია, მაგრამ „ქართული ოცნება“ ამას ამბობს ზეპირსიტყვიერად, ხოლო იმ სასამართლო განაჩენში, რომლის საფუძველზეც ციხეში ზის, მსგავსი არაფერი წერია.

ამ განაჩენის მიხედვით, სააკაშვილი მხოლოდ ცალკეულ ეპიზოდებშია დამნაშავე, ხოლო **უსასტიკეს და უმძიმეს დანაშაულებში,** რომლებიც მისი პრეზიდენტობის დროს მოხდა, თურმე, პასუხისმგებელი არ ყოფილა.

— **დიახაცო,** — ამტკიცებენ სიხარულისგან აჭყლოპინებული ნაცები, — **ვინც დამნაშავე იყო, დაიჭირეს, გაასამართლეს, ზოგმა სასჯელი უკვე მოიხადა, ზოგი ახლაც ციხეში ზის, სააკაშვილი კი უდანაშაულოა და ეს საქართველოს დამფუძნებელი და დამაარსებელი კაცი დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლონო.**

არადა, ელემენტარული სამართლებრივი ლოგიკით ყველა ამ დანაშაულის უკან სააკაშვილი იდგა. შესაძლოა, მას **პირადად არავინ დაუხვრეტია, სამაგიეროდ, ხვრეტდა სისტემა, რომელიც მან შექმნა.** დიახ, მთავარი დამკვეთი იყო სააკაშვილი, სხვები მის შეკვეთებს ასრულებდნენ. მეტიც, **სააკაშვილი რომ არა, ეს შემსრულებლები, რომლებიც დღემდე გვაოცებენ ჩადენილი სისასტიკით, არაადამიანურობითა და სადიზმით, სხვა შემთხვევაში შეიძლება, არაფრით გამორჩეული ჩვეულებრივი მოქალაქეები ყოფილიყვნენ.**

სააკაშვილი რომ არა, **ვანო მერაბიშვილი,** ალბათ, ერთი რიგითი აგრონომი იქნებოდა, **ზურაბ ადეიშვილი** შეიძლება, კარგი ლექტორი და მეცნიერი დამდგარიყო, **ბივია თარგამაძე** იჟურნალისტებდა, **ახალაიები** იურისპრუდენციას გაჰყვებოდნენ, **მეგის ქარდავა** თხილის პლანტაციას მოაშენებდა, **გიგი უგულავა** ბიზნესს მოჰკიდებდა ხელს და ა.შ. სწორედ მიხეილ სააკაშვილმა აქცია ეს ადამიანები ბოროტმოქმედებად, მკვლელებად, გამომძალველებად, ყაჩაღებად.

ნახევარი სიმართლე ტყუილზე უარესიაო, ნათქვამია. ამ ნახევრის საპირწონეც კი არ არის ის სასჯელი, რაც მიხეილ სააკაშვილს აქვს მისჯილი, რის გამოც მის მხარდამჭერებს დასაშვებად მიაჩნიათ, საერთოდ გათავისუფლდეს ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან.

კაცმა რომ თქვას, რატომაც არა — თუ ამდენი უმძიმესი დანაშაული ჩამოვაწერეთ, ბარემ ეს „პატარ-პატარა“ დანაშაულებიც ვაპატიოთ, ბოლოს და ბოლოს, კაცი პრეზიდენტი იყო.

სააკაშვილის მხარდამჭერები ამ სიტყვა **„პრეზიდენტს“** განსაკუთრებული ხაზგასმით აწვებიან და ქვეყნის სირცხვილად და თავის მოჭრად თვლიან, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ციხეში გვყავს გამომწყვდეული, **თითქოს პრეზიდენტობა ნებისმიერი დანაშაულის ჩადენის ექსკლუზიურ უფლებას იძლეოდეს.**

აღმაშფოთებელია ზოგიერთი ევროპარლამენტარისა თუ ამერიკელი კონგრესმენის მბრძანებლურ-დიდაქტიკური ტონით გაკეთებული განცხადება, თითქოს დამნაშავე სააკაშვილის დაჭერა დემოკრატიის პრინციპებს ეწინააღმდეგება და

ნაცობა სირ-ცხვი-ლი-ა! ნაცმოძრაობა უნდა დასრულდეს!

«ვარესი»

— **ნარკომანი არ ვარ!** — აცხადებს სააკაშვილი.
მთლად უარესი — ე.ი. ნარკოტიკების მოხმარების გარეშეც ნარკომანს ჰგავხართ?!
— **გიჟი არ ვარ!** — აცხადებს სააკაშვილი.
მთლად უარესი — ე.ი. ჭკვიანი ხართ და იმდენი სიგიჟე გაქვთ ჩადენილი, გიჟი ჰგონიხართ?!
— **ქურდი არ ვარ!** — აცხადებს სააკაშვილი.
მთლად უარესი — ე.ი. ამდენი ქონება, ამდენი სახლი და სასახლეები ქურდებმა „ჩაგიდეს“?!
— **მკვლელი არ ვარ!** — აცხადებს სააკაშვილი.
მთლად უარესი — ე.ი. ეს ამდენი გვამი მკვლელებმა მოგიყარეს კარებთან?!
— **მოღალატე არ ვარ!** — აცხადებს სააკაშვილი.
მთლად უარესი — ე.ი. სხვები ღალატობდნენ ამ ქვეყანას და თქვენ გაბრალებდნენ?!
— **გამყიდველი არ ვარ!** — აცხადებს სააკაშვილი.
მთლად უარესი — ე.ი. სხვები ყიდდნენ საქართველოს და თქვენ წილს არ გაძლევდნენ?!
— **მე ქართველი ვარ!** — აცხადებს სააკაშვილი.
მთლად უარესი — ქართველი იყავით და თქვენი ქართველობა უკრაინის მოქალაქეობაზე გაცვალეთ?!

●

ქალაქის „საველე“ ტუალეტის კარებზე ამოკითხული:
მოფსმა — 20 თეთრი
„ვარესი“ — 40 თეთრი
რა სულ „ვარეს“ და „ვარეს“ ამბებში ტრიალებ სააკაშვილო, ვინ დაგწყევლა ასე?

კვირგვინოსნები

მერაბ ვათიაშვილი
მწერალი



ნაცებო და ნაცების ცრუ ინტელიგენციავ, ვატყობ, თავად მოგყავთ თქვენი დასასრულის ჟამი. დედის სულს ვფიცავ, ქუჩაში გამოვალ, ასიათასობით ჩემზე ღირსეულ ადამიანს გამოვიყვან და, თქვენ, თქვენს ცრუ მომღერლებთან და ტვინნაღრძობ „წამყვანებთან“ ერთად, ერისა და ქვეყნის წინაშე იდეურად დაგასამარებთ!

„ალია“

ალეკო ელისაშვილი
პარლამენტარი

ჭკვიანად მოიქცნენ (ნაციონალური მოძრაობა), თორემ მოხვდებათ ცხვირში — აი, მაგას ნიშნავს, როცა კანონს დაარღვევ და, რა თქმა უნდა, ფეხქვეშ გაიფენ ქვეყნის ინტერესებს, რა თქმა უნდა, აქ კანონი იმუშავებს. „ქართულ ოცნებას“ არასდროს არაფრის არ ეშინია. ნაცებს, რაც შეეხება, ბოლო ლურსმანს ქართველი ხალხი, მათ შორის 30-ში, დააჭედებს.

„მთავარი არხი“

გია ბუღაძე
მხატვარი

საერთოდ რატომ არ არის აკრძალული ნაციონალური მოძრაობა და რატომ აქვთ მათ ისევ შანსი, ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ეს იგივეა, რომ ბაგა-ბაღში მომვლელად მანიაკი ან პედოფილი ავიყვანოთ.

„ტვ იმედი“

დავით ქანთარია
ფოთის მერი, ყოფილი პატიმარი



როგორც ყოფილ პატიმარს, გულის სიღრმეში მეცოდება პატიმარი **სააკაშვილი,** მაგრამ როგორც დამნაშავის მიმართ, ვიმეორებ, არავითარი სიბრალული არ მაქვს! არ ახსოვთ მაგიდაზე დასკოჩილი მეგრელი ბიჭები?!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ლევან იოსელიანი
„მოქალაქეების“ ლიდერი

მაოცებს, რომ **სააკაშვილს** პოლიტპატიმრად აცხადებენ ისინი, ვინც სწორედ **გირგვლიანისა და გელაშვილის** საქმის გამო სააკაშვილის ციხეში ჩასმას მოითხოვდა.

„კვირის პალიტრა“

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

პუბლიცისტის სიტყვა

სერიოზულად აზიანებს საქართველოს, როგორც დემოკრატიული ქვეყნის იმიჯს.

პატივცემულო მეგობრებო, **კარგი იქნებოდა, დემოკრატია მაშინ გაგხსენებოდათ, როცა სააკაშვილის რეჟიმი ქუჩაში ხვრეტდა ადამიანებს და ციხეებში ათასობით პატიმარს სასტიკად აწამებდა.**

როგორც ჩანს, გიჭირთ იმის აღიარება, რომ თქვენგან მხარდაჭერილი და დემოკრატიის შუქურად შერაცხილი სააკაშვილი **ჩვეულებრივი არამზადა** აღმოჩნდა, რომელმაც 21-ე საუკუნის დასაწყისში მსოფლიოს დემოკრატიული თანამეგობრობის თვალწინ საქართველოში **ქართულ ფაშიზმს** ჩაუყარა საფუძველი.

აი, ამ კაცს რომ ესარჩლებით, ამ კაცის გათავისუფლებას რომ ითხოვთ, რას ეუბნებით ქართველი ხალხის უმრავლესობას, რომელმაც საკუთარ ზურგზე იწვნია ქართული ფაშიზმის მთელი საშინელება?

იმდენს ნუ იზამთ, ისე ნუ გაამწარებთ ქართველ ხალხს, რომ იძულებული გახდეს, თქვას ის, რისი თქმაც მას არ უნდა: თავი დაგვანებეთ თქვენს სააკაშვილთან და თქვენს ნაცმოძრაობასთან ერთად!

ყველაფერს ველოდი ნაცმოძრაობისგან, მაგრამ იმას ნამდვილად არ ველოდი, 21-ე საუკუნის საქართველოში კერპთაყვანისმცემლობის დაბრუნებას თუ მოინდომებდნენ.

14 ოქტომბერს ნაცმოძრაობის აქციაზე შეკრებილ ადამიანებს რომ შეხედავდი, არ შეიძლებოდა, გული სიბრალულით არ აგვსებოდა. მართლაც, **როგორ უნდა გაიმეტო ასე საკუთარი ხალხი, როგორ უნდა მიაყენო ამხელა შეურაცხყოფა — 50 ლარად ჩამოიყვანო რაიონებიდან და სოფლებიდან, დააყენო თავისუფლების მოედანზე და — მიშა-მიშა! აძახებინო.**

ადამიანები არიან ესენი, ცხვრის ფარა ხომ არ არის, მიტინგიდან — მიტინგზე, ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში რომ დაერეკებით?

ნაცმოძრაობა დიდი ხანია, სეპარატისტულ წარმონაქმნად იქცა, რომელიც გასულია ქართული სახელმწიფოს იურისდიქციიდან და ცალკე „ავტონომიად" ცხოვრობს.

ამ ავტონომიას ჰყავს თავისი პრეზიდენტი, თავისი მთავრობა, აქვს სამი ტელეარხისგან შემდგარი ტელეკორპორაცია, ჰყავს პირადი სახალხო დამცველი, ჰყავს სახელმწიფო სტრუქტურებში ჩანერგილი აგენტურა, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სხვადასხვა სახელმწიფოს ადმინისტრაციებში მრავლად არიან განფენილნი ე.წ. ლობისტები და ა.შ.

„ნაცმოძრაობის სეპარატისტული რესპუბლიკა", ფაქტობრივად, არ ემორჩილება ქართული სახელმწიფოს კანონებს, ხოლო მისი მონაწილეობა ქართული სახელმწიფოს არჩევნებში უფრო დამპყრობელი ლაშქრის შემოსევას ჰგავს, რომ ვერ მოგვიფიქრებია, რა ვუყოთ ამ გათავხედებულ და ურჩ სეპარატისტულ წარმონაქმნს, რომლის მმართველობაც გიჟებმა ჩაიგდეს ხელში.

— რა ვუყოთ და გავაუქმოთო, — თქვეს 16 ოქტომბერს რუსთავის ციხესთან საპროტესტოდ შეკრებილმა მოქალაქეებმა.

მე მგონი, სწორი გადაწყვეტილებაა!

●

ნაციონალებო, 14 ოქტომბერს, როცა მთელი საქართველო ნანგრევებში მოყოლილ ანგელოზებს დასტიროდა, თქვენ ცეკვავდით და მღეროდით ისე, როგორც ცეკვავდით და მღეროდით 2008 წლის 12 აგვისტოს, როცა ბრძოლის ველზე ქართველი ბიჭების დაუმარხავი ცხედრები ეყარა.

თქვენ ცეკვავდით და მღეროდით მაშინაც, როცა ქუჩებში უდანაშაულო ადამიანებს ხვრეტდნენ, ციხეებში პატიმრებს აწამებდნენ, როცა მორგები გვამებით იყო გადავსებული.

2012 წლიდან შვიდი არჩევნები წააგეთ და ახლა, 30 ოქტომბერს, მერვესაც რომ წააგებთ, გამოვარდებით ძველებურად ქუჩაში და ისევ დაიწყებთ ყვირილს, გაგვიყალბესო, თორემ ჩვენ ვიგებდითო. დიახ, **30 ოქტომბერს თქვენ პირწმინდად წააგებთ ყველგან, სადაც მეორე ტურები უნდა გაიმართოს და წააგებთ არა იმიტომ, რომ ვინმე რაიმეს გააყალბებს, არამედ იმიტომ, რომ ის ქართველები მოვლენ არჩევნებზე, რომლებიც არავითარ შემთხვევაში, საქართველოს ნაცმოძრაობას არ დაუთმობენ.**

ნაცობა სირცხვილია! ნაცმოძრაობა უნდა დასრულდეს!

ვახტანგ ხარჩილავა

რა უთქვამს, რა მოუჩმახავს?!

საქართველოში სააკაშვილიზმი და გუბოზიზმი უნდა დასრულდეს!

16 ოქტომბერს რუსთავის მე-12 საპყრობილესთან სააკაშვილის რეჟიმის მიერ მოკლული ახალგაზრდების ოჯახის წევრებისა და ნაცსადისტური რეჟიმის პოლიტპატიმრების ხალხმრავალმა ხმაურიანმა აქციამ პატიმარი სააკაშვილის ბანდაში დიდი ისტერიკა გამოიწვია! თუმცა, ერთადერთი, ვინც ამაზე გაბედა და სახალხოდ ისაუბრა, გუბაზ სანიკიძე იყო.

სააკაშვილის გუბოზმა სანდრო გირგვლიანის, სულხან მოლაშვილის, ბუტა რობაქიძისა და სხვების მშობლები სახალხოდ შეურაცხყო!

სააკაშვილის სარეცელში ჩამხტარ **გუბაზ სანიკიძეს** ხალხმა **„გუბოზი"** რომ შეარქვა, გასაკვირი არ არის. ისიც საოცარი მიზანსწრაფულობით ამტკიცებს, რომ მართლაც იმსახურებს ხალხის მიერ შერქმეულ ამ სახელს. დიახ, როდესაც გგონია, რომ **სანიკიძე** ფსკერზე ამაზე უფრო ქვევით ვეღარ დაეშვება, იგი გასაოცარი შემართებით საპირისპიროს ამტკიცებს! **გუბოზმა** მორიგი „რეკორდი" რუსთავის ციხესთან გამართული ანტი-ნაცური აქციის მესამე დღეს, 19 ოქტომბერს დაამყარა, როდესაც ინგა გრიგოლიას საავტორო გადაცემა „რეაქციაში" დაპატიჟებულმა, არც მეტი, არც ნაკლები, **სააკაშვილის** სისხლიანი რეჟიმი ამ რეჟიმის მიერ დახოცილი ახალგაზრდების მშობლების დამუნათებით „გაასპრავა"!

აი, როგორ მიმართა **გუბოზმა** სანდრო გირგვლიანის, სულხან მოლაშვილის, ბუტა რობაქიძისა და სხვების ოჯახების ჭირისუფლებს: ***„მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ითვლება, რომ არის დამნაშავე თქვენს ტრაგედიაში, მურუსიძის სასამართლომ უნდა გაასამართლოს?! დაიდევით გულზე ხელი, რა ვიცი, უფალს გაესაუბრეთ, ჰკითხეთ, რამდენად სამართლიანია ეს პოზიცია?! რატომ არ მიდიხართ იმ მოსამართლეების სახლებთან?! რატომ არ მიდიხართ მურუსიძის საცხოვრებელთან?! იქ რატომ არ აპროტესტებთ?! ძვირფას ბიძინას რატომ ვერ უბედავთ?! აი, ამას რომ გააკეთებთ, მაშინ იქნება სამართლიანობა!"***

გუბოზმა ესეც არ იკმარა და კიდევ უფრო ღრმად ჩაყო თავი **სააკაშვილის** „პარაშაში", როდესაც თავისი მონოლოგი ასე გააგრძელა: ***„ამიტომ ვიყოთ მართალი საკუთარ სინდისთან, საკუთარ ტრაგედიებთან, საკუთარ მიცვალებულებთან და, რა ვიცი, ღმერთთან! ციხესთან რომ მიხვედით, იქიდან რატომ არ გამოიარეთ მურუსიძის სახლთან, თუ სამართლიანობას მიყვებით?! 50-პროცენტიანი სამართლიანობა არ არსებობს, ეგეთი ფოკუსი ვერავინ გამოიგონა... ამიტომ, მე მაშინ ვიქნები დარწმუნებული თქვენს ობიექტურობაში ბოლომდე, როდესაც სააკაშვილთანაც გააპროტესტებთ, ციხესთან და იქედან რომ გამოივლით, მურუსიძესთან! რაღაცა ამას არ შვებით!"***

აი, ეს არის ყველაფრის მკადრებელი **გუბოზი,** რომელმაც ყველას უღალატა და დაკბინა, იმ შხამიანი მორიელივით, კუს ზურგზე რომ შეისვა მდინარის მეორე ნაპირზე გადასაყვანად: **გუბოზმა ზვიადსაც უღალატა, ასლანსაც, ბიძინასაც, მალე იმ სააკაშვილსაც მიაფურთხებს, ადრე, სახალხოდ, საკუთარი სომხური წარმომავლობის მიმჩქმალავსა და ჯალალედინსა და შაჰ-აბასს რომ ეძახდა,** დღეს კი მისი ნასუფრალის იმედით ათენ-აღამებს და ისეთებს კადრულობს, რასაც ყველაზე მგზნებარე სააკაშვილის ნაცსექტანტებიც კი არ კადრულობენ!

აქამდე როგორ უნდა დაეცეს ადამიანი, რომ ეს გამწარებული და გაუბედურებული ხალხი, უფალთან ორპირობაში და საკუთარი მიცვალებულების უპატივცემულობაში დაადანაშაულო?! და რისთვის?! სააკაშვილის სისხლიანი დინგის მოლოკვისა და მისი გაპრავების „წინამებრძოლობისთვის"?!

გუბოზ, ამ ქვეყანაში ცხოვრებას როგორ აპირებ?!

გუბოზ, ამის შემდეგ როგორ უნდა გამოხვიდე ქუჩაში თავაწეული და როგორ უნდა შეხედო თვალებში იმ ხალხს, რომლის წინაშეც ასე შეურაცხყავი შვილმოკლული მშობლები და მათი გაუბედურებული ოჯახის წევრები?!

თუ საქართველოში სააკაშვილიზმი უნდა დასრულდეს, მასთან ერთად აუცილებლად უნდა ამოიშანთოს გუბოზიზმიც!

სააკაშვილიზმი და გუბოზიზმი უკვე სინონიმებია, ოღონდ, რომელი უფრო ამაზრზენი და აქოთებულია, ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით!

გიორგი გიგაური

თამაზ წივწივაძის პრემია

დაარსდა გამოჩენილი ქართველი მწერლის, კრიტიკოსისა და საზოგადო მოღვაწის **თამაზ წივწივაძის ფონდი,** რომელიც მიზნად ისახავს მრავალმხრივ შემოქმედებით, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობას.

ფონდმა დააარსა **„თამაზ წივწივაძის პრემია",** რომელიც ყოველწლიურად გაიცემა შემდეგი ნომინაციების მიხედვით:

წლის საუკეთესო კრიტიკული წერილი *(მთავარი პრემია — 1500 ლარი);*

წლის საუკეთესო პროზაული ნაწარმოები;

წლის საუკეთესო პოეტური ნაწარმოები;

წლის საუკეთესო საბავშვო ნაწარმოები — ლექსი, მოთხრობა, ილუსტრაცია *(თითოეულისთვის — 1000 ლარი).*

გამარჯვებულებს გამოავლენს სპეციალური ჟიური.

პრემიები გაიცემა 2022 წლის იანვარში.

მასალები პრემიის მოსაპოვებლად შეუძლიათ წარმოადგინონ როგორც ავტორებმა და კერძო პირებმა, ისე ორგანიზაციებმა — **მისამართზე:** თბილისი, ზანდუკელის ქ. №1, გაზეთ **„ლიტერატურული საქართველოს"** რედაქცია; **ელექტრონული ვერსიებისთვის:** litsaqartveloyahoo.com. *(წარმოდგენილი ნაწარმოებები გამოქვეყნებული უნდა იყოს 2021 წლის ბეჭდვით ან ელექტრონულ გამოცემებში).*

მასალები მიიღება 2021 წლის 22 დეკემბრამდე.

კვირგვინოსნები

ბონდო მძინარაშვილი
ჟურნალისტი

ყოფილი ნაცი არ არსებობს!

„GTMEDIA"

მიხეილ ყაველაშვილი
პარლამენტარი

ნაცობა სირცხვილი არ არის, ნაცობა ბოროტებაა, პოლარიზაციის დასრულება თუ გვინდა, აუცილებელია, ბოროტება დამთავრდეს ამ ქვეყანაში.

„პირველი არხი"

თორნიკე რიჟვაძე
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე

ნაცმოძრაობასთან, თანამედროვე ფაშიზმის შემქმნელებთან თანამშრომლობა გამორიცხულია, მითუმეტეს რაიმე სახის თანამდებობების გადანაწილება.

„ინტერპრესნიუსი"

სალომე სამადაშვილი
„ლელო-პარტნიორობა საქართველოსთვის" წევრი

თუ „ოცნება" ნაციონალებით ჩანაცვლდა, სასიკეთოდ არაფერი შეიცვლება.

„ახალი თაობა"

ლევან ჩხარტიშვილი
ლეიბორისტული პარტიის წევრი

სააკაშვილმა თავის პარტიას ხმები შესძინა, მაგრამ „ქართულ ოცნებას" უფრო მოუმატა. ვისურვებდი, **სააკაშვილიც და ივანიშვილიც** უახლოეს მომავალში ერთად წარდგნენ სამართლიანი სასამართლოს წინაშე.

„ახალი თაობა"

დავით ლოლუაშვილი
კოალიცია „ჩვენი ... თავმჯდომარე

სააკაშვილი მეტად პრეტენზიული კაცია. ის აბსურდული პრეტენზიებით გამოირჩეოდა, როცა პრეზიდენტი იყო. ახლა მსჯავრდებულია და იმავენაირად გამოთქვამს პრეტენზიებს. ყველაფრით უკმაყოფილოა.

„ახალი თაობა"

არამკითხე მოამბეო...

ევროპარლამენტორებო, ქართველი ხალხი თქვენგან ჭკუის სწავლებას აღარ აიტანს!

ევროპარლამენტარები საქართველოსა და ქართველ ხალხს დიდი ხანია, ევროპარლამენტორებად, ანუ ჭკუის მასწავლებლებად ექცნენ.

ანდრიუს კუბილიუსი

იაცეკ სარიუშ-ვოლსკი

კარლ ბილდტი

სააკაშვილის საქომაგო წერილს, ძირითადად, ის ყოფილი და მოქმედი ევროპელი ჩინოსნები აწერენ ხელს, რომლებიც წლების განმავლობაში სააკაშვილის რეჟიმის ხელიდან იკვებებოდნენ და ნაცმოძრაობის ლობისტობის სანაცვლოდ საქართველოს ბიუჯეტიდან მილიონებს იღებდნენ!

მოგეხსენებათ, ბერძნულ მითოლოგიაში **მენტორი** ოდისევსის ვაჟის — ტელემაქეს მასწავლებელსა და აღმზრდელს ჰქვია, ზოგადად კი, სიტყვა **„მენტორი“** ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც აღმზრდელი, დამრიგებელი და ხელმძღვანელი.

ჰოდა, უკვე წლებია, ცალკეული ევროპარლამენტორები ქართველი საზოგადოებისა და საქართველოს ხელისუფლების აღზრდას ცდილობენ, ჩვენებურ პოლიტიკოსებს არიგებენ, ასწავლიან, თითს უქნევენ, ყურს უწევენ და კუთხეში აყენებენ.

ევროპარლამენტორები ქართველი პოლიტიკოსების, განსაკუთრებით კი ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან თავის დახრასა და უსიტყვო მორჩილებას არიან დაჩვეული, ხოლო, თუ საქართველოს ხელისუფლების ლიდერები ევროპარლამენტორებს შეეპასუხებიან, კრიტიკას შეჰბედავენ ან თუნდაც დიპლომატიური ნართაულით მიანიშნებენ — ჩვენ თქვენი ოროსანი მოსწავლეები არ ვართ, ნუ გვტუქსავთ და საქართველოს შინაურ საქმეებში ცხვირს ზედმეტად ნუ ყოფთო, ისინი მაშინვე პოლიტიკურ ღრენასა და მუქარებზე გადმოდიან — ტრანშებს აღარ გამოგიყოფთ და ფინანსურ სანქციებს დაგადებთო!

და კიდევ: **ევროპარლამენტორების წინაშე ქართველი პოლიტიკოსების მოკუნტულობა და მათი დარიგებებისა თუ დირექტივებისადმი უპირობო მორჩილება ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში იმდენად ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მათთვის წინააღმდეგობის გაწევას საზოგადოების ერთი ნაწილი ლამის ეროვნულ გმირობად მიიჩნევს, მეორე ნაწილი კი — ანტიდასავლურობისა და პრორუსულობის გამოვლინებად.**

აი, მაგალითად, ცოტა ხნის წინათ, როცა ევროპარლამენტორების მხრიდან მორიგ ჭკუის სწავლებასა და ფეხების ბაკუნს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა **ირაკლი ღარიბაშვილმა** პირდაპირ და გაჭრილად უპასუხა — **ჩემი უფროსი არა ევროპარლამენტარი, არამედ ქართველი ხალხიაო!** ეს განცხადება ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილს გულზე მოეფონა, რადგან **ღარიბაშვილი მოიქცა ისე, როგორც სუვერენული და თავმოყვარე სახელმწიფოს ლიდერი უნდა იქცეოდეს!** სამაგიეროდ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება დაგმო და ანტიდასავლურ გამოხტომად გაასაღა ნაცლიბერასტულმა კლასტერმა, რომლის უფროსიც ქართველი ხალხი არასოდეს ყოფილა და რომლისთვისაც ევროპარლამენტორების დირექტივები უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ქართველი ხალხის ნება, მისი ეროვნული ინტერესები და თვით საქართველოს კონსტიტუციაც კი!

ქართველი ხალხის ნებას, მის ინტერესებსა და საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება რამდენიმე ათეული ევროპარლამენტორის წერილი, რომელიც მათ გასულ კვირას გაავრცელეს და რომელშიც პატიმარ სააკაშვილის ციხიდან გამოშვებას ითხოვენ მანამ, **„სანამ ის არ წარდგება სამართლიანი სასამართლო პროცესის წინაშე“.** წერილში, რომელსაც ევროპარლამენტორებთან ერთად პენსიონერი პოლიტიკოსები — რამდენიმე ყოფილი პრეზიდენტი, რამდენიმე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რამდენიმე ყოფილი დეპუტატი და რამდენიმე ყოფილი ელჩი აწერენ ხელს, ვკითხულობთ, რომ „საქართველოს მთავრობა აგრძელებს პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას“, ანუ ევროპარლამენტორები სისხლის სამართლის მძიმე დანაშაულებისათვის მსჯავრდებულ და კიდევ რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეში, მათ შორის, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადმოკვეთაში ბრალდებულ სააკაშვილს „პოლიტიკური დევნის“ მსხვერპლად მიიჩნევენ.

ევროპარლამენტორთა წერილის ასეთმა პათოსმა, რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა საქართველოს სუვერენიტეტის, ქართული სახელმწიფოს, მართლმსაჯულების, კანონის უზენაესობისა და ქართველი ხალხის უპატივცემულობის მორიგი ცინიკური გამოვლინება, არც უნდა გაგვაკვირვოს, რადგან წერილზე ხელმომწერთა უმეტესობა სააკაშვილის პირადი ლობისტი, ძველი მეგობარი და ყოფილი თანამშრომელია.

უკეთ რომ ვთქვათ, სააკაშვილის საქომაგო წერილს, ძირითადად, ის ყოფილი და მოქმედი ევროპელი ჩინოსნები აწერენ ხელს, რომლებიც წლების განმავლობაში სააკაშვილის რეჟიმის ხელიდან იკვებებოდნენ და ნაცმოძრაობის ლობისტობის სანაცვლოდ საქართველოს ბიუჯეტიდან მილიონებს იღებდნენ.

მაგალითად, სააკაშვილის რეჟიმმა 2004-2012 წლებში უცხოელი ლობისტების დაქირავებაში 10 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა და ამ თანხის დიდი ნაწილი შვედეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის **კარლ ბილდტის** ლობისტურ კომპანია „Kreab,“-ს ერგო, დღეს კი ბილდტი ევროპარლამენტორთა კოლექტიურ წერილს აწერს ხელს და სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლებას ითხოვს.

კარლ ბილდტი, გარდა იმისა, რომ სააკაშვილის რეჟიმის ლობისტი იყო, უკრაინაში სააკაშვილის თანამშრომელიც გახლდათ ისევე, როგორც ევროპარლამენტორები — **ანდრიუს კუბილიუსი და იაცეკ სარიუშ-ვოლსკი,** რომლებიც ახლა პატიმარი სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვენ. კერძოდ, 2015 წელს, როცა სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტ **პოროშენკოს** მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელად დაინიშნა, ბილდტი, კუბილიუსი და სარიუშ-ვოლსკი საბჭოს წევრებად ჰყავდა დასაქმებული.

ევროპარლამენტორთა არზის ხელმომწერებს შორის სააკაშვილის კიდევ ერთი ძველი თანამშრომელია — პრეზიდენტობისას მისი ყოფილი მრჩეველი **რაფაელ გლუკსმანი,** რომელიც ერთხანს ვანო მერაბიშვილის მოადგილის **ეკა ზღულაძის** ქმარიც იყო.

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, სააკაშვილის ციხიდან გამოშვებას არა ობიექტური და მიუკერძოებელი ევროპელი პოლიტიკოსები, არამედ სააკაშვილთან პიროვნულად, პოლიტიკურად და ფინანსურად დაკავშირებული ევროპარლამენტორები ითხოვენ და მათ კიდევ ერთხელ მიიღეს საკადრისი პასუხი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისაგან, რომელმაც განაცხადა: „არც ფოტიგა, არც კუბილიუსი და არც არავინ, ჩემთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის არაფერს არ წარმოადგენენ. ევროპარლამენტში არის 700 დეპუტატი, ჩვენ ვერც ფოტიგას ჭკუით ვივლით და ვერც კუბილიუსის. ყველამ მიხედოს თავის ქვეყანას, რატომ ბედავენ ამდენს?!“

ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველო ფოტიგების, კუბილიუსების, გლუკსმანებისა და სხვა არამკითხე ევროპარლამენტორების ჭკუაზე არ ივლის, ქართველი ხალხის გადამწყვეტი უმრავლესობის გულისთქმასა და პოზიციას გამოხატავს!

იმ ევროპარლამენტორებმა, რომლებიც საქართველოს კი არა, სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის მეგობრები არიან, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაიგონ, რომ ქართველი ხალხი მათგან ჭკუის სწავლებას აღარ აიტანს!

დროა, სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის მეგობარმა, ანუ მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების დამცველმა ევროპარლამენტორებმა ქართველი ერისაგან სრული იგნორი და უპატივცემულობა იგრძნონ, რადგან ეს დიდი ხანია, დაიმსახურეს!

ჯაბა ხუბუა

ეკა ზღულაძე

რაფაელ გლუკსმანი და მიხეილ სააკაშვილი

ევროპარლამენტორთა არზის ხელმომწერებს შორის სააკაშვილის კიდევ ერთი ძველი თანამშრომელია – პრეზიდენტობისას მისი ყოფილი მრჩეველი რაფაელ გლუკსმანი, რომელიც ერთხანს ვანო მერაბიშვილის მოადგილის ეკა ზღულაძის ქმარიც იყო!

მამა ბასილ მკალავიშვილი:

როგორ უნდა აღირსო თავისუფლება კაცს, რომელმაც ეკლესიის კარს რუსული „ურალი“ დააჯახა?!



გლდანის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ეკლესიის წინამძღვარი მამა ბასილ მკალავიშვილი პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიოსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიესალმება და სააკაშვილის „ვირის აბანოში“ გამომწყვდევას მხარს უჭერს. პროტოპრესვიტერი, რომელიც თავის პატიოსან მრევლთან ერთად უკანასკნელი ოცდაათი წლის განმავლობაში საქართველოსავით ეწამა, აცხადებს, რომ 2021 წლის 5 ივლისს დაპატიმრებული ქართველი პატრიოტები, რომლებმაც ქართველი ერის ღირსება დაიცვეს, უნდა გათავისუფლდნენ:

— 2004 წლის 12 მარტს, მძიმე მარხვის პარასკევს, იმ დროს, როცა ნაცებმა გლდანის ეკლესიის კარს რუსული „ურალი“ დააჯახეს, მთელი მრევლი სამაგალითოდ დაარბიეს და მე დამაპატიმრეს, **სააკაშვილი** ამერიკაში ერთ-ერთ რესტორანში **სოროსთან** ერთად იჯდა და იქიდან ადევნებდა თვალს იმ საშინელებას. წინა დღეს სახალხო დამცველის ოფისში ჩემ დაპატიმრებას არაფერი უნდოდა, სადაც სულ 5 კაცთან ერთად ვიყავი მისული, მაგრამ ჩვენი დარბევით ერს ძალა აჩვენეს და ხალხს დაემუქრნენ.

— მამა ბასილ, ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, იმსახურებს თუ არა სააკაშვილი თავისუფლებას?

— როგორ უნდა აღირსო თავისუფლება კაცს, რომელმაც ეკლესიის კარს რუსული „ურალი“ დააჯახა?! ამას გარდა, მოდით, ჩამოვთვალოთ **სააკაშვილის** პრეზიდენტობის პერიოდში ჩადენილი მკვლელობები: **სანდრო გირგვლიანი, ბუტა რობაქიძე, მამა-შვილი ვაზაგაშვილები, ნავთლუღში ჩახოცილი სამი ბიჭი, დათო ცინდელიანი, პაატა ქარდავა, აფრასიძეების ოჯახი, ვალერი გელაშვილის სასტიკი ცემა, 7 ნოემბერი, 26 მაისი, „იმედის“ დარბევა, ციხეში უმოწყალოდ ნაწამები ქართველი მამაკაცები, პატიმრებზე განხორციელებული დამამცირებელი და უბინძურესი ქმედებები...** წარმოვიდგინოთ, ამ ჯალათის მიერ ჩადენილი ბნელი საქმეების შემდეგ რამდენი ბავშვი დაობლდა, რამდენი დაქვრივდა, რამდენი ოჯახი ძაძებით შეიმოსა! სააკაშვილმა ცხრა წელი ჯოჯოხეთში ატარა ერი, ოჯახი არ დარჩენილა, მისი ბინძური რეჟიმის საცეცები არ შეხებოდეს.

— სხვათაშორის, ყოველივე ზემოხსენებულის მიუხედავად, რამდენიმე მეუფე სააკაშვილის გათავისუფლებას ჯიუტად ითხოვს, მათი განცხადებით, სააკაშვილს უნდა შევუნდოთ!

— ასეთი ეპისკოპოსების გადამკიდე, მართლაც რწმენა შეგერყევა კაცს, რამეთუ ისინი ღმერთის კანონებით ვერ აზროვნებენ. **ეს ეპისკოპოსები სააკაშვილის მიერ ჩათესილი მეუფეები არიან, რომლებიც თავიანთი საქციელით ეკლესიის რეპუტაციას დიდ საფრთხეს უქმნიან!** როგორ ბედავენ ისეთი დამნაშავის დაცვას, რომელმაც ერი გახლიჩა, სრულიად საქართველოს სტრატეგიული ობიექტები გაასხვისა და ქართული მიწები გაყიდა? **სააკაშვილი სამშობლოს მოღალატეა!** მან ცხინვალში ომის პროვოცირება მოაწყო, პირტიტველა ბიჭები, ქართული გენი რუსული ბომბდამშენების პირისპირ დატოვა, ხოლო თვითონ თავს უშველა. თავისი „მოღვაწეობის“ პერიოდში **სააკაშვილმა** საქართველო საკონცენტრაციო ბანაკს დაამსგავსა.

სააკაშვილი სულიწმიდის მგმობელია, წმინდა სახარება კი გვეუბნება: „სულიწმიდის მგმობელს არა მიეტეოს რა!“ (მათე 12,31-32).

ამ ფონზე მთელი ერის სახელით მოვითხოვ იმ ახალგაზრდების გათავისუფლებას, რომლებიც 5 ივლისს დააკავეს. ისინი წინაპართა მსგავსად სიცოცხლის ფასად იცავდნენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ერის იდენტობას, რათა ქალაქის ცენტრალურ გამზირზე არ ჩატარებულიყო გეი-აღლუმი, არ წაბილწულიყო 9 აპრილს სამშობლოსთვის და სარწმუნოებისთვის შეწირულთა წმინდა მემორიალი.

— ე.წ. ციხის ბუნტი თქვენ თვალწინ მოხდა და ამ თემაზე არაერთხელ გისაუბრიათ, მაგრამ იქნებ კიდევ ერთხელ გაიხსენოთ ის ჯოჯოხეთი! მაინც რა მოხდა იმ ღამეს ე.წ. გუბერსკის ციხეში?

— ე.წ. ციხის ბუნტის საზარელ ღამეს, რომელიც **სააკაშვილმა** და მისმა ბანდამ თავად მოაწყვეს, სპეცდანიშნულების რაზმი ჯერ საავადმყოფოში მოვიდა. იქ ციხის უფროსმა **მალხაზ სინაურიძემ** ჯალათები ჩვენს სართულზე არ შემოუშვა, მერე მათ მეხუთე საპყრობილეში გადაინაცვლეს და იქ განახორციელეს პატიმრების დაწიოკება. ის კოშმარი ჩემი მეხსიერებიდან არ წაიშლება. როგორც იცით, ჩემთან ერთად მიშას რეჟიმის სასჯელს უკანონოდ იხდიდა არაადამიანურად ნაწამები **სულხან მოლაშვილი,** რომელსაც სულიერად ვამხნევებდი. სასწრაფო დახმარების მანქანებში შეშის მორებივით ეწყო დაჭრილები და დახოცილები, რომლებიც ბარბაროსმა **გიგა ბოკერიამ** და მისმა თანამზრახველებმა ციხის საკნებში უმოწყალოდ ამოჟუჟეს! ამის შემდეგ **გიგა ბოკერიას** რა უნდა პარლამენტში ან ქუჩაში?

— ვინ არის თქვენთვის პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო, რომელსაც ნიკა გვარამია უკანასკნელი და უბინძურესი სიტყვებით ლანძღავს?

— ჯერ წყეული და შეჩვენებული **გვარამიას** შესახებ მოგახსენებთ! **ნიკა გვარამია** არის სააკაშვილის ბოროტმოქმედთა სექტის მთავარი რუპორი, გაუწონასწორებელი, დეგრადირებული, მოღალატე, ბილწი ენის მქონე, უზრდელი და უტაქტო არსება. იოტისოდენა რწმენა მასში არ არის, რამეთუ მან ღია ბრძოლა გამოუცხადა ეკლესიას. კაცი, რომელიც წმინდა სეფისკვერს „პურს“ უწოდებს, ხოლო **მეუფე შიოს** — „სულიერად გახრწნილს“, ის საზოგადოებიდან მოსაკვეთია! მადლობა უფალს, **მეუფე შიოს** სახით საპატრიარქოში ღირსეული მღვდელმთავარი გამოჩნდა!

ბატონი ზვიადის ეროვნული ხელისუფლების დამხობის შემდეგ ჩვენ ღვთის სასჯელი დავიმსახურეთ და 30 წელია, წყევლიადში მივაბიჯებთ.

როცა ეკლესია ერთიანი არ არის, ერიც დაშლილია. ვიტოვებ იმედს, რომ **მეუფე შიო** საქართველოს ღირსეული შვილის, ბატონი **ირაკლი ღარიბაშვილის** გვერდზე დგომითა და ძალისხმევით შეძლებს ახალი რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების მოწვევას, რათა საქართველოს წმინდა სამოციქულო ეკლესია ერთხელ და სამუდამოდ განიწმინდოს იმ უღირსთაგან, რომლებიც დღეს ქვეყნის მოღალატე და გარყვნილი **სააკაშვილის** გათავისუფლებას ითხოვენ!

ყოველგვარი ფამილარობის გარეშე ვაცხადებ — ბატონ **ირაკლი ღარიბაშვილს** მძიმე ჯვარი ერგო! საქართველო ასეთი დაქცეული და გაუბედურებული, მგონი, არასოდეს ყოფილა. ცხადია, ასეთ სიტუაციაში ძალიან ძნელია, გაუძლვე ერს, მაგრამ უფლის წყალობით ბატონი **ირაკლი ღარიბაშვილის** იმედი მაქვს და მგონია, რომ ეს იმედი არ გამიცრუვდება!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„ვიტოვებ იმედს, რომ მეუფე შიო საქართველოს ღირსეული შვილის, ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის გვერდზე დგომითა და ძალისხმევით შეძლებს ახალი რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების მოწვევას, რათა საქართველოს წმინდა სამოციქულო ეკლესია ერთხელ და სამუდამოდ განიწმინდოს იმ უღირსთაგან, რომლებიც დღეს ქვეყნის მოღალატე და გარყვნილი სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვენ!“

ირაკლი წერეთელი:
ცხოვრებაში ჩემს თავს ორ რამეს ვერ ვაპატიებ – ზვიად გამსახურდიას რომ დავუპირისპირდი და ამ ნაძირალა სააკაშვილს სოლიდარობა გამოვუცხადე!



„ერთი-ორი მოსყიდული ნაძირალას გარდა, სააკაშვილი ამერიკელებისთვის დიდი ხანია, მკვდარია!“

„სამწუხაროდ, მამუკა ხაზარაძე ორპროცენტიანი კაცი და პოლიტიკოსი აღმოჩნდა!“

საქართველოს „ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის“ ერთ-ერთი ლიდერი ***ირაკლი წერეთელი*** *თანამედროვე ქართული პოლიტიკის საგიჟეთში არსებულ ვითარებას ეხმიანება და მიიჩნევს, რომ ნაცმოძრაობას ადამიანის უფლებებზე, ღირსებასა და მორალზე ლაპარაკის უფლება არა აქვს და საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებს, ეროვნული პოლიტიკური ძალის შექმნაზე ყველამ იფიქროს:*

— სამწუხაროდ, ბოლო დროს ქართულ პოლიტიკაში არსებულმა დაპირისპირებამ ორივე მხრიდან ამაზრზენი სახე შეიძინა. ამის გამო და იმის გათვალისწინებით, რომ ჩემი გამოსვლა ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ დღემდე ძაღლის ნაკბენივით მტკივა, არ მინდა, ამ საშინელ ორომტრიალში გავერიო, თუმცა, ჩემს შეფასებებს არ დავმალავ. ბარემ აქვე ვიტყვი — **ზვიად გამსახურდია იმდროინდელ ოპოზიციასთან, ანუ ჩვენთან იყო მართალი და ვინც ზვიადის წინააღმდეგ იბრძოდა, ყველამ დააშავა და მიქარა!** ამას გადატრიალებიდან ერთი წლის შემდეგ ვამბობდი, ვამბობ და სანამ ცოცხალი ვიქნები, სულ ვიტყვი!

— ბატონო ირაკლი, თანამედროვე ქართული პოლიტიკის ავანსცენაზე სულ არავინ მოგწონთ?

— როგორც გათიშული მობილური ტელეფონი, ნაცმოძრაობაც გასულია მომსახურების ზონიდან და ყოველგვარი პატიოსნებისა და კეთილსინდისიერების უგულებელყოფის ხარჯზე ჩაფლულია სითახსირეში! ამის მიუხედავად, ვერ ვიტყვი, რომ „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერი ვარ, თუმცა, ადამიანური თვალსაზრისით ეს ხელისუფლება ნაცმოძრაობის ჯოჯოხეთს ბევრად სჯობს...

— მაინც რას უწუნებთ „ქართულ ოცნებას“?

— ამ ხელისუფლებას პრორუსულობას არ ვაბრალებ, რადგან **ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან საქართველო ისე ახლოს არასოდეს ყოფილა, როგორც დღეს.** არჩევნების შემდეგ ამერიკის თავდაცვის მდივნისა და ნატოს სამხედრო კომიტეტის საქართველოში ვიზიტი იმის უპირველესი დასტურია, რომ ჩვენი კავშირი ნატოსთან და ამერიკასთან ძლიერდება. ბოლოს და ბოლოს, საქართველოს ისტორიაში პირველად კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ ჩვენი კურსი ნატოსა და ევროკავშირის მიმართულებით არის ურყევი.

— საქართველოში სტუმრად მყოფ ამერიკის თავდაცვის მდივანს, ოთხვარსკვლავიან გენერალ ოსტინს კრინტი არ დაუძრავს პატიმარ სააკაშვილის შესახებ! რატომ?

— იმიტომ, რომ ამერიკის წამყვან პოლიტიკურ წრეებში ერთი-ორი მოსყიდული ნაძირალას გარდა, სააკაშვილი დიდი ხანია, მკვდარია. ამერიკის ყოფილმა ელჩმაც გარკვევით განაცხადა, რომ სააკაშვილმა ძალაუფლება ბოროტად გამოიყენა. ამდენად, ამერიკის მხარდაჭერა მიშას ვერ ექნება და ეს ამბავი დასრულებულია!

— სააკაშვილს ახლოს იცნობთ?

— საკმაოდ ახლოს ვიცნობ!

— მერედა, სააკაშვილი მოშიმშილე კაცს ჰგავს?

— ამ ხელისუფლებას იცით, პატივს რატომ არ ვცემ? ვიღაც აგენტები და ნაძირალები პრორუსულობას აბრალებენ, ამ დროს **„ქართულ ოცნებას“ საუკეთესო არგუმენტები აქვს ამ ბინძური ბრალდებების გასაქარწყლებლად და თავის დასაცავად არაფერს აკეთებს.** სააკაშვილი ერთხელ რომ დააცემინებდა, ტელევიზიით ასჯერ აჩვენებდნენ, მაშინ, როცა ესენი ბევრ სიკეთეს აკეთებენ, მაგრამ ხალხამდე ვერაფერი მიიტანეს. ცხრა წლის შემდეგ რომ სააკაშვილის ფაქტორი ისევ არსებობს, მხოლოდ ამ ხელისუფლების ბრალია. თუ ოდესმე ხელისუფლებაში მოვედი, სააკაშვილის მფარველობის გამო ბიძინა ივანიშვილს პასუხს მოვთხოვ! რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, მე ბევრჯერ მიშიმშილია, დაპატიმრებულიც არაერთხელ ვყოფილვარ და აქედან გამომდინარე, არც კაცის დაჭერა მიხარია და არც შიმშილობა. ერთს მაინც ვიტყვი — მიხარია, რომ პატიმარ სააკაშვილს ძალიან კარგად ექცევიან, მაგრამ ნაცები ასე რამ გაათახსირა?

— რას გულისხმობთ, დააკონკრეტეთ!

— ნაცებს ვინ მისცა ადამიანის ღირსებასა და მორალზე ლაპარაკის უფლება მაშინ, როცა არამარტო ყურმოკრული ლაპარაკის დონეზე, არამედ უტყუარი ვიდეო, აუდიო და საგაზეთო დოკუმენტური მასალების თანახმად მთელმა საქართველომ გაიგო, თუ როგორ არაადამიანურად, ჯალათურად და გაბოროტებით ექცეოდნენ პატიმრებს.

კარგია, რომ პატიმარ სააკაშვილს ასე ექცევიან, მაგრამ სხვა პატიმრებმა რა დააშავეს? თუ მიხეილ სააკაშვილს ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი ნახულობს და სრულ განცხრომაშია, მაშინ სხვა პატიმრებზეც რატომ არ ვრცელდება იგივე უფლებები, რომლებსაც არც ადამიანების გაუპატიურება ბრალდებათ, არც – წამება, არც – მკვლელობები, არც – 745 პატიმრის კუბოს ციხიდან გატანა და არც – სამშობლოს ღალატი?

იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, სააკაშვილმა სამხრეთ ოსეთის ავტონომია რომ აღადგინა და ომი სამარცხვინოდ წააგო! ომი ჩვენს ჯარისკაცებს არ წაუგიათ, ომი წააგო სააკაშვილმა, რომელიც ლაჩარია. ამიტომ მოქმედებს ეს ხელისუფლება ორმაგი სტანდარტებით და ამიტომაც არის გათახსირებული. დოკუმენტური მასალა არ გამაჩნია, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ნაცები და „ქოცები“ რაღაც დონეზე შეკრულები არიან... მაგრამ მომკალით და, **კახი კალაძე** შეკრული არ მგონია! სხვათაშორის, კალაძეს 2 ოქტომბერს ხმა მივეცი და რადგან ერთხელ მხარი დავუჭირე, 30 ოქტომბერსაც კახის შემოვხაზავ! თუმცა, პირდაპირ ვაცხადებ — კახი კალაძესა და დანარჩენ „საქოცეთს“ ერთმანეთისგან გამოვყოფ. დიახ, **2 ოქტომბრის არჩევნებზე ყველა პარტია გადავხაზე და მხარი დავუჭირე მხოლოდ კახი კალაძეს.** ზურაბ ტყემალა-

„მამუკა ხაზარაძეს პრეტენზიას იმის გამო ვუყენებ, რომ მაგის გულისათვის საქართველოში ნომერ პირველ გაზეთს „ასავალ-დასავალს“ ვაწყენინე, რომელსაც არასოდეს გავუწირივარ!“

„გია ბარამიძეს მივმართავ – გათახსირებაცაა და გათახსირებაც, მაგრამ სააკაშვილს დავით აღმაშენებელს მაინც ნუ შეადარებ!“

კვირგვინოსნები

მამუკა არეშიძე
ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში

სააკაშვილი ძალიან მოტყუვდა, საქართველოში რომ ჩამოვიდა. მართალია, მისი თანაგუნდელები ცდილობენ, **სააკაშვილის** მცდარი ნაბიჯი გაამართლონ და ჰეროიკული ფორმა შესძინონ, მაგრამ სინამდვილეში მოტყუვდა, ვიღაცამ შეაცდინა. **ისეთმა ვიღაცამ შემოიტყუა, ვისაც ენდობოდა.**

უკრაინა ძალიან აქტიურობს ამ საკითხში და არ გამოვრიცხავ **სააკაშვილის** ექსტრადირებას უკრაინაში. ეს უკანონო იქნება, მაგრამ დღევანდელი პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე გამართლებული იქნება. პირადად მე ვითარებიდან სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ.

„კვირის პალიტრა“

პეტრე მამრაძე
ყოფილი პარლამენტარი

ვერ წარმომედგინა, რომ **სააკაშვილი** პოლიტიკურ თვითმკვლელობაზე წავიდოდა საზღვრის ქურდული გადაკვეთითა და დაპატიმრებისა და ციხეში შეყვანის გამანადგურებელი სურათებით. გავიხსენოთ: ამ სურათების ნახვის შემდეგ სპონტანურად, გულის კარნახით, არც თბილისში და არც რეგიონებში არავინ გამოვიდა ქუჩებში. **ეს პოლიტიკური განაჩენის ტოლფასი იყო და ნაცებს ეს კარგად ესმით.** ამიტომაა, რომ დაძაბულად იმუშავეს, დიდი ფული დახარჯეს და მხოლოდ 14 ოქტომბერს გამართეს აქცია.

„რეზონანსი“

იაგო ფრანგიშვილი
გერმანიაში მცხოვრები ექიმი

სააკაშვილის პარტიამ ფეხებზე დაიკიდა **სააკაშვილი!** ტყუილია! ოპოზიციას არა აქვს არავითარი გეგმა! **ბიძინას** ვერაფერს ეგენი ვერ წაართმევენ, რადგან ესენი სხედან **ბიძინასთან** ერთად ერთ ნავში — **ბიძინა** აჭმევს მათ, მათი ოჯახის ბიზნესებზე **ბიძინა** ხუჭავს თვალს, მათი ოჯახის ბიზნესებს არ ამოწმებს **ბიძინა** — ესაა სიმართლე. **სააკაშვილმა** ყველაფერი იცის, რომელ ოჯახს რა ბიზნესი აქვს, ვის ქმარს რა სამშენებლო ფირმა აქვს, რომელ ოპოზიციონერს რა წილი აქვს რომელ კლინიკაში თუ უნივერსიტეტში.

„ალია“

კობა სუბელიანი
ყოფილი მაჟორიტარი

ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, ბატონი **ზვიად გამსახურდია** რომ დაამხეს და რუსთაველი დაწვეს, **გურამ ფანჯიკიძემ** თბილისის ზღვაზე ორასკაციანი სუფრა იკისრა. ეს ისე, უბრალოდ, რომ იცოდეთ, ვინ ვისი გორისაა და საიდან მოდის.

„GTMEDIA“

„ზვიად გამსახურდია იმდროინდელ ოპოზიციასთან, ანუ ჩვენთან იყო მართალი და ვინც ზვიადის წინააღმდეგ იბრძოდა, ყველამ დააშავა და მიქარა!“

ძე არის ძალიან კარგი კაცი, მისი ვაჟი — გიორგი ტყემალაძე ჩემ მიმართ ძალიან კარგად არის განწყობილი, ამიტომ მხარს მასაც დავუჭერ!

— მიუხედავად ამისა არცერთი პარტიისკენ არ ხართ?

— საერთოდ, აქეთ-იქით ხტუნაობა პოლიტიკურ „პროსტიტუტკებს“ ახასიათებთ და **გუბაზ სანიკიძე** ხომ არ ვარ, ასე მოვიქცე?

— გუბაზ სანიკიძე პოლიტიკური „პროსტიტუტკაა“?

— გუბაზ სანიკიძისთვის პოლიტიკური „პროსტიტუტკობა“ ძალიან რბილი შეფასებაა. გუბაზი ძალიან მიყვარდა, პატივს ვცემდი მის ბარიტონს, მის ფართო ერუდიციას ისტორიის საკითხებში, მაგრამ, სამწუხაროდ და ჩემდა გასაკვირად, **ეს ადამიანი უკვე დიდი ხანია, შევიდა პერსონალური, მორალური, ინტელექტუალური და ადამიანური ხრწნილებისა და გათახსირების სტადიაში!** ეგეთი არაფერი მინახავს. თუ ოდესმე მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდება იმაში, თუ როგორ შეიძლება ადამიანი პოზიტიურობიდან გადაიხაროს გათახსირებისკენ, ამ ჩემპიონატში **გუბაზ სანიკიძე აუცილებლად გაიმარჯვებს! გუბაზ სანიკიძე პირდაპირი მნიშვნელობით ისტორიის სამარცხვინო ბოძზე უნდა გავაკრა ქართველი ერის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მთელი დასავლეთის შეურაცხყოფის გამო.** მოგეხსენებათ, გუბაზმა ინგა გრიგოლიასთან პირდაპირ ეთერში უკადრებელი იკადრა და განაცხადა — მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკასაც, ევროპასაც, ნატოსაც და მთელ ქართველ ერსაც წამმზომი ჩაურთოო! ეტყობა, გუბაზ სანიკიძე მოსყიდვადი ადამიანია და ნაღდად დიდი ფული აქვს აღებული. **გია ბარამიძე** რომ მიხეილ სააკაშვილს აქებს, არ მაქვს პრეტენზია, რადგან ორივენი გათახსირებულები არიან, მაგრამ გუბაზ სანიკიძე ასე რამ გაათახსირა? ისე გია ბარამიძეს მივმართავ — გათახსირებაცაა და გათახსირებაც, მაგრამ სააკაშვილს დავით აღმაშენებელს მაინც ნუ შეადარებ!

— სააკაშვილს ზვიად გამსახურდიასაც ადარებენ!

— ეგეც მკრეხელობაა და შემირცხვენია ყველა ზვიადისტი, ვინც ამას იტანს! მოდით, დავსვათ ასეთი შეკითხვა — დღეს რომ ზვიად გამსახურდია საფლავიდან წამოაყენა, როგორ ფიქრობთ, პირველს ვის დაეტაკებოდა? ცხადია, ამ გათახსირებულ სააკაშვილს, რომელმაც ომი წააგო და მერე ხალხს „გამარჯვება“ აზეიმა! **ხატია დეკანოიძისაც** მესმის, რომელიც სააკაშვილს აქებს, მაგრამ **გუბაზ სანიკიძე** როგორ ლაპარაკობს იმას, რასაც ლაპარაკობს?!

— ერთი პერიოდი თქვენც აღფრთოვანებული იყავით სააკაშვილით!

— ცხოვრებაში ჩემს თავს ორ რამეს ვერ ვაპატიებ — ზვიად გამსახურდიას რომ დავუპირისპირდი და ამ ნაძირალა და სამშობლოს მოღალატე სააკაშვილს რომ სოლიდარობა გამოვუცხადე!

— გასაგებია, რომ გუბაზ სანიკიძითა და სააკაშვილით განიხიბლეთ, მაგრამ მამუკა ხაზარაძით თუ განიხიბლეთ, რომელმაც პოლიტიკაში შედგა ფეხი და ახლა უკვე მელიას მოადგილე გახდა ჩრდილში?

— **მამუკა ხაზარაძესთან** სერიოზული და სამართლიანი პრეტენზიები მაქვს, რადგან არ დამიჯერა და კისერიც მოიტეხა!

— რა კისერი მოიტეხა, კაცი მილიარდერია!

— მამუკა ხაზარაძე მულტიმილიონერია, მაგრამ მილიარდერი არ არის და ვერც გახდება კარგა ხანს, სანამ ბიძინა ივანიშვილი იქნება! ისე კი, მამუკა ხაზარაძეს პრეტენზიას იმის გამო ვუყენებ, რომ მაგის გულისათვის საქართველოში ნომერ პირველ გაზეთს „ასავალ-დასავალს“ ვაწყენინე, რომელსაც არასოდეს გავუწირივარ! მამუკა ხაზარაძე უჭკუო და ამბიციური კაცი ყოფილა...

— რატომ?

— 2007 წელს სააკაშვილი როცა გადადგა და პრეზიდენტის მოვალეობას **ნინო ბურჯანაძე** ითავსებდა, მამუკა ხაზარაძესთან მივედი და ვუთხარი — გამოყავი ფინანსები, ჩავები საპრეზიდენტო მარათონში და შენს კანდიდატურას მხარს დავუჭერ-მეთქი! იცით, რა მიპასუხა? — ირაკლი, დღეს პატიოსანი კაცის პოლიტიკაში ჩართვა გილიოტინაზე თავის დადებას ნიშნავს, მე კი ეს არ შემიძლიაო. პოლიტიკაში რომ შემოვიდა, მაშინაც ველაპარაკე და ვუთხარი — რადგან შენ თვითონ მიიღე ასეთი გადაწყვეტილება, ძველი ეროვნული მოძრაობის ხალხს დაგვიდექი გვერდით-მეთქი! ხაზარაძემ ამაზე კატეგორიული უარი თქვა და დაიჩემა — მესამე ძალა ვარ, „მარშალის გეგმით“ ქვეყანა უნდა ავაშენოო! კი ბატონო, ააშენოს, მაგრამ არჩევნებში რომ 2 პროცენტი მიიღო, რას ააშენებს? მამაჩემმა, ცხონებულმა **სიდამონ წერეთელმა** ასე მასწავლა — კაცი თუ ხარ, სულ მცირე, ასპროცენტიანი უნდა იყო და კაცობა იმის შემდეგ იწყებაო! **სამწუხაროდ, მამუკა ხაზარაძე ორპროცენტიანი კაცი და პოლიტიკოსი აღმოჩნდა!**

— სააკაშვილი რომ გაიძახის — მეგის ქარდავასა და მისთანა მწამებლებს არ ვიცნობდიო! — გჯერათ?

— სააკაშვილი მატყუარაა და მაგის არცერთი სიტყვის არ მჯერა. რას მიქვია, არ იცნობდა?! გია ჭანტურიასი არ იყოს, სააკაშვილი არის ცუხი! მეგის ქარდავა საერთოდ არ მონაწილეობდა იმ ბოროტებაში, როცა გია კრიალაშვილი დახვრიტეს, ხოლო კობა ოთანაძეს, რომელიც თოთხმეტი ტყვიით იყო დაჭრილი, ნაკერები გაუხსნეს და აწამებდნენ, რათა სასურველი ჩვენება მიეღოთ. კობა ოთანაძე ჩემი ახლობელია. დავინტერესდი და დავადგინე, რომ წამების ასეთი საშინელი მეთოდი ფაშისტურ „გესტაპოსა“ და „სს“-საც კი არ ჰქონიათ. სხვათაშორის, პირველი დიდი ტეხილი ჩემი და სააკაშვილის ურთიერთობაში მაშინ გაჩნდა, როცა მან სრულიად უსამართლოდ და უნამუსოდ დააპატიმრა ჩემი მეგობარი და ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი **ირაკლი ბათიაშვილი.** გარკვეული ხნის განმავლობაში ჩემსა და ირაკლის შორის არ იყო ინტენსიური ურთიერთობა, მაგრამ ახლა ეს ურთიერთობა მთელი სისავსით აღდგა. ირაკლისაც ვუთხარი და საქვეყნოდ ვაცხადებ: მე ყველაფერი უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ ირაკლი ბათიაშვილი ქართულ პოლიტიკაში მთელი თავისი სიდიადით დაბრუნდეს და საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრი გახდეს! დარწმუნებული ვარ, ის ერთ-ერთი საუკეთესო პრემიერი იქნება!

— ნიკა გვარამია რომ მეუფე შიოს უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავს, ამას როგორ აფასებთ?

— შესაძლოა, ბევრი კონკრეტული სასულიერო პირი არ მომწონდეს, მაგრამ ქართული ეკლესიის დისკრედიტაციას, კომპრომეტაციასა და ქართული სარწმუნოების მორყევას ყოველთვის შევეწინააღმდეგები! რაც შეეხება **ნიკა გვარამიას,** ეს ამაზრზენი არსება დიდი ხანია, გადასულია შიზოიდურ ხრწნილებაში და ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია არამარტო მისი დამოკიდებულება მოვლენებისა და სამყაროს მიმართ, არამედ მისი პერსონა!

— საქართველოს მოსახლეობას რას ეტყვით!

— დადგა დრო, ნამდვილი ეროვნული ძალის შექმნაზე ყველამ ერთად ვიფიქროთ!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„გუბაზ სანიკიძე პირდაპირი მნიშვნელობით ისტორიის სამარცხვინო ბოძზე უნდა გავაკრა ქართველი ერის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მთელი დასავლეთის შეურაცხყოფის გამო!“

ნიკა გვარამიამ პატრიარქის მოსაყდრის მეუფე შიოს მკვლელობა „შეუკვეთა!“

მას შემდეგ, რაც წმინდა სინოდის რამდენიმე წევრმა ღიად დააფიქსირა სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლების პოზიცია და ეს „საყოველთაო შერიგების აუცილებლობით“ შენიღბა, ამან მრევლში ერთგვარი დაბნეულობა გამოიწვია! შესაბამისად, ეკლესიის პოზიცია „შერიგებაზე“ 17 ოქტომბრის საკვირაო ქადაგებაზე პატრიარქის მოსაყდრემ მეუფე შიომ გაახმიანა! ჰოდა, აი, ამას მოჰყვა თუ მოჰყვა ნიკუტა გვარამიას „პირში კუჭის აშლა“!

მოდით, თანმიმდევრულად მივყვეთ: **მეუფე შიომ** საკვირაო ქადაგებაზე სიტყვასიტყვით, აი, ეს თქვა:

> *„ჩვენს გულში არ უნდა იყოს სიძულვილი, შურისძიება, რადგან მაშინ სულიწმიდის მადლი არასოდეს შემოვა ჩვენში — ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომ არ ვიძიოთ შური, არ ვუსურვოთ ბოროტი ჩვენს მტერს. თუ ამას მივაღწევთ, უკვე დიდი გამარჯვება იქნება საკუთარ თავზე... მინდა, თქვენი ყურადღება იმაზეც გავამახვილო, რომ აქ ჩამოთვლილი ხერხების გარდა,* ***ბოროტება ზოგჯერ სამართლიანი სასჯელითაც უნდა აღვკვეთოთ და შევაჩეროთ.*** *დღეს საუბრობენ საყოველთაო შერიგებაზე. სხვათაშორის, ხშირად არასწორად განმარტავენ ქრისტიანულ სწავლებას, ამბობენ, რომ ყველას ყველაფერი უნდა აპატიო, ყოველთვის ყველას უნდა შეურიგდე. ასეთი რამ სახარებაში არ გვიწერია და,* ***გარდა იმისა, რომ სამართლიანი სასჯელითაც უნდა აღიკვეთოს ბოროტება, ასევე ზოგჯერ, უკიდურეს შემთხვევებშიც, უნდა მოვიკვეთოთ ასეთი ადამიანი,*** *პირად მტერზეა საუბარი, მოვიკვეთოთ ჩვენი ცხოვრებიდან ან საზოგადოებიდან“.*

როგორც ხედავთ, **მეუფე შიო** აბსოლუტურად ადეკვატურად და სახარებისეულად, ყველასთვის გასაგები ენით განმარტავს — ყველა დანაშაულისა და ბოროტების შენდობა არ შეიძლებაო!

აი, ამაზე აიჭრა ისედაც არაადეკვატური **ნიკა გვარამია,** რომელიც იმავე დღესვე „მთავარი არხის“ პირდაპირ ეთერში, თავის საავტორო გადაცემაში „მთავარი აქცენტები“ ისტერიკიანი ქათამივით დახტოდა და ენით აუწერელ სისაძაგლეებს გაჰკიოდა მეუფე შიოზე! მაგალითად, ასეთებს:

> ***„ეს არის საეკლესიო ნორმატივების დარღვევით მოსაყდრედ წოდებული, ქართველ სასულიერო პირად წოდებული ვინმე შიო, რომელიც ამბიონზე დგება და გამოაქვს განაჩენი და უსჯის სასჯელს“.***

ანდა, ასეთებს:

> ***„მეუფე შიო არის მანტიაში შემოსილი აგენტი, საკუთარი ერის მოძულე, გპირდებით, უმალ მოხდება მისი მორალური სიკვდილი, ვიდრე პატრიარქი გახდება!“***

მოკლედ, **გვარამიამ** იმდენი სიბილწე გადმოაფრქვია, ყველაფრის გადმოცემას აზრიც არა აქვს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ **გვარამიამ** იმ საღამოს, არც მეტი, არც ნაკლები პირდაპირ „შეუკვეთა“ **მეუფე შიო,** როდესაც აი, ეს ამბავი გაიხსენა:

> ***„თბილისის სასულიერო აკადემიის რექტორმა ჩუდეცკიმ შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველ ერს და სასულიერო სემინარიის სტუდენტმა*** *(თუ არ ვცდები, ალექსანდრე იაშაღაშვილმა)* ***ის მოკლა! და იაშაღაშვილის მხარდამჭერი იყო ქართული საზოგადოება — იცოდა რა, რაც მოხდა!“***

დიახ, **გვარამია** არამხოლოდ **„მორალური სიკვდილით“** დაემუქრა პატრიარქის მოსაყდრეს, არამედ — **ფიზიკური განადგურებითაც!**

სამწუხაროდ, **ნიკუტა გვარამიას** მხრიდან მეუფე შიოს მკვლელობის არცთუ ირიბი მოწოდება რატომღაც არავის შეუმჩნევია არც საპატრიარქოში და არც ქართველ საზოგადოებაში.

აი, ეს არის **„ნაცების სიკვდილის ბრიგადების“** გაცოცხლებული აჩრდილები!

აი, ესენი აპირებენ ხელისუფლებაში დაბრუნებას!

აი, ეს არის „დედაეკლესიის წევრად“ თვითაღიარებული **სააკაშვილის ბანდა,** რომელიც ჯერ ხელისუფლებაში არ არის და უკვე ღიად ემუქრება პატრიარქის მიერ ხელდასხმულ მოსაყდრეს!

და რასაც იზამენ **გვარამია-სააკაშვილები** ხელისუფლებაში თუ დაბრუნდნენ, ძნელი მისახვედრი არ უნდა იყოს!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ანზორ თოთაძე

დემოგრაფი

ეროვნულ შერიგებაზე საუბარი შეიძლება მაშინ, როცა ნაცები დატოვებენ პოლიტიკურ სცენას! მანიაკები იყვნენ, ტკბებოდნენ, როცა მათ მიერ ნაწამები ხალხის სურათებს ხედავდნენ. ესენი ავადმყოფები არიან.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

მამუკა ცოცერია

„ქართული ოცნების“ ზუგდიდის მერობის კანდიდატი

მეორე ტური დასრულდება „ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ და ეს იქნება ზუგდიდისა და ზუგდიდელების გამარჯვება.

„რეზონანსი“

ელენე ხოშტარია

„დროას“ ლიდერი, თბილისის მერის მოადგილეობის კანდიდატი

არ მინდა, „ოცნება“ რომ ჩამოიშალოს. იმიტომ კი არა, რომ მჯერა, რაღაც იდეოლოგიური ღერძი გააჩნიათ, არამედ არ მინდა, ეს პრაქტიკა გაგრძელდეს, რომ ერთის გამარჯვების შემთხვევაში მეორე ქრება.

„ტვ პირველი“

დავით დარჩიაშვილი

ყოფილი პარლამენტარი

თუ ასე გაგრძელდა, სიტუაცია იფეთქებს — არ ვიცი, მას რევოლუციას დავარქმევთ თუ სამოქალაქო დაპირისპირებას. **ივანიშვილი** ასეთია, მას უყვარს ოპონენტების დემონიზაცია.

„ახალი თაობა“

ბესო მიქავა თბილისში. აშშ-ის საელჩოს წინ წვავს სააკაშვილის ფიტულს. 2013 წელი

ბესო მიქავა:

გამიხარდა, რომ სააკაშვილი ციხეში არ დაიწვა!

„იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის“ თავმჯდომარე ბესო მიქავა მიიჩნევს, რომ სააკაშვილს სასჯელი უნდა დაუმძიმდეს და ბრალი იმ გახმაურებული პოლიტიკური მკვლელობების გამოც წარედგინოს, რომელმაც არაერთი ცნობილი პიროვნების სიცოცხლე შეიწირა. ეროვნული მოძრაობის ძველი ჯარისკაცის განცხადებით, 1993 წლის ოქტომბერში ბალტინის არმიასთან და რუსებთან ერთად ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ უკრაინული „უნა-უნსოს“ მებრძოლებიც ომობდნენ, რომლებსაც მაშინ საქართველოში მათი ხელმძღვანელი და თავმჯდომარე დიმიტრი კრაჩინსკიც ჩამოჰყვა:

— 2021 წლის 14 ოქტომბერს, სვეტიცხოვლობა დღეს, რუსთავის ნომერ მეჩვიდმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში ხანძარი გაჩნდა. არსებობდა იმის ალბათობა, რომ ხანძარი იმ დაწესებულებაზეც გავრცელებულიყო, სადაც **სააკაშვილია** გამომწყვდეული, მაგრამ ცეცხლი ლიკვიდირებული იქნა და საქართველოს დამაქცევარი და მაოხრებელი **სააკაშვილიც** გადარჩა. მოგეხსენებათ, არაერთი პერფორმანსი ჩამიტარებია და არაერთი ფიტული დამიწვავს, მათ შორის, **სააკაშვილის,** მაგრამ გამიხარდა, რომ **სააკაშვილი** ციხეში არ დაიწვა! მან დიდხანს უნდა იცოცხლოს და სწორედ ციხის კედლებიდან უყუროს, თუ როგორ აშენდება და დამშვენდება მის მიერ გადაბუგული და იავარქმნილი ქვეყანა!

— ბატონო ბესო, სააკაშვილს ექვსი წელი აქვს მისჯილი და ასე მცირე დროში ნაცების მიერ დაქცეული საქართველო ვერ აშენდება!

— მერედა ვინ გითხრათ, რომ **სააკაშვილი** მხოლოდ ექვსი წლით უნდა იჯდეს ციხეში?! დიდი იმედი მაქვს, რომ **სააკაშვილის** წინაშე სულ მალე სასიკვდილო აჩრდილად წამოიმართება ბრალდებათა მთელი ნუსხა — **ზურაბ ჟვანიას მკვლელობა, ბადრი პატარკაციშვილის მკვლელობა, გურამ შარაძის მკვლელობა** და 2008 წლის აგვისტოს ომში ჩადენილი საშინელი ღალატი! სასამართლო **სააკაშვილს** ამ დანაშაულების გამო ჯერ ვერ გაასამართლებს, აქ პროკურატურამ უნდა იაქტიუროს და **სააკაშვილს** „პიჯაკების“ კი არა, სწორედ ამ უმძიმესი საქმეების გამო დასდოს მსჯავრი. დიახ, **ზურაბ ჟვანია, ბადრი პატარკაციშვილი და გურამ შარაძე** სწორედ სააკაშვილმა მოაკვლევინა და ეს იცის მთელმა ქვეყანამ. ამიტომ გენერალურმა პროკურატურამ კეთილი ინებოს და საქმეს მიხედოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ქართველი ხალხი ყველას თავისას მიუზღავს. სხვათაშორის, რუს „მემშვიდობეებს“, რომლებიც აფხაზეთსა და ცხინვალში გაეროს მანდატით იდგნენ, 2008 წლის ნოემბერში ვადა გასდიოდათ. მოღალატე **სააკაშვილმა** ყოველნაირი სტრატეგიისა და ტაქტიკის უგულებელყოფით, ნოემბრამდე სამი თვით ადრე, 2008 წლის აგვისტოში დაიწყო ის საშინელი და პროვოკაციული ომი და რუსეთს საშუალება მისცა, საქართველოს ოკუპაცია მოეხდინა.

სტალინმა, რომლის სურათებსაც ავადმყოფი ლიბერასტები წვავენ, ძლევამოსილი საბჭოთა იმპერიის მშენებლობას მოსახლეობის ერთი პროცენტი შესწირა მაშინ, როცა სააკაშვილმა თავისი გარყვნილი, დეგრადირებული და მუტანტური სახელმწიფოს შესაქმნელად საქართველოს მოსახლეობის ათი პროცენტი ციხეში აწამა!

— სტალინზე რა გითხრათ, მაგრამ ზოგიერთი ტვინნაღრძობი სააკაშვილს ზვიად გამსახურდიას ადარებს!

— **ზვიად გამსახურდია** საქართველოს აშენებდა სიყვარულით, ხოლო **სააკაშვილი** და მისი ბანდა დგანან „კასტილებზე“, ცოცხებზე, სისხლსა და ცრემლებზე. დააკვირდით სააკაშვილის უნიჭო და არაფრის მაქნის წიგნს — **„გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოსთვის“,** რომელიც არის ზვიად გამსახურდიას ცნობილი და მართლაცდა ხელიხელსაგოგმანებელი წიგნის — **„საქართველოს სულიერი მისიის“** სამარცხვინო პაროდია. შეხედეთ **სააკაშვილის** ფოტოსურათს, როგორც ცხონებულ **ზვიადს,** ამ სურათში სააკაშვილსაც ე.წ. კაბოიკა აცვია... განსხვავება მხოლოდ ის გახლავთ, რომ ზვიადი იხედება დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ, ხოლო სააკაშვილი პირიქით — უკუღმა! სხვათაშორის, ძველისძველ ხატებზე წმინდა გიორგი ყველგან აღ-

იცოდეთ! გახსოვდეთ!

თბილისელებო, ქუთაისელებო, ბათუმელებო, ზუგდიდელებო, რუსთაველებო, თელაველებო:

30 ოქტომბერს ნაცური „5“-ანის შემოხაზვა თქვენს ქალაქებში გეი-პარადის ჩატარებას ნიშნავს!

როდესაც თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და სულ ოც მუნიციპალიტეტში 30 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურზე წავალთ, სხვა ყველაფერთან ერთად ისიც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ მთელი ეს გაერთიანებული ნაცოპოზიცია ჩვეულებრივი ლგბტ სექტაა — დაწყებული ნაცმოთი და დამთავრებული უკანასკნელ ლელო-გირჩამდე! ამიტომ, ამათთვის ხმის მიცემა, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, ჩვენს ქალაქებში გეი-პარადის ჩატარებისთვის ხმის მიცემაა!

დიახ, 30 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურზე, ხალხი ხმას არამხოლოდ ადგილობრივი პრობლემების მომგვარებელ პოლიტიკურ ძალას მისცემს, არამედ, უპირველეს ყოვლისა, არჩევანს იმის მიხედვით გააკეთებს, ვინ ემხრობა საქართველოში გეი-პარადების ჩატარებასა და ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას.

გაიხსენეთ, რომ ამა წლის 5 ივლისს **ნაცხროვამ და მისმა ჯიბის ოპოზიციამ ღიად დაუჭირეს მხარი გეი-პარადს და ნაცმეცოცხეები ამ სიბილწის მთავარი ორგანიზატორებიც გახლდნენ!**

გაიხსენეთ ისიც, რომ **„ლგბტ სოლიდარობის აქტს“** 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ სადღესასწაულოდ მოაწერა ხელი. ესენი არიან: 1. **„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“**; 2. **„გირჩი“**; 3. **„ევროპული საქართველო“**; 4. **„გირჩი — მეტი თავისუფლება“**; 5. **რესპუბლიკური პარტია**; 6. **„კანონი და სამართალი“**; 7. **„სტრატეგია აღმაშენებელი“**; 8. **„ლელო“**; 9. **„რეფორმერი“**; 10. **მოძრაობა „დროა“**; 11. **„სამართლიანობისთვის“**; 12. **„ერთიანი საქართველო“**; 13. **„თავისუფალი დემოკრატები“**; 14. **„პროგრესი და თავისუფლება“**; 15. **„გამარჯვებული საქართველო“.**

ამიტომ **თბილისელებო!** თუ გინდათ, რომ თბილისის მერი **ნიკა მელია** გახდეს, მაშინ ისიც უნდა იცოდეთ, რომ მომავალ 17 მაისს მერი მელია პირადად ჩაუდგება სათავეში გეი-პარადს!

ქუთაისელებო! თუ 30 ოქტომბერს ხმას **ხატია დეკანოიძეს** მისცემთ, მაშინ მომავალ 17 მაისს მერი ხატია ქუთაისში გარანტირებულად ჩაგიტარებთ გეი-პარადს!

ბათუმელებო! 30 ოქტომბერს „5“-ანის შემოხაზვით თქვენს ქალაქში 17 მაისს ცისარტყელას ფერებად გადაღებილი კოლგოტებით შემოსილი ქათმები იკაკანებენ!

რუსთაველებო! თუ 30 ოქტომბერს ნაც **დავით კირკიტაძეს** აირჩევთ, ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ თქვენს ქალაქშიც ჩაგიტარებენ გეი-პარადს!

და ეს ეხება ყველა იმ 20 მუნიციპალიტეტს, სადაც 30 ოქტომბერს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება!



ჩვენ, ხელმომწერი პოლიტიკური პარტიები

WE, THE SIGNATORY POLITICAL PARTIES

RECOGNIZE THAT HOMOPHOBIA IS A SIGNIFICANT CHALLENGE IN GEORGIA BECAUSE PEOPLE OFTEN EXPERIENCE VIOLENCE, DISCRIMINATION OR STIGMA BASED ON THEIR SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY;

DECLARE OUR DESIRE TO LIVE IN A STATE WHERE ALL HUMAN BEINGS ARE EQUAL BEFORE THE LAW, REGARDLESS OF THEIR SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY;

UNDERSTAND THAT WE CAN PLAY AN IMPORTANT ROLE IN OVERCOMING HOMOPHOBIA THROUGH PARLIAMENTARY AND NON-PARLIAMENTARY POLITICAL ACTIVITIES.

WE AGREE THAT

- USING ALL MECHANISMS AT OUR DISPOSAL, INCLUDING RELEVANT LEGISLATIVE ACTIVITIES AND PARLIAMENTARY OVERSIGHT, WE WILL FIGHT TO ELIMINATE DISCRIMINATION AND VIOLENCE AGAINST LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND GAY PEOPLE IN GEORGIA;
- WE WILL PROTECT THE RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY AND THE FREEDOM OF EXPRESSION OF ALL HUMAN BEINGS, REGARDLESS OF THEIR SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION OF GEORGIA AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS STANDARDS;
- WE WILL NOT ALLOW OUR REPRESENTATIVES TO USE HATE SPEECH AND INCITE SOCIAL STRIFE IN THE POLITICAL PROCESS ON THE BASIS OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY.

მართალია, ქართველი ხალხის, მათ შორის, „ასავალ-დასავალის“ დიდი ბრძოლის შედეგად ქორწინების ტრადიციული დეფინიცია — **მხოლოდ ქალისა და კაცის ერთობა** — უკვე საქართველოს კონსტიტუციით განისაზღვრა, მაგრამ ესენი, ღობის იქით თუ აქეთ დაბმული იმ სახედრისა არ იყოს, რა გეი-აქტივისტებიც იყვნენ, ისევ ისეთებად დარჩნენ!

აი, ამ ნაც-ლგბტ ხროვას სურს, თავზე მოაჯდეს საქართველოს და რა ძნელი წარმოსადგენია, რასაც დაჰმართებენ ქვეყანას!

ესენი რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ქვას ქვაზე არ დატოვებენ ქართული ეკლესიისაგან, ქართული ტრადიციული ოჯახისაგან და ყველაფერი ქართულისაგან, რაც ჩვენ, ქართველებს ასე გვემშობლიურება და გვეამაყება!

ამათთვის ხმის მიცემა პირდაპირ გეი-პარადისთვის ხმის მიცემაა!

ასე რომ, **არა — გაერთიანებულ ნაც-გეი-ობოზიციას!**

გიორგი გიგაური

ბეჭდილია, როგორც დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ მოძრავი მაშინ, როცა სააკაშვილმა ჩვენს გერბზე დაახატინა სწორედ უკუღმა მოსიარულე წმინდა გიორგი. ასე უკუღმა წაიყვანა მან საქართველოს საქმეც. **ვინც მამაკაცების გამაუპატიურებელ სააკაშვილს ზვიად გამსახურდიას ადარებს, ის ზნეობრივად გახრწნილია!** ახლა მინდა, ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს მივაპყრო თქვენი ყურადღება. მოგეხსენებათ, 1993 წლის ოქტომბერში საქართველოში უკრაინიდან შემოვიდა ბალტინის ჯარი, რომელიც ამას უკრაინის პრეზიდენტის **ლეონიდ კრავჩუკის** თანხმობის გარეშე ვერაფრით მოახერხებდა. მაშინ **ელცინსა** და **შევარდნაძეს** შორის ურთიერთობა გაფუჭებული



„დააკვირდით სააკაშვილის უნიჭო და არაფრის მაქნის წიგნს — „გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოსთვის“, რომელიც არის ზვიად გამსახურდიას ცნობილი და მართლაცდა ხელიხელსაგოგმანებელი წიგნის — „საქართველოს სულიერი მისიის“ სამარცხვინო პაროდია. შეხედეთ სააკაშვილის ფოტოსურათს, როგორც ცხონებულ ზვიადს, ამ სურათში სააკაშვილსაც ე.წ. კაბოიკა აცვია... განსხვავება მხოლოდ ის გახლავთ, რომ ზვიადი იხედება დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ, ხოლო სააკაშვილი პირიქით — უკუღმა!“

იყო და ამიტომ ელცინს **ბილ კლინტონმა** დაურეკა — ჩვენს მეგობარს ედუარდ შევარდნაძეს სერიოზული პრობლემები აქვს და ჯარი მოახმარეო! სწორედ ამის შემდეგ დაიძრა ბალტინის

არმადა **ზვიად გამსახურდიას** წინააღმდეგ, რაშიც შევარდნაძემ დიდძალი ფული გადაიხადა.

— უკრაინის პრეზიდენტი ლეონიდ კრავჩუკი ამ ჯარის საქართველოში შემოსვლას ნამდვილად დაეთანხმა?

— დიახ, დაეთანხმა! ახლა კი ყველაზე მთავარი — **ბალტინის არმიასთან და რუსებთან ერთად ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ უკრაინული „უნა-უნსოს“ მებრძოლებიც ომობდნენ,** რომლებსაც მაშინ საქართველოში მათი ხელმძღვანელი და თავმჯდომარე **დიმიტრი კრაჩინსკიც** ჩამოჰყვა. კრაჩინსკი ერთ-ერთ ინტერვიუში პირდაპირ აცხადებს — „მი ვოევალი პროტივ ზვიადისტოვ!“ ანუ კრაჩინსკი და „უნა-უნსოს“ ბიჭები რუსებთან ერთად სამეგრელოში ებრძოდნენ ზვიად გამსახურდიას, ხოლო ახლა კრაჩინსკის დიდ პატრიოტად მოაქვს თავი და რუსებისგან იცავს დონეცკსა და დონბასს. უფრო მეტიც, უკრაინელი გენერალი **იური ალეროვი,** რომელიც 2014 წლის მაიდნის ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ ახალი ხელისუფლების მხარეს დადგა, „რუსთავი-2“-ის კორესპონდენტთან საუბრისას თავისი პირით აღიარებს, რომ **ზვიად გამსახურდიას** დამხობაში მონაწილეობდა. სამწუხაროდ, ქართველ ჟურნალისტს ამაზე არავითარი პროტესტი არ გამოუთქვამს. უფრო მეტიც, როცა „ნასედკა“ **ბაბუნიამ და გვარამიამ** პუტინს მკვდარი და ცოცხალი არ დაუტოვეს, **პუტინი** გამოვიდა და **სააკაშვილი** კი არ ახსენა, **ზვიად გამსახურდია** გალანძღა — საქართველოს პრეზიდენტმა სოხუმი დაბომბაო! ასე რომ, **1992-1993 წლებში საქართველოს ოკუპაცია რუსეთმა, უკრაინამ და დასავლეთმა ერთად მოახდინეს და ეს სიმართლე უნდა ითქვას!** სწორედ უკრაინის პრეზიდენტმა **ლეონიდ კრავჩუკმა** დაურეკა **ელცინს,** როცა **შევარდნაძე** სოხუმის აეროპორტში ალყაში იყო და ამის შემდეგ დაიგეგმა სამაშველო ოპერაცია, როცა შევარდნაძე იქიდან „ზუბრით“ გამოიყვანეს! ეს ყველაფერი ზუსტად აქვს აღწერილი ედუარდ ბალტინს თავის წიგნში, რომელსაც ასე ჰქვია — „ზა ჩეგო ია ეგო ზაშჩიჩალ?“ მოგეხსენებათ, ბალტინს მერე ძალიან ცუდად მოექცნენ და დედა უტირეს... ასე რომ, საქართველოს ძალიან სერიოზული ბერკეტები აქვს ხელში, რათა საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე რუსეთისა და უკრაინის წინააღმდეგ სკანდალური პროცესი დაიწყოს!

— ეს ვინ უნდა გააკეთოს?

— თუ საჭირო გახდა, ეს უნდა გააკეთოს პროკურატურამ, რომელმაც თავი მოიჭრა და სისხლის სამართლის საქმე ზვიადის წინააღმდეგ აღძრა. არადა, შევარდნაძისა და იმ ინტერვენტების წინააღმდეგ უნდა აღეძრათ საქმეები, რომლებმაც საქართველოს კანონიერი ხელისუფლება დაამხეს! ამის გამო პროკურატურას ბოდიში აქვს მოსახდელი და მან თავისი დანაშაული უნდა გამოასწოროს საქმით — **სააკაშვილის წინააღმდეგ ზურაბ ჟვანიას, ბადრი პატარკაციშვილისა და გურამ შარაძის მკვლელობის ბრალდებით გამოძიება უნდა დაიწყოს!**

„პროკურატურას ბოდიში აქვს მოსახდელი და მან თავისი დანაშაული საქმით უნდა გამოასწოროს – სააკაშვილის წინააღმდეგ ზურაბ ჟვანიას, ბადრი პატარკაციშვილისა და გურამ შარაძის მკვლელობის ბრალდებით გამოძიება უნდა დაიწყოს!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

18 ოქტომბერს, „პოლიტპატიმარ სააკაშვილის“ შიმშილობის მე-18 დღეს, საქართველოში მთლად პენტაგონის შეფი, გენერალი ლოიდ ოსტინი ჩამოვიდა! ნაცტელებოსლებს ეს განსაკუთრებული ვიზიტი, პრაქტიკულად, არც გაუშუქებიათ — თითქოს არც ყოფილაო!

პენტაგონის შეფი ლოიდ ოსტინი საქართველოში ისე ჩამოვიდა და წავიდა, გაკვრითაც არ უხსენებია „პოლიტპატიმარი სააკაშვილი!“

არადა, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი საქართველოში ისეთი იშვიათი მოვლენაა, დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან გასული 30 წლის მანძილზე სულ ორჯერ თუ მომხდარა!

მაგრამ ადვილი გასაგებიც არის, რატომ მიაჩუმათეს ნაცებმა პენტაგონის შეფის ვიზიტი საქართველოში — **ლოიდ ოსტინი** ისე ჩამოვიდა საქართველოში და ისე წავიდა, გაკვრითაც არ უხსენებია **„პოლიტპატიმარი სააკაშვილი“!**

მოკლედ, ნაცების ლოგიკით, პენტაგონის შეფიც **„რუსეთის აგენტია“,** რადგან არ იმჩნევს **„სააკაშვილის პოლიტპატიმრობას“!**

ვისაც ელემენტარული წარმოდგენა მაინც აქვს ამერიკის საგარეო-პოლიტიკურ მსოფლხედვაზე, იმისთვის ცხადზე უცხადესია, რომ **სააკაშვილის** პატიმრობაში ფრჩხილისოდენა რამეც რომ იყოს საეჭვო, საქართველოში პენტაგონის შეფი არათუ არ ჩამოვიდოდა, საქვეყნოდ იტყოდა, ეს ვინ ყოფილან ქართველები, მესამე პრეზიდენტი ასე რომ გაიმეტეს „ვირის აბანოსთვისო“!

ის კი არა, **ლოიდ ოსტინმა** საქართველოდან გამგზავრებისთანავე, ნაცხროვის გულის გასახეთქად, აი, ასე შეაფასა თავისი თბილისური ვოიაჟი: ***„ვაჯამებ ძალიან კარგ ვიზიტს თბილისში და გუშინდელი შეხვედრებისთვის მადლობას ვუხდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და თავდაცვის მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძეს, რომლებთანაც განვიხილეთ უსაფრთხოების საერთო პრობლემატიკა და მოხდა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის სიძლიერის დადასტურება“.***

შეგახსენებთ, რომ ოსტინი პირველი აფროამერიკელია, რომელიც ამერიკაში ამ მაღალ თანამდებობას იკავებს. იგი აშშ-ის ცენტრალურ სარდლობას 2013-დან 2016 წლამდე ხელმძღვანელობდა, იყო ერაყსა და სირიაში „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო ოპერაციის მთავარი სარდალი!

აი, ამ გამოცდილების ადამიანმა პრეზიდენტთან, ვიცე-პრეზიდენტთან, სახელმწიფო მდივანთან და ცეერუს შეფთან ერთად ამერიკული სახელმწიფოს პირველ ხუთეულში შემავალმა პოლიტიკოსმა „ჩარეცხა“ სააკაშვილი!

დიახ, **„პოლიტპატიმარი სააკაშვილი“** ბაიდენის ადმინისტრაციამ ოფიციალურად რომ „ჩარეცხა“, ეს თბილისში პენტაგონის შეფის **ლოიდ ოსტინისა** და პრემიერ **ღარიბაშვილის** ხაზგასმულად გულთბილი შეხვედრის დროსაც გამოჩნდა!

და ის, რასაც ხმამაღლა არ ამბობენ ამერიკის ოფიციალური პირები, ამერიკის ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა პერსონამ — „რადიო თავისუფლების“ ყოფილმა შეფმა და ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს ექსპერტმა **ენდერს ვიმბუშმა** დეტალურად და კვალიფიციურად ჩამოაყალიბა „ამერიკის ხმასთან“, ანუ ამერიკის სამთავრობო მედიასაშუალებასთან ინტერვიუში:

*„**სააკაშვილმა** 2012 წლის შემდეგ საკუთარი არჩევანი გააკეთა, საკუთარი სურვილით უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე და მიიღო სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა.*

*ის ჯერ წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შემდეგ პოლონეთში, უკრაინაში, ნიდერლანდებში — **საინტერესო ფაქტი ისაა, თუ ვინ აფინანსებდა მის ამ მოგზაურობებს, ეს უზარმაზარ თანხებთან არის დაკავშირებული. ვიღაცამ აუცილებლად უნდა დაუსვას მას ეს კითხვები.** შემდეგ უკრაინაში დაბრუნდა და ბოლოს უკრაინიდან საქართველოში ჩავიდა დესტაბილიზაციის მიზნით.*

*მე არ მაქვს **სააკაშვილის** მიმართ სიმპათია. ის არ იყო კარგი პატრიოტი. **ის დამნაშავედ არის ცნობილი საქართველოს სასამართლოს მიერ.** მან იცოდა, რომ, როცა საქართველოში დაბრუნდებოდა, დაიჭერდნენ, თუმცა, ამისი არ სჯეროდა. ის დააპატიმრეს და წაუყენეს ახალი ბრალიც. არ მგონია, ახლა რაიმის გაკეთება შესაძლებელი იყოს. მან ყველა ეს არჩევანი თავად გააკეთა და **ის აქ მსხვერპლი არ არის.***

*ქართველებმა ახლა უნდა გააკეთონ საკუთარი არჩევანი და გააგრძელონ სვლა წინ. **ბატონი სააკაშვილი წარსულია და ის ციხიდან ექვს წელიწადში გამოვა.** იმედი მაქვს, ის ამის შემდეგ მშვიდად წავა პოლიტიკიდან ან თუ სურვილი ექნება, იყოს პოლიტიკოსი, დარჩება პოლიტიკაში“.*

და კიდევ: **ენდერს ვიმბუშმა,** რასაც იტყვიან, ცელი გამოუსვა სააკაშვილის ჯიბის ლობისტებს ამერიკასა თუ ევროპაში, როდესაც იმავე ინტერვიუში ღიად თქვა:

*„**მიხეილ სააკაშვილს** ჰყავს მეგობრები ვაშინგტონსა და ბრიუსელში, რომლებიც ასე ამაყად ამბობენ, რომ ის პოლიტიკური პატიმარია. როდესაც ის პრეზიდენტი იყო, მან ასეთ ადამიანებს დახმარება გაუწია, დააფინანსა მათი კვლევითი ცენტრები და გააკეთა ყველაფერი, რათა ამ ადამიანებისთვის ესიამოვნებინა“.*

ვგონებ, ყველაფერი ნათელია: **თუ ნაცმეცოცხეებში საღი აზრისა ვინმე დარჩა, უნდა შეიგნოს, რომ ჯო ბაიდენის ამერიკამ სააკაშვილი „ჩა-რეცხა“!**

გიორგი გიგაური

სერგეი ლაზარევი

კარმის დიაგნოსტიკა

რატომ ახალგაზრდავდებიან ყმაწვილ ქალებზე შეყვარებული ხანდაზმული მამაკაცები?

დასაწყისი იხ. „ა-დ" №23-43

ამასწინათ მე და ჩემმა მეგობარმა ტელეგადაცემა ვნახეთ. ხანდაზმული მამაკაცი სრული იმპოტენტი იყო და ცოლმა მიატოვა. რამდენიმე წლის შემდეგ მან ახალგაზრდა ქალი გაიცნო, დაუახლოვდა და სრულფასოვან მამაკაცად იქცა. მეგობარმა გაოცებით მკითხა: **— ნუთუ ქალზე ამდენი რამ არის დამოკიდებული?**

— ჯერ გავერკვეთ, რატომ არის ქალის ენერგეტიკა მამაკაცისაზე გაცილებით ძლიერი, — ვუთხარი მე, — როგორც ჩანს, პასუხი ერთადერთია — შვილები. ქალმა უნდა იმშობიაროს. ჩასახვა, ნაყოფის ჩამოყალიბება, დაბადება — ეს ყველაფერი ენერგიის გიგანტური დანახარჯია. ამიტომ სავსებით ბუნებრივია, რომ **ბუნებამ, რომელმაც ქალი გარეგნულად ნაზი გარეგნობით, მამაკაცზე სოციალური და ფიზიკური დამოკიდებულებით დააჯილდოვა, ფაქიზ დონეებზე მას ენერგიის მძლავრი მარაგი უბოძა.** ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნემდე ეკლესია ქალს განათლების მიღებას უკრძალავდა. როდესაც ქალი მამაკაცის ფუნქციების შესრულებას იწყებს, მან შეიძლება თავისი მთავარი მარაგი დაკარგოს. საკმაოდ ხშირად მინახავს, როგორ სერიოზულად ავადდებიან შვილები, თუ დედა დიდ ძალ-ღონეს უთმობს უმაღლეს განათლებას, დისერტაციებს, მართვას და ა.შ. მაშ ასე, ბუნებრივად ქალს საკმაოდ მძლავრი ენერგეტიკა აქვს. **ქვეცნობიერებაში დამკვიდრებული აზრი მოქმედებად იქცევა.** რამდენადაც სწორად არის აღზრდილი ქალი, იმდენად ჯანმრთელი და ბედნიერია მისი ქმარ-შვილი. ალბათ, გვსმენია საკმაოდ გავრცელებულ გაახალგაზრდავების მეთოდზე. ხანში შესული მამაკაცი ახალგაზრდა ქალებთან ცხოვრობდა და ამ დროს შესამჩნევად ახალგაზრდავდებოდა. აქ ერთი პატარა ნიუანსია — **ქალური ენერგეტიკის შინაგანი ორიენტაცია.**

წარმოიდგინეთ სიტუაცია. ყმაწვილი ქალი ასაკოვან მამაკაცზეა შეყვარებული. კაცი მას ეუბნება: **„სიკვდილის შემდეგ არაფერს დაგიტოვებ. ახლა მე და შენ ერთად თავს კარგად ვგრძნობთ. ვიცხოვროთ ამ მომენტით."** ქალის ქვეცნობიერებაში შედის პროგრამა: **„რაც უფრო დიდხანს იცოცხლებს და რაც უფრო კარგად იგრძნობს თავს, მეც მით უკეთესად ვიქნები".** და მამაკაცი თვალდათვალ ჯანსაღდება და ახალგაზრდავდება. მეორე იტყვის: **„სიგიჟემდე მიყვარხარ და ყველაფერი, რაც მაბადია, შენ გიანდერძე".** ქალის ქვეცნობიერებაში იგზავნება პროგრამა: **„რაც მეტხანს იცოცხლებს, მით მეტია შანსი, რომ ანდერძს შეცვლის და ყველაფერს დავკარგავ."** ასეთ კაცს დიდხანს სიცოცხლის იმედი არ უნდა ჰქონდეს. ამასწინათ ერთმა ინგლისელმა განცხადება გამოაქვეყნა: **„მინდა, იმ მომენტში მოვკვდე, როდესაც ლამაზი ქალი მთელი ვნებით დამნებდება. ამისათვის ის მსხვილ თანხას მიიღებს."** მას რომ გაზეთში საკუთარი ფოტოც გამოექვეყნებინა, იმდენი ქალი გაუგზავნიდა თავის ენერგიას, რომ კიდევ ოცი-ოცდაათი წელი იცოცხლებდა. ოღონდ ამისათვის მხოლოდ ერთი განცხადებით უნდა შემოფარგლულიყო.

მსოფლიოს ბევრ ხალხში, მათ შორის ინდოეთშიც უახლეს პერიოდამდე, სასტიკი ჩვეულება არსებობდა: როდესაც ქმარი კვდებოდა, ცოლსაც კლავდნენ. შესაბამისად, ცოლი სისხლხორცეულად იყო დაინტერესებული ქმრის სიცოცხლის გახანგრძლივებაში. **როდესაც ტრადიციას ათასწლეულობით იცავენ, ის უკვე გენებში მკვიდრდება. ქალის ენერგეტიკა მუშაობს ქმრის გამაგრებაზე და არა განადგურებაზე, როგორიც უნდა იყოს ის.** სხვათაშორის მუსლიმანთა მრავალცოლიანობა მსგავს ეფექტს იძლევა. როდესაც ადამიანს რამდენიმე ცოლი ჰყავს, ყოველი მათგანი ცდილობს, სხვებზე მიმზიდველი იყოს და ინტუიციურად გადაისვრის ქმარზე ენერგიას, სიყვარულზე კონცენტრირდება. **ქალი, რომელიც მუდმივად გასცემს, ვითარდება და შვილოსნობისთვის უფრო გამოსადეგი ხდება.** მამაკაცს კი იმ ამოცანების გადაჭრა შეუძლია, რომლებსაც მარტო ვერ გაუმკლავდებოდა. ალბათ, სწორედ ამიტომ არსებობდა დიდი ჰარამხანების ადათი. **მბრძანებელთან შეხვედრაზე ოცნებით ქალები მის ენერგეტიკას ამაგრებდნენ, შესაბამისად მყარდებოდა მთლიანად სახელმწიფოს ენერგეტიკა და კეთილდღეობა.**

მაგრამ თუკი მამაკაცი ამ ენერგიას საკუთარ თავზე ხარჯავს და ვამპირი ხდება, შეიძლება პრობლემები შეექმნას, ერთი აღმოსავლელი მმართველის მსგავსად, რომელიც ცოლებმა გაწიწკნეს. **როგორი შეგნებულიც უნდა იყოს ადამიანი, მასში ყოველთვის არსებობს ცხოველური საწყისი.** ადრე ქალი მამაკაცზე იყო დამოკიდებული და შინაგანად იყო დაინტერესებული მის სიცოცხლეში, ჯანმრთელობაში, ამიტომ პრეტენზიები გამუდმებით მუხრუჭდებოდა, ადამიანურის დამცირებისას სიყვარული ნარჩუნდებოდა. ქმრისათვის სიყვარულის მიცემით ქალი მას შვილებსაც აძლევდა. **ქმრისადმი სიძულვილი საკუთარი შვილების განადგურების პროგრამას რთავს.** თუკი ქალს აგრესიისა და პრეტენზიების დამუხრუჭების საფუძველი არა აქვს, ის ქმრისთვის სიყვარულის მიცემას გადაეჩვევა. ესე იგი, სიყვარულს შვილებსაც აღარ უწილადებს. ამას კი გადაგვარება მოჰყვება.



ევროპის ქვეყნებში სიცოცხლე და მისი გაგრძელება აბსოლუტურ ღირებულებად იქცა. კანონი მკაცრად იცავს, პირველ რიგში, ქალს და მის ბავშვს. რუსეთში ყველასათვის გასაგებია გამოთქმა „ფიქტიური ქორწინება". შვედეთში უფრო გავრცელებულია ფრაზა „ფიქტიური განქორწინება". გაშორებული ქალი ფინანსური თვალსაზრისით უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე გათხოვილი. მამაკაცი არა მარტო არასაჭირო ხდება, არამედ ხელის შემშლელიც. მისცემს თუ არა ასეთ კაცს ქალი სიყვარულს და შეიკავებს თუ არა პრეტენზიებს? ამისათვის თვითაღზრდის ძალიან მაღალი დონეა საჭირო, როგორიც მსოფლიოში, უბრალოდ, არ არსებობს. ამიტომ **ევროპა გადაგვარების გზაზეა და მისი მოსახლეობის შევსება მრავალშვილიანი მუსლიმანების ხარჯზე ხდება.** მე არ მოვუწოდებ ქალების დამცირებისკენ, უბრალოდ, სიტუაციაში გარკვევას ვცდილობ. ქალები და მამაკაცები უფლებებით თანაბრდებიან. მაგრამ როდესაც ქალი ბოდიბილდინგს მისდევს, ბიზნესს აწარმოებს, რამდენიმე უმაღლესს ამთავრებს და არ ზრუნავს საკუთარ თვითაღზრდაზე, რომელიც მამაკაცზე გაცილებით მეტად სჭირდება, მაშინ იკლებს ენერგია, რომელიც შვილების გაჩენაზეა მიმართული.

ცოტა ხნის წინათ მიღებაზე ერთმა კაცმა საინტერესო საუბარში გამომიწვია:

— ოცი წლის წინათ, როცა პირველად ჩავედი ბერლინში, იქ ერთი ჰომოსექსუალისტიც არ მინახავს. ეს სიტყვა შეურაცხმყოფელი იყო. ახლა ჰომოსექსუალისტთა რიცხვი სწრაფად იზრდება, მამაკაცურ თანამდებობებს კი ქალები იკავებენ, რას უკავშირდება ეს?

— შეიძლება ასეთი რამ ვივარაუდოთ: — **ვუპასუხე მე,** — ბიოლოგიურად ქალი მეტად არის კონცენტრირებული სიცოცხლესა და სურვილებზე. ეს აუცილებელია ბავშვების გასაჩენად. **როდესაც ხელმძღვანელი მამაკაცია, სიცოცხლე და სურვილები მეორადი ხდება. და მაშინ საზოგადოება ნორმალურად ვითარდება. როდესაც ყველაფერს ქალი ხელმძღვანელობს, მთელ საზოგადოებას ქვეცნობიერად ეზრდება კონცენტრაცია სიცოცხლესა და სურვილებზე.** ასეთ საზოგადოებაში ყველა ქალი უნებურად აძლიერებს კონცენტრაციას სექსუალობაზე, სურვილებზე, ხორციელობაზე. ეს არა მარტო უნაყოფობას და ავადმყოფი ბავშვების დაბადებას იწვევს — ხორციელობის მხარეს მკვეთრი გადახრა ქმარსა და შვილებს ჰომოსექსუალურ მიდრეკილებებს უყალიბებს.

პაციენტმა შემაწყვეტინა:

— იცით, იაპონიაში ოცდაათიოდე წლის წინათ ექსპერიმენტი ჩაატარეს. შეარჩიეს ყველაზე ჭკვიანი, ნებისყოფიანი, ენერგიული ქალები. მათი დონე მამაკაც ბიზნესმენებზე ერთი საფეხურით მაღალი აღმოჩნდა. ეს ქალები მსხვილ ფირმას ჩაუდგნენ სათავეში, მაგრამ რამდენიმე თვეში ყველაფერი დაემხო.

— ყველაფერი სწორია, — ავუხსენი მე, — **იმისათვის, რომ მართო, სურვილებს უნდა გაწუდგე.** ქალისაგან შეიძლება კარგი მმართველი დადგეს, თუ ის შინაგანად უარს იტყვის შვილოსნობის ფუნქციაზე. ესე იგი, ან უნაყოფო იქნება, ან — ხანდაზმული. სხვათაშორის, **ახლა მთელ მსოფლიოში ბევრი ქალი-ხელმძღვანელი გაჩნდა. როგორც ჩანს, ეს ჩვენი ცივილიზაციის დაბერების ნიშანია.** ერთხელ ვცადე დიაგნოსტირება, როგორ იცვლება ადამიანში მამაკაცური და ქალური საწყისების ურთიერთქმედება. მამაკაცთან ეს ასე ხდება: ორმოცდაათ წლამდე — მამაკაცური საწყისის პრიორიტეტი, ორმოცდაათიდან სამოცდაათამდე — შერეული პერიოდი. სამოცდაათის შემდეგ — ქალური საწყისის პრიორიტეტი, ორგანიზმის აქტიური დაბერება და რღვევა. დღეგრძელებში მამაკაცური საწყისის პრიორიტეტი დროში გაწელილია. მან შეიძლება ასი ან მეტი წელი შეადგინოს. რაც უფრო დიდხანს გრძელდება ის, მით უფრო გაწელილია შერეული და ქალური პერიოდები. **ინფორმაცია ენერგიას წარმოშობს. ენერგია მატერიას ბადებს. მატერია ირღვევა და ინფორმაციულ საწყისს უბრუნდება. ამავე სქემით ვითარდება ნებისმიერი პროცესი სამყაროში. ასევე ვითარდება ნებისმიერი ცივილიზაცია.** ძველი საბერძნეთი ავიღოთ. ჯერ მძლავრი სულიერი ზეასვლა, ინდოეთთან, მის ფილოსოფიასთან და კოლოსალურ კულტურასთან კონტაქტი. რელიგია და ფილოსოფია, ანუ მამაკაცური საწყისი შერეული პერიოდის კულტურის აყვავებას იძლევა. კულტურა ცივილიზაციად გადაიქცევა — ქალური პერიოდი. ქალური საწყისის კულტი ზნეობის დაცემას, ჰომოსექსუალიზმს და ძველბერძნული ცივილიზაციის გადაგვარებას იწვევს. პომპეიში მძლავრი კულტურული ფენა სურვილებისა და სიცოცხლის გაღმერთებად გადაგვარდა. იქ საოჯახო ნივთებიც კი ეროტიკისაკენ იყო მიმართული.

ზოგჯერ ცივილიზაცია იღუპება, როგორც სახელმწიფო. ზოგჯერ — როგორც სახელმწიფო და ხალხი ერთად აღებული. ეს, ალბათ, იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ღრმად მიდის ქვეცნობიერებაში სიცოცხლისა და სურვილების თაყვანისცემა, რამდენად ეხება ეს გარემომცველ სამყაროს და რამდენად ზრდის ღმერთისა და სიყვარულის უარყოფის ტენდენციას. ასეთ სიმსივნურ უჯრედს სამყარო, ბუნებრივია, ანადგურებს. ასეა ჩადებული ბუნებაში. **სიცოცხლისა და მისი გაგრძელების, განვითარებისა და სილამაზის განსახიერებად ქალი იქცა, მაგრამ ქალური საწყისის თაყვანისცემა ღვთაებრივს ავიწყებს.** მამაკაცი ინფორმაციული საწყისია, ქალი — ენერგეტიკული. მამაკაცი უფრო ძლიერია სტრატეგიულად და უფრო სუსტი — ტაქტიკურად. **ქალი ქმნის, მამაკაცი მართავს. ეს ორი საწყისი და მათი ურთიერთქმედება საშუალებას იძლევა, შევიგრძნოთ, რისთვის არიან შექმნილი ადამიანები — სიყვარულისთვის.**

გაგრძელება იქნება

კორონავირუსის წინააღმდეგ სამჯერ აცრილი კოლინ პაუელის სიკვდილი

2021 წლის 18 ოქტომბერს 84 წლის ასაკში კორონავირუსით გარდაიცვალა პრეზიდენტ რეიგანის მრჩეველი უსაფრთხოების საკითხებში, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, გენერალი კოლინ პაუელი.

პაუელი პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის (უმცროსი) ადმინისტრაციაში სახელმწიფო მდივნის პოსტს 2001-2005 წლებში იკავებდა. 2004 წლის იანვარში, სააკაშვილის საპრეზიდენტო ინაუგურაციის დროს, თბილისში ის სწორედ ამ სტატუსით ჩამოფრინდა და რუსთაველის პროსპექტზე, დღევანდელი პარლამენტის შენობის წინ, საგანგებოდ მოწყობილ ტრიბუნაზე წინა, საპატიო რიგში მოკალათდა...

სხვათაშორის, ახლაც ყურში ჩამესმის სააკაშვილის სიტყვები, რომელიც მან ე.წ. ვარდების რევოლუციის დღეებში პარლამენტის წინ გიგა ბოკერიასა და ნაცსექტანტების „ვერხუშკას" უთხრა — **კოლინ პაუელმა ამერიკიდან დარეკა და შევარდნაძე ამ მიტინგს ვერ დაარბევსო!**

ის დრო იყო, როცა ნაცხროვა პარლამენტის შენობაში შეიჭრა და სხდომა ჩაშალა, მაგრამ შევარდნაძე ჯერ კიდევ არ იყო გადამდგარი... აქედან გამომდინარე, რუსეთსა და ამერიკას შორის დიდი ვაჭრობა და აღებ-მიცემობა იყო დაწყებული **შევარდნაძის მშვიდობიანი გაყვანისა და სააკაშვილის შემოყვანისათვის.**

გენერალ კოლინ პაუელის გარდაცვალების მიზეზი, ოჯახის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კორონავირუსი იყო. **პაუელი სრულად ვაქცინირებული გახლდათ, რაც ამერიკული სტანდარტით იმას ნიშნავს, რომ ორჯერ აცრის შემდეგ მას ე.წ. ბუსტერდოზაც ჰქონდა გაკეთებული,** მაგრამ ვერაგი ვირუსი მაინც ვერავინ და ვერაფერმა შეაჩერა.

სიმბოლურია ის ამბავი, რომ პაუელის სიკვდილით სააკაშვილის პოლიტიკურ მამათაგან ერთ-ერთი უკანასკნელი მოჰიკანი აღესრულა. მოგეხსენებათ, პაუელის გარდაცვალებამდე ჯერ სააკაშვილის სიგიჟეების ერთ-ერთი მთავარი წამქეზებელი და გენერატორი **ჯონ მაკ-კეინი** გაგორდა; უფრო ადრე გააფრინეს პოლონეთის პრეზიდენტი **ლეხ კაჩინსკი** და მისი ამალა უკუნეთში, ხოლო სააკაშვილის მამა-მარჩენალი, **პრეზიდენტი ბუში** პოლიტიკურ ლეშად იქცა და ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო კრეტინ მმართველად გამოცხადდა. ამავე პერიოდში ასევე აშშ-ის ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა **მადლენ ოლბრაიტმა ჟვანიას „გასუხარების" შემდეგ** ნაცხროვასთან ურთიერთობა თითქმის გაწყვიტა და

სააკაშვილი ორი პოლიტიკური მამობილის – კარლ ბილდისა და ჟიგიმანტას პავილიონისის ამარა დარჩა.

შესაბამისად, საქართველოს ნაპრეზიდენტალს სიბილწისა და სიგიჟის გარდა სხვა აღარაფერი შემორჩა და „ვირის აბანოშიც" აღმოჩნდა **მექისე ქარდავასთან.**

სააკაშვილს რომ ამერიკასა და ევროპაში ბევრი მამა-მარჩენალი და გადია ჰყავდა, რომლებსაც ნაცფიურერი ქართველი ხალხის ნაშრომ-ნასიმწარევ მილიონებს ტენიდა და კვლევით ცენტრებსა და უცხოეთში მოგზაურობის ხარჯებს უფინანსებდა, ამის შესახებ ცნობილმა, ამერიკელმა ანალიტიკოსმა და „რადიო თავისუფლების" ყოფილმა ხელმძღვანელმა **ანდერს მირბუშმაც** განაცხადა. **მან დაადასტურა, რომ**

ევროამერიკელი პოლიტიკური მამობილები და გადიები სააკაშვილთან ვალში არიან, რადგან მიშა მათ ერთგული სამსახურის სანაცვლოდ ფულს აძლევდა.

მაგალითად, საიდუმლოს არავისთვის წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ცნობილი ამერიკელი აფერისტის **მეთიუ ბრაიზასა** და მისი მეუღლის — **ზეინო ბარანის** ქორწილი თურქეთში სწორედ სააკაშვილმა გადაიხადა! ამიტომ იყო, რომ ბრაიზა სააკაშვილს კბილებით იცავდა და უსირცხვილოდ დუმდა იმ გაყალბებასა და პოლიტიკურ მკვლელობებზე, რასაც ნაპრეზიდენტალი და მისი ზონდერები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე სჩადიოდნენ!

იმაზე ვერაფერს გეტყვით, **კოლინ პაუელს** რა ძღვენი მიართვა სააკაშვილმა, რათა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი 2004 წლის იანვარში საქართველოს ნაცფიურერის ინაუგურაციაზე ჩამოსულიყო! **ფაქტია, რომ სამჯერ აცრილ პაუელს არაფერი ეშველა და მოკვდა ისევე, როგორც არაფერი ეშველება სააკაშვილს, რომელსაც ხან „კაგებე" ცრიდა, რათა მისგან ეფრეიტორი გამოეზარდათ, ხან — ამერიკელი „ქორები" რუსეთისათვის შესაჩხიკინებლად, ხან — პუტინი, კოდორი და ახალგორი რომ მიეთვალა და ხანაც — თურქები, რომელთაგან სიურპრიზებს აწი და აწი უნდა ველოდოთ!** თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოს ნაპრეზიდენტალის რიგით **მეხუთე და დამამთავრებელი ვაქცინაცია** ისტორიის ბედისწერამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ **ირაკლი ღარიბაშვილს** დააკისრა.

ნაცსექტის მძლავრობის ხანაში საქართველოს გაუბედურების მიზეზთა მიზეზი ის გახლდათ, რომ **ყოველი აცრის შემდეგ სააკაშვილის ფსიქიკა და უნარები სამედიცინო თვალსაზრისით უმძიმესი გვერდითი მოვლენებისა და საშინელი გართულებების ტყვეობაში რჩებოდა.** მაგალითად, 2008 წლის აგვისტოში, როცა სააკაშვილი პუტინმა აცრა და მთელი საქართველო გადახნა, ნაცფიურერს გონება რძის ფხვნილით დამზადებული მაწონივით გაუწყლიანდა და განაცხადა — **საქართველომ არა ტერიტორიები, არამედ რაღაც „ქვების გროვა" დაკარგაო!**

ერთი სიტყვით, რუსულმა ვაქცინამ ნაცფიურერს სულმთლად დაავიწყა რაფიელ ერისთავის შედევრი, უკვდავი „სამშობლო ხევსურისა"და გონებადანისლულს ქართული პასპორტიც გადააგდებინა.

პაუელი სამჯერ აცრეს, მაგრამ მოკვდა, სამაგიეროდ, ხუთჯერ აცრილი მისი შვილობილი ციხეში გააგრძელებს მოღვაწეობას!

ახლაც ყურში ჩამესმის სააკაშვილის სიტყვები, რომელიც მან ე.წ. ვარდების რევოლუციის დღეებში პარლამენტის წინ გიგა ბოკერიასა და ნაცსექტანტების „ვერხუშკას" უთხრა – კოლინ პაუელმა ამერიკიდან დარეკა და შევარდნაძე ამ მიტინგს ვერ დაარბევსო!

დიტო ჩუბინიძე

კოლინ პაუელი და მიხეილ სააკაშვილი

არჩევანი და არაქანი

თავად სააკაშვილის მიერ გამოქვეყნებული პოსტებიდან ვიცით, რომ უკრაინიდან საქართველოში მაწონ-არაჟნიანი ტრაილერის მისაბმელით შემოპარვის შემდეგ, ის 3 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე 100-ათასკაციან მიტინგზე უნდა გამოჩენილიყო და „რევოლუცია" დაეწყო! მაგრამ ეს „არაჟნის რევოლუცია", „ვარდების რევოლუციისაგან" განსხვავებით, სრული კრახით დასრულდა!

«არაჟნის რევოლუციის» კრახი

მოკლედ და კონკრეტულად, ყველაფერი ძალიან მარტივად არის: საქართველოს მოქალაქეობის ოდესის გუბერნატორობისთვის სამარცხვინოდ გამყიდველი ნაცფიურერი, რომელსაც ნაცებმა დააჯერეს, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნებს აუცილებლად მოიგებდნენ და ქუჩაში დაწყებულ გამოსვლას სწორედ ის უნდა ჩასდგომოდა სათავეში, უკრაინიდან წამოსული ტრაილერით, **არაჟან-მაწვნების ქვეშ დამალული შემოიპარა** საქართველოში!

აი, ეს კურდღელი ედრება სისხლიან ხუნტასთან დაპირისპირებულ **ზვიად გამსახურდიას,** რომელიც გარდაუვალ სიკვდილზე წავიდა, როდესაც სამშობლოს გადასარჩენად დაბრუნდა, გათიშა გროზნოსთან დამაკავშირებელი რაცია და უარი თქვა ჩეჩნეთში ვერტმფრენით დაბრუნებაზეც და რუსეთის იმ ცნობილ შემოთავაზებაზეც, აღიარე აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და ორ დღეში თბილისში დაგსვამთ პრეზიდენტის სავარძელშიო!

ჯერ კიდევ დაკავებამდე **სააკაშვილმა** ფეისბუქში გამოქვეყნებულ რევოლუციურ მოწოდებაში ღიად განაცხადა, რომ ის 3 ოქტომბერს შეუერთდებოდა რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილ 100-ათასკაციან აქციას — აი, ეს **„რევოლუციური გეგმა"** ჰქონდა **სააკაშვილს** და არა ის, რომ „თავი გადადო სამშობლოსთვის, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, დააპატიმრებდნენ"!

ციხისა თუ არ ეშინოდა და წინასწარ გმირულად ემზადებოდა პატიმრობისთვის, მაშინ ხომ ცხადზე უცხადესია, რომ **კურდღელივით არც ტრაილერით შემოიპარებოდა და არც 100-ათასიანი აქციის ზურგს უკან დამალვას დაგეგმავდა!**

მას შემდეგ, რაც **სააკაშვილი** „რევოლუციის" დაწყებამდე, თბილისში, კონსპირაციულ ბინაში, ხინკლის ჭამისას გაკოჭეს, რუსთავის ციხესთან ბელადის გასამხნევებლად მხოლოდ მესამე დღეს მივიდა, სულ რაღაც, 200-ოდე ნაცი, შემდეგ კი ლამის ათდღიანი მზადებისა და მილიონობით ლარის დახარჯვის მიუხედავად, ნაცებმა თბილისში **სააკაშვილის** თავისუფლების მოთხოვნით 14 ოქტომბრის „გრანდიოზულ აქციაზე" მთელი საქართველოდან სულ **20 ათასამდე** აქტივისტის ჩამოყვანა შეძლეს!

მოკლედ, თბილისმა **სააკაშვილს** და მის სანაცეთს „დაადო"! პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც მილიონნახევრიან თბილისში დიდი აქციის გამართვა რეგიონებიდან ხალხის ჩამოყვანის გარეშე არ ძალუძს, არავითარი შანსი არა აქვს, ხელისუფლებაში მოვიდეს!

30 ოქტომბერს **ნაცები ყველა ქალაქში დიდი ანგარიშით წააგებენ მეორე ტურს** და კიდევ ერთი უბადრუკი გაფართხალების შემდეგ ქუჩის აქციებშიც საბოლოოდ ჩაისვრიან, საქართველოში ჩადენილი არაერთი უმძიმესი დანაშაულისთვის და ქვეყნის საზღვრის უკანონო გადმოკვეთისთვის კი **„ტრაილეროვიჩი"** მყარად დაიდებს ბინას რუსთავის მე-12 საპყრობილის 320-ე პერსონალურ საკანში. და ვერავითარი დასავლეთი **სააკაშვილს** ვერ დაეხმარება — **უკვე კარგად ჩანს, რომ ამერიკაც და ევროკავშირიც აშკარად ფეხს ითრევენ ამ ყველასთვის ვადაგასული, ჩამოწერილი პროვოკატორი სააკაშვილის ადვოკატობაზე** და ისე, რომ არც კი შეშფოთებულან, მხოლოდ „ყურადღებით აკვირდებიან მოვლენათა განვითარებას"!

აი, ასე უსახელოდ სრულდება ტრაილერით შემოპარული და აბსოლუტურად გაკოტრებული ფარჩაკი სააკაშვილის – განუბაჟებელი „ტრაილეროვიჩის" „არაჟნის რევოლუცია"...

გიორგი გიგაური



კახა საბახტარიშვილი:

იქ, სადაც ერთი სახის ვირუსი ბობოქრობს, მეორე სახის ვირუსის არსებობა ნულს უტოლდება. ამდენად, კორონაპანდემიის დროს გრიპის ვირუსზე აცრა ანაქრონიზმია!

„კოვიდ-19“ და მისი გართულებები იმაზე უფრო მძიმე და საშიში აღმოჩნდა, ვიდრე ამას სპეციალისტები წარმოიდგენდნენ. ვირუსი ადამიანის ყველა სუსტ ორგანოზე ზემოქმედებს და თანმდევ პათოლოგიებს იწვევს, რაც ხშირად იმუნოლოგების ყურადღების მიღმა რჩება და ადამიანი კვდება! ქართველი მეცნიერი და ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთ დროს პაციენტის მკურნალობაში პროფილური ექიმის ჩართვა პირველი რიგის გადაუდებელი ამოცანაა. საბახტარიშვილი ყბადაღებულ ტვინდემიასაც ეხმიანება და აცხადებს, რომ, როცა ორი ვირუსი თანაარსებობს, მათ შორის კონკურენცია იწყება და ერთი ვირუსი ამარცხებს და დევნის მეორეს:

— საქართველოში საგანგაშო ვითარებაა — კოვიდინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად კატასტროფულად მატულობს! როგორც სპეციალისტები და იმუნოლოგები ამტკიცებენ, ქვეყანაში კორონაპანდემიის **მეხუთე ტალღა** უკვე დაიწყო და თუ ასე გაგრძელდა, ცნობილი პეიზაჟისტ-მარინისტი მხატვრის ივანე აივაზოვსკის **„მეცხრე ტალღამდეც“** მივალთ. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც საქართველო კორონავირუსს ვერ ამარცხებს, პირბადის ტარებისა და ვაქცინაციის უკიდურესად დაბალი მაჩვენებელია.

— ბატონო კახა, ვაქცინაცია ცალკე პრობლემაა, მაგრამ ბევრი მიიჩნევს, რომ პირბადის გამოყენება ვირუსისგან მაინც ვერ გვიცავს, რადგან მისი ზომა იმდენად მცირეა, რომ „კოვიდ-19“-ის გამომწვევ აგენტს ნებისმიერი წინაღობის გადალახვა შეუძლია. რას იტყვით ამის შესახებ?

— სამწუხაროდ, ამ მცდარ მოსაზრებას არათუ რიგითი ადამიანები, არამედ ბევრი ჩემი კოლეგა-ექიმიც აჰყვა. **ვირუსს დამოუკიდებლად „ფრენა“ არ შეუძლია, იგი მაშინ მოძრაობს, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ვახველებთ ან ვაცემინებთ.** ყველა ამ შემთხვევაში კოვიდის გამომწვევი აგენტი წყლის უმცირეს მხეფებთან ერთად გადაადგილდება, ამ შხეფებს კი პირბადე საკმაოდ ეფექტურად და თითქმის ასპროცენტიანი წარმატებით „იჭერს“. აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ ვირუსი ჩვენს ორგანიზმში ვერ შემოაღწევს. გარდა ამისა, არავინ იცავს ორმეტრიან დისტანციას... **ჩვენი პირის ღრუდან და ცხვირის ნესტოებიდან გამოტყორცნილი წყლის უმცირესი ნაწილაკები, რომლებზეც შესაძლოა, „კოვიდ-19“-ის გამომწვევი აგენტები იყოს „დაწებებული“, საშუალოდ სწორედ ორი მეტრის დიაპაზონში გაიფრქვევა.**

— რატომ არის საქართველოში 100 ათას მოსახლეზე კორონავირუსით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევები მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი?

— პირველი მიზეზი გახლავთ **ვაქცინაციის დაბალი დონე.** კორონა შესაძლოა, ორჯერ და სამჯერ ვაქცინირებულსაც დაემართოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ლეტალობის დონე 0,001 პროცენტია. **რაკი საქართველოში მოსახლეობა ჯეროვნად აცრილი არ არის, ამიტომ 100 ათას კაცზე სიკვდილიანობაც მაღალია,** მაგრამ ამ შემაშფოთებელ და სამწუხარო რეალობას გააჩნია მეორე მიზეზიც — შეცდომები „კოვიდ-19“-ის მკურნალობის დროს. მაგალითად, ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა ის არის, რომ **როგორც კი კოვიდინფიცირებულს ტემპერატურა აუწევს, მაშინვე აძლევენ სიცხის დამწევ პრეპარატებს, რაც დანაშაულია, რადგან სიცხე, როგორც წესი, ორგანიზმის დაცვითი რეაქციაა. 38,5 გრადუს ტემპერატურაზე კორონავირუსის განადგურება იწყება და როცა ჩვენ 37,5 გრადუს ტემპერატურაზე ავადმყოფს სიცხის დამწევ წამალს ვაძლევთ, ამით ხელს ვუშლით ორგანიზმს, თავისი იმუნიტეტის რესურსით დაამარცხოს კორონა.** თუ ადამიანს მძიმე ქრონიკული დაავადება არ აწუხებს, კოვიდინფიცირებისას სიცხის დამწევი პარაცეტამოლი მხოლოდ მაშინ უნდა მივცეთ, როცა ტემპერატურა 38,5 გრადუსზე მაღალი ექნება. **დაუშვებელია კორონავირუსის დროს ანტიბიოტიკების მიღება, რადგან ანტიბიოტიკები ვირუსებზე საერთოდ არ მოქმედებენ და სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებენ.** ანტიბიოტიკების გამოყენება მხოლოდ მაშინ არის რეკომენდებული, როდესაც ვირუსულ ინფექციას თან ერთვის ბაქტერიული ინფექცია. კერძოდ, თუ პაციენტს სუნთქვა გაუძნელდა, ჩასუნთქვისას აღენიშნება ტკივილი, აქვს ჩირქოვანი ნახველი და გულისცემა 100 ერთეულზე მეტია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ კოვიდინფიცირებულს აღენიშნება ბაქტერიული ინფექციაც. ასეთი რამ, როგორც წესი, იშვიათად ხდება და მხოლოდ და მხოლოდ ექიმმა უნდა განსაზღვროს, თუ რომელი ანტიბიოტიკი დაუნიშნოს პაციენტს. კოვიდინფიცირებისას დიდია თრომბოზების საფრთხე, რომლის თავიდან ასაცილებლადაც ზოგიერთი თვითნებურად იწყებს ანტიკუაგულანტების, ანუ იმავე სისხლის გამათხიერებლების მიღებას. მაგალითად, პრეპარატი **„ქსარელტო“** ერთ-ერთი ცნობილი და ძლიერი ანტიკუაგულანტია, მაგრამ მისმა „უპრაგონოდ“ გამოყენებამ შესაძლოა, კატასტროფა გამოიწვიოს. კერძოდ, ავადმყოფს ყველაზე კარგ შემთხვევაში ცხვირიდან ძლიერი სისხლდენა დაეწყოს, ხოლო უარეს შემთხვევაში ტვინში ჰემორაგია, ანუ სისხლჩაქცევა მოხდეს, რაც ინსულტით მთავრდება. კოვიდინფიცირებისას ზოგიერთი თვითნებურად იწყებს ჰორმონალური წამლის — **დექსამეტაზონის** გამოყენებას, რომელიც ტემპერატურას სწრაფად წევს დაბლა, მაგრამ **დექსამეტაზონი** ძალიან საფრთხილო პრეპარატია, რადგან შაქრიანი დიაბეტის დროს სისხლში გლუკოზის რაოდენობას ზრდის, ხოლო მისი ჭარბი მოხმარება შესაძლოა, ფსიქიატრიული პრობლემების მიზეზი გახდეს და პაციენტს აშლილობა, დეპრესია, ეიფორია და ჰალუცინაციებიც კი დაეწყოს... კოვიდინფიცირებისას **დექსამეტაზონი** შესაძლოა, გამოყენებული იქნეს მხოლოდ სტაციონარში და ისიც **„ციტოკუნური შტორმის“** დროს, ანუ მაშინ, როცა იმუნური სისტემა ორგანიზმის თვითგანადგურებას იწყებს!





— „კოვიდ-19“ იწვევს უამრავ გართულებას, რომლითაც პაციენტები იღუპებიან!

— კორონა იმიტომ არის ვერაგი ვირუსი, რომ ორგანიზმის ყველა სუსტ წერტილს ურტყამს და აბსოლუტურად ყველა ორგანოს, მხედველობით დაწყებული, თირკმლებით დამთავრებული, აზიანებს.

ექიმები ხშირად უშვებენ საბედისწერო შეცდომას – ისინი მკურნალობენ კოვიდპაციენტს, მაგრამ ყურადღებას ნაკლებად აქცევენ და ხშირად გამოეპარებათ ხოლმე ის საშიში გართულებები, რომელიც „კოვიდ-19“-მა უკვე გამოიწვია.

მაგალითად, ხშირია შემთხვევები, როცა კოვიდპაციენტს ინსულტი უვითარდება, ექიმები კი ამ დროს კორონას მკურნალობენ და არა ინსულტს, რაც საბედისწერო შეცდომაა! იგივე ითქმის თირკმლისა და ღვიძლის უკმარისობის შესახებაც, რომლებიც შესაძლოა, კორონავირუსმა გამოიწვიოს. ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი ერთადერთია — კოვიდპაციენტის სისტემატური კვლევები და საჭიროების შემთხვევაში იმუნოლოგთან ერთად პროფილური ექიმის საქმეში ჩართვა! მოგეხსენებათ, ყველა სარგებლობს ერთი და იმავე ჰაიდლაინით, რომლის თანახმადაც კორონაპაციენტი აუცილებლად უნდა იწვეს მუცელზე, რათა ფილტვები ბოლომდე „გაიხსნას“. კორონაპანდემიის დროს პნევმონია, ანუ ფილტვის ანთება ყველაზე ხშირად ფილტვის უკანა ნაწილებში ვითარდება, რომელიც ზურგთან ახლოს მდებარეობს. სტანდარტი და ჰაიდლაინი ერთია, მაგრამ რა ვქნათ იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი ჭარბწონიანია და მუცლის არეში ცხიმის დიდი მასაა თავმოყრილი? როცა ჭარბწონიანს მუცელზე აწვენენ, ცხიმის მასა აწვება დიაფრაგმას, ზღუდავს ფილტვის გაშლას და ადამიანი, რომელსაც ამავდროულად ნიღაბიც უკეთია, ფაქტობრივად, ვერ სუნთქავს. ასეთ დროს არაერთხელ მომხდარა, რომ პაციენტი სუნთქვის უკმარისობით დაღუპულა. **როცა ჭარბწონიან კოვიდინფიცირებულთან გვაქვს საქმე, ასეთ დროს პაციენტი უმეტეს შემთხვევაში წამომჯდარი უნდა იყოს და ხელები მხრების სიგანეზე უნდა ჰქ-**

ინციდენტის კვალდაკვალ

20 ოქტომბერს თბილისში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ „გოგელიას კლინიკაში“ სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის ნაცვლად ვინმე გიორგი ჩანდლერმა 35 მოქალაქე C ვიტამინით აცრა! რომ არა ახალგაზრდა დედის თათა დვალიშვილის ფხიზელი თვალი და აცრის პროცესისადმი სერიოზული მიდგომა, 35 მოქალაქეს ეჭვიც კი არ შეეპარებოდა იმ ვაქცინის ნამდვილობაში, რომელიც „გოგელიას კლინიკამ“ 75 ლარად გაუკეთა.

თათა დვალიშვილი:

აცრის წინ აუცილებლად შეამოწმეთ ვაქცინაციის ყუთები და თქვენ თვალწინ გაახსნევინეთ შეფუთვა!

თათა დვალიშვილი, ***სამედიცინო პლატფორმა „მედ სითის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი:*** — გადავწყვიტე, დედა და ჩემი 4 წლის შვილი ფრანგული წარმოების გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით — „ვაქსიგრიპით“ ამეცრა. „გოგელიას კლინიკაში“ ერთი კვირით ადრე დავჯავშნე ადგილი, ორ ადამიანზე 150 ლარი გადავიხადე და მითითებულ დროს მივედი. ჩვენზე წინ ორი ადამიანი უკვე აცრილი იყო.

— რატომ შეგეპარათ ეჭვი ვაქცინის ნამდვილობაში?

— **ბავშვს ყველა გეგმურ აცრას ვუკეთებ და ყოველთვის ვითხოვ, ჩემ თვალწინ გახსნან კოლოფი.** ექიმს აქაც მოვთხოვე, გრიპის ვაქცინის ყუთი ეჩვენებინა, მაგრამ, როგორც კი ეს გაიგო, დაიბნა, ყველაფერი ხელიდან გაუვარდა და რაღაც გაურკვეველი კოლოფი გამოიტანა. კარგად ვიცი, როგორაა შეფუთული „ვაქსიგრიპის“ ვაქცინა, ის ნემსშია მოთავსებული და გახსნის დროს სხვაგან არ გადააქვთ, ერთი დოზით იმავე ნემსით აკეთებენ, ამ ექიმმა კი ინსულინის ნემსები გამოიტანა, რაღაც გადაასხ-გადმოასხა... მივხვდი, რომ მატყუებდა და აღარ ვაპირებდი ბავშვის აცრას. ამ ექიმის პროფესიონალიზმის გადასამოწმებლად ტელეფონი ამოვიღე და ის იყო, უნდა დამერეკა, რომ ბავშვისთვის ქურთუკიც კი არ მქონდა გახდილი, ისე მივარდა და ნემსი გაუკეთა! უმალ რეგისტრატურაში გამოვვარდი, ამ ექიმის ვინაობის დასადგენად ნაცნობ მედიკოსებთან დავრეკე, მაგრამ მისი სახელი არავის ეცნო. მოგვიანებით გავიგე, რომ განათლების დამადასტურებელი სერტიფიკატებიც გაყალბებული ჰქონია.

— მან დედათქვენიც აცრა...

— სანამ რეგისტრატურაში სიტუაციას ვარკვევდი, დედაჩემის გაფრთხილება ვერ მოვასწარი, შევიდა კაბინეტში და ისიც აცრა! გარეთ მეუღლე მელოდებოდა, ბავშვი ბაღში წავიყვანეთ და უკან მივბრუნდით. იმასაც ვფიქრობდი — ხომ არ ვცდები და უმიზეზოდ ბრალს ხომ არ ვდებ-მეთქი, მაგრამ მართალი აღმოვჩნდი. კიდევ ერთ ქალბატონს შეეპარა ეჭვი, მოვიდა პოლიცია, ბოლოს კედელთან რომ მივაყენეთ, აღიარა — არ შეგეშინდეთ, ცუდად მოვიქეცი, C ვიტამინით არიან აცრილებიო... კარადა რომ გამოაღო, C ვიტამინისა და დექსამეტაზონის ამპულები ჰქონდა. სანამ გავიგეთ, რა გაუკეთა ჩემს შვილს, დედას და კიდევ 35 ადამიანს, რომლებიც იმ დღეს აცრა, ვერ აღგიწერთ, რა გადავიტანეთ!

— ვისაც C ვიტამინზე ალერგია აქვს?

— ეკითხებოდა, ალერგიული ხომ არ ხართო და ამ C ვიტამინს დექსამეტაზონში ურევდა. სახის კრემმაც კი, თუ ვიტამინ C-ს შეიცავს და ამაზე ალერგია გაქვს, შეიძლება შოკი გამოიწვიოს...

— ვის ეკუთვნის „გოგელიას კლინიკა“?

— დირექტორი გახლავთ **სოფიო გოგელია,** ექიმის სახელი და გვარია **გიორგი ჩანდლერი,** მაგრამ, ჩემი ვარაუდით, ჩანდლერი ფსევდონიმია და მისი ნამდვილი გვარია **გოგელია.** სოფიო მისი დაა. **როდესაც თბილისის ცენტრში, მარჯანიშვილის მეტროსთან, ასეთი თაღლითობა ხდება, ვინ იცის, რა ამბავი ტრიალებს სხვა კლინიკებში.** სახელმწიფო მკაცრად უნდა აკონტროლებდეს სამედიცინო დაწესებულებების გახსნას და არა ისე, ვიღაცამ ფართი იქირაოს და მეორე დღეს ვაქცინების კეთება დაიწყოს.

„38,5 გრადუს ტემპერატურაზე კორონავირუსის განადგურება იწყება და როცა ჩვენ 37,5 გრადუს ტემპერატურაზე ავადმყოფს სიცხის დამწევ წამალს ვაძლევთ, ამით ხელს ვუშლით ორგანიზმს, თავისი იმუნიტეტის რესურსით დაამარცხოს კორონა!“

ონდეს რაიმეზე ჩამოდებული, რათა ფილტვები ბოლომდე გაიშალოს. „კოვიდ-19“-ის დროს ვირუსის ზემოქმედების შედეგად ხშირია შემთხვევები, როცა ფილტვის ქსოვილი ზიანდება და ფიბროზულ ქსოვილად ყალიბდება. ამ სიტუაციაშიც პაციენტს ინფექციონისტთან ერთად აუცილებლად უნდა უმკურნალოს პროფილურმა ექიმმა — პულმონოლოგმა.

— დიდი ამბავია ატეხილი ე.წ. ტვინდემიის შესახებ, ანუ გრიპისა და კორონავირუსული ინფექციის თანხვედრაზე. ქართული მედიცინის მამები ხალხს გრიპის ვაქცინის გაკეთებისკენ მოუწოდებენ. რას იტყვით?

— ამის შესახებ განსხვავებული მოსაზრება მაქვს! რაც „კოვიდ-19“ გაჩნდა, ვინმე გრიპიანი ჩვენ გვერდით გინახავთ? ალბათ, მსგავსი შემთხვევები ძალიან იშვიათია... **ფაქტია, რომ პირბადის ტარება გრიპის ვირუსის გავრცელებას მნიშვნელოვნად ამცირებს,** მაგრამ არა 70 და 90 პროცენტით. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? ახსნა ერთადერთია — **იქ, სადაც ერთი სახის ვირუსი ბოგოქრობს, მეორე სახის ვირუსის არსებობა ნულს უტოლდება. ამდენად, კორონაპანდემიის დროს გრიპის ვირუსზე აცრა ანაქრონიზმია!** როცა ორი ვირუსი თანაარსებობს, მათ შორის იწყება კონკურენცია და ერთ ვირუსი ამარცხებს და დევნის მეორეს. ამას ემატება იმუნიტეტის მზაობა და მობილიზება, აქტიურად ებრძოლოს ახალ ვირუსს, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, **არ შე-**

იძლება ადამიანს ერთდროულად „კოვიდ-19“-იც შეეყაროს და გრიპიც! გარდა ამისა, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დროს არსებობს ერთი დაუძლეველი პრობლემა — ორგანიზმში შეჰყავთ გრიპის მოდიფიცირებული, დასუსტებული ვირუსი და ორგანიზმს განგებ ასუსტებენ, რათა ადამიანმა ერთი თვის განმავლობაში გრიპის კონკრეტული შტამის მიმართ იმუნიტეტი გამოიმუშაოს. ამ ერთი თვის განმავლობაში, როცა ორგანიზმი ძალიან დასუსტებულია, ადამიანს რომ კორონავირუსი შეხვდეს, რა მოუვა, ამაზე ვინმემ იფიქრა? ბრიტანეთში საინტერესო კვლევის შედეგები გასაჯაროვდა — **20 ათასი ადამიანი, რომელმაც სეზონური გრიპის ვირუსი გადაიტანა, სხვებთან შედარებით 58 პროცენტით ნაკლებად დაავადდა კორონავირუსით.** საერთოდ, ყველა აღნიშნავს, რომ გრიპის ვაქცინის ეფექტიანობა 30-40 პროცენტია. გარდა ამისა, ზამთარში გაცივებით მიმდინარე, ანუ მწვავე რესპირატორულ დაავადებებს, რომლებიც გრიპს ძალიან წააგავს, ორასამდე ვირუსი იწვევს — პარაგრიპი, ადენოვირუსები, კოკსაკვირუსები და ა.შ. ამ ვირუსებზე აცრა ტარდება? ცხადია, არა! გრიპის ვაქცინა დაგვიცავს ამ ვირუსებისგან? რა თქმა უნდა, არა! მაშინ საკითხი ასე დავსვათ — რატომ მაინცდამაინც გრიპის და არა სხვა რესპირატორული დაავადების გამომწვევი ვირუსების ვაქცინაცია? ცნობისათვის, **საქართველოში არც პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას ატარებს ვინმე მაშინ, როცა კოვიდზე თანდართული პნევმოკოკური ინფექცია, ფაქტობრივად, სასიკვდილო განაჩენია!** აი, ასეთ მძიმე სიტუაციაში უამრავი ადამიანი მირეკავს და კითხულობს — კოვიდისა და გრიპის პროფილაქტიკის მიზნით, შესაძლებელია თუ არა, **„იმუნოჰერბი“** მივცეთ ბავშვებს? ბავშვის ორგანიზმი კორონავირუსის ახალი „დელტა-შტამის“ მიმართ დაუცველია. იმ დროს, როცა კოვიდვაქცინაცია საქართველოში ბავშვებში არ ტარდება, **„იმუნოჰერბი“,** რომელიც ჩემ მიერ შექმნილი ჰომეოპათიური პრეპარატია და ჯანდაცვის სამინისტრომ დაარეგისტრირა, ბავშვებისთვის აბსოლუტურად უსაფრთხოა. მისი გამოყენება ერთი თვის ჩვილისთვისაც კი უსაფრთხოა. საქართველოსა და უცხოეთში ათასობით ადამიანი მოიხმარს **„იმუნოჰერბს“** და როგორც დაკვირვებამ აჩვენა, ასეთებს, როგორც გრიპი, ისე კოვიდი, ან არ ემართებათ, ანდა ავადდებიან მსუბუქი ფორმით. ვინც კოვიდზე აცრილია, მაქსიმალური დაცვის მიზნით, სასურველია, **„იმუნოჰერბი“** დღეში 4-5 წვეთის ოდენობით თუნდაც ერთხელ მიიღოს!

— კოვიდინფექცია, როგორც წესი, სასუნთქ გზებს აზიანებს. არსებობს თუ არა ჩვენს ყოველდღიურობაში ისეთი მასალა, რომლის ნარჩენების შესუნთქვაც კორონავირუსზე ბევრად სახიფათოა და ამის შესახებ ჩვენ არაფერი ვიცით?

— ასეთი მასალაა **შიფერი და აზბესტი!**

ე.წ. ბალგარკით აზბესტის ან შიფერის გახერხვისას წარმოქნილი მტვრის შესუნთქვა ფილტვის კიბოს იწვევს!

კომუნისტების დროს აშენებული მრავალსართულიანი კორპუსების ნაგვის ბუნკერები სწორედ აზბესტის მილებისგან კეთდებოდა. ბევრმა ეს მილები დაჭრა და ათასნაირი დანიშნულებისთვის გამოიყენა, რაც სასიკვდილო საფრთხის შემცველია. საერთოდ, **აზბესტი და შიფერი** იმდენად მავნე და ტოქსიკური პროდუქტების ნაზავია, რაც უფრო შორს იქნება ჩვენგან, მით უკეთესი!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

ინციდენტის კვალდაკვალ

ყველას მივაწოდე ინფორმაცია, რომ დაცულები იყვნენ, ყველამ შეამოწმეთ პრეპარატების ყუთები, რას გიკეთებენ, დასვით კითხვები, თქვენ თვალწინ გაახსნევინეთ შეფუთვა, მნიშვნელობა არა აქვს, რას იკეთებთ, გრიპის, პაპილომა ვირუსის თუ სხვა რამ ვაქცინას. ნახეთ ის კარადა თუ მაცივარი, სადაც მედიკამენტი ინახება, დაინტერესდით, დაცულია თუ არა ტემპერატურა... ეს თქვენი უფლებებია. გერმანიაშიც კი იყო შემთხვევა, როცა წითელაზე უნდა აეცრათ და ხალხს ფიზიოლოგიური ხსნარი გაუკეთეს.

— ეს ექიმი დაკავებულია?

— როგორც ვიცი, არა, მაგრამ კლინიკა დაილუქა, დაინიშნა ექსპერტიზა. მეორე ბავშვზე ვარ ფეხმძიმედ და აქტიურად ვერ ჩავერთე ამ პროცესებში. ჩემი ნომერი აქვთ და დამიკავშირდებიან. ეს არის სამედიცინო თაღლითური სქემა, ფულის შოვნა მოტყუების გზით!, იმედი მაქვს, სახელმწიფო გაამკაცრებს კლინიკებზე ზედამხედველობას. კიდევ კარგი, ხალხს მომაკვდინებელი რამ არ გაუკეთა. არადა, მოქმედი კლინიკა იყო და ადმინისტრატორიც ჰყავდა.

●

ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, უკვე დადასტურებულია, რომ **„გოგელიას კლინიკაში“** მოქალაქეებს „ვაქსიგრიპის“ ნაცვლად C ვიტამინი გაუკეთეს. მიმდინარეობს გამოძიება თაღლითობის მუხლით. **სიტუაცია სავალალოა და ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც მეგრელმა კაცმა თამაზ ნოდიამ ინგლისურის ნაცვლად რუსებს მეგრული შეასწავლა.** სამართალდამცავებმა „გოგელიას კლინიკის“ ექიმის კაბინეტიდან გაყალბებული საექიმო სერტიფიკატები ამოიღეს, მათი ფეისბუქგვერდი აღარ არსებობს და აღარც — მათი სარეკლამო განცხადებები ვაქცინაციის თაობაზე!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

შვილმკვდარი მამა მერაბ დარბაიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს საგანგებო განცხადებით მიმართავს და ქვეყნის მოსახლეობას მოუწოდებს, 30 ოქტომბერს ღირსეული არჩევანი გააკეთოს. იგი პროკურატურასა და სასამართლოში მოკალათებულ იმ ნაცზონდერებს ამხელს, რომლებმაც მისი შვილის მკვლელობის საქმე გააყალბეს და დამნაშავეს ხელი დააფარეს:

მერაბ დარბაიძე:

მთელ საქართველოს მოვუწოდებ, 30 ოქტომბერს ამ მკვლელ ნაციონალებს ხმა არ მისცეს!

— გამწარებული და გაუბედურებული კაცი, რომელმაც სამართალი დღემდე ვერ იპოვა და ერთადერთი ვაჟიშვილის მკვლელი პროკურატურაში მოკალათებული **სააკაშვილის** ზონდერების წყალობით ვერ დასაჯა, **მთელ საქართველოს მოვუწოდებ, 30 ოქტომბერს ამ მკვლელ ნაციონალებს ხმა არ მისცეს!** მოგეხსენებათ, ნაცები სანამ ხელისუფლებაში იყვნენ, გვამებით ვაჭრობდნენ, რაც ოპოზიციაში გადასვლის შემდეგაც გააგრძელეს და პირადად მე ჩემი შვილის ცხედრით მევაჭრებოდნენ!

— ბატონო მერაბ, ეს როგორ გაგიბედეს?

— გამიბედეს იმიტომ, რომ გენერალურ პროკურატურასა და სხვა ძალოვან უწყებებში გადასხმული თავიანთი დესანტის იმედი ჰქონდათ და დღემდე აქვთ. „ასავალ-დასავალის“ მკითხველისთვის ჩემი ტრაგედია ცნობილია: 2008 წლის 30 აპრილს ქუთაისში, დავით აღმაშენებლისა და ნინოშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე, ე.წ. „პიანნი ბაზართან“ ავტოავარიაში მომიკლეს ერთადერთი ვაჟი, ლეიტენანტი **გიორგი დარბაიძე,** რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ქუთაისის საზენიტო დივიზიონის ოცმეთაური იყო. საბედისწერო ავარია გამოიწვია მთვრალმა ბიზნესმენმა **ალექსანდრე მარგველაშვილმა,** რომელიც დღეს მესამე თუ მეოთხე ცოლთან ერთად ამერიკაშია გადახვეწილი და იქ ნებივრობს. მარგველაშვილს მანქანაში არღანი ედო და ქეიფის გასაგრძელებლად თავისი მეგობრის, ვინმე ფუთურიძის ოჯახში მიდიოდა. საქმე გააყალბა სააკაშვილის რეჟიმის მაღალჩინოსანმა, ქუთაისის კუდის მაშინდელმა უფროსმა **ზურაბ სეფისკვერაძემ,** რომელიც ალექსანდრე მარგველაშვილის დიდი ხნის მეგობარი და ჯგუფელია. კერძოდ, გამოძიება ისე წაიყვანეს, რომ თითქოს საჭესთან ჩემი გიორგი კი არა, მის გვერდით მყოფი მეგობარი, ისიც იმავე სამხედრო ნაწილის ოცმეთაური **გრიგოლ ვარდოსანიძე** იჯდა. ვარდოსანიძე სულ ტყუილუბრალოდ დაიჭირეს, არადა, როგორც ჩემთვის ცნობილია, აგვისტოს ომის დროს მისმა ოცეულმა გორში რუსული თვითმფრინავი ჩამოაგდო და ბიჭი სახელმწიფო ჯილდოზეც კი იყო წარდგენილი.

— ნაცები თქვენი ვაჟის ცხედრით როგორ გევაჭრებოდნენ?

— 2009 წელს, როცა ვერაფერს გავხდი და სამართალი ვერ ვიპოვე, გამწარებულმა ერთ-ერთ გაზეთში განვაცხადე — პროტესტის ნიშნად ჩემი საცოდავი შვილის ცხედარს ამოვთხრი, პროკურატურის წინ მივასვენებ და აი, მაშინ ხომ დაინტერესდებიან **სააკაშვილი, ადეიშვილი და მერაბიშვილი** ჩემი უბედურებით-მეთქი! მაშინ ისე ვიყავი აღელვებული და გამწარებული, შესაძლოა, ეს მართლაც გამეკეთებინა, მაგრამ დიდება უფალს, ჩემი საცოდავი შვილის ძვლები არ შევაწუხე. როგორც ჩანს, ამ წყეულ ნაცებს ჩემი ეს ინტერვიუ ახსოვდათ, წაკითხული ჰქონდათ და 2018 წელს, როცა სალარიძის მამა პარლამენტის წინ აქციებს აწყობდა, ზესტაფონში, ჩემს საცხოვრებელ სახლში მომაკითხეს. კერძოდ, ჩემთვის უცნობმა პიროვნებამ, რომელიც **„გიორგი მგელაძედ“** გამეცნო, ეზოში მითხრა — ამოთხარეთ თქვენი შვილის საფლავი, ჩამოიტანეთ ცხედარი პარლამენტის წინ, რუსთაველის პროსპექტზე, დაუდექით გვერდით სალარიძის მამას და ამ ყველაფერს თავიდან ბოლომდე სერიოზულად დავაფინანსებთო!

— თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ის „გიორგი მგელაძე“ ნაცი იყო?

— დიახ, ნაცი იყო!

— სანაცვლოდ რას გპირდებოდნენ?

— როგორც მგელაძემ მითხრა — როგორც კი ნაციონალები ხელისუფლებაში მობრუნდებოდნენ და ძალაუფლებას ხელში აიღებდნენ, მაშინვე გამოიძიებდნენ ჩემი შვილის მკვლელობას, **ალექსანდრე მარგველაშვილს** დაიჭერდნენ და სამართლიანობას აღადგენდნენ! ცხადია, სასტიკი უარი ვუთხარი და იმის შემდეგ **„გიორგი მგელაძე“** არც გამკარებია. აი, ასეთ ვერაგ და ფარისეველ ხალხთან გვაქვს საქმე ნაციონალების სახით... თუ ნაცებს საქმის გამოძიება უნდოდათ, **ალექსანდრე მარგველაშვილმა** შვილი 2008 წლის 30 აპრილს მომიკლა და 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე, ანუ სანამ ნაცები ხელისუფლებაში იყვნენ, რას აკეთებდნენ?! გეტყვით, რასაც აკეთებდნენ — ყველაფერი გააყალბეს!

— მაგალითად, ვინ სად და რა გააყალბა?

— მაგალითად, ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში საქმე გააყალბეს **დათო გველესიანმა, ზაქარია თეთრაძემ** და მათმა ყოფილმა უფროსმა **ნუკრი კვინიკაძემ.** პროკურატურაში საქმე გააყალბეს — იმერეთის მაშინდელმა სამხარეო პროკურორმა **გიზო უგლავამ,** პროკურორმა **ლევან ზალკანიანმა** და პროკურორმა **გიორგი ლანჩავამ,** რომელმაც ზალკანიანი შეცვალა! სწორედ ლევან ზალკანიანმა მოიპარა გენერალური პროკურატურის წერილი, რომელიც მას ცნობილი ნაცჯალათის **მურთაზ ზოდელავას** კაბინეტში გადასცეს. ეს მოხდა 2009 წლის 19 ოქტომბერს. ამ ფაქტზე ზოდელავამაც და მთელმა გენერალურმა პროკურატურამ თვალები დახუჭეს, რაც იმის უტყუარი ნიშანია, რომ მკვლელ მარგველაშვილს მთელი ნაცსისტემა და პირადად **სააკაშვილი** მფარველობდნენ!

— სასამართლოში საქმე ვინ გააყალბა?

— სასამართლოში საქმე გააყალბეს **გიორგი დარახველიძემ, სვანიძემ** და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებმა. უბედურება ის არის, რომ **გიორგი დარახველიძის, მურთაზ ზოდელავასა და გიზო უგლავას** გარდა უკლებლივ ყველა გამყალბებელი პროკურორი და მოსამართლე, მათ შორის, **ლევან ზალკანიანიც,** სისტემაშია! ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ მინდა, მივმართო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ **ირაკლი ღარიბაშვილს,** რომელსაც დიდ პატივს ვცემ, როგორც პატრიოტსა და გულანთებულ ახალგაზრდას:

ბატონო ირაკლი, არჩევნების შემდეგ, გთხოვთ, ათი წუთით მიმიღოთ, რათა დაწვრილებითი ინფორმაცია მოგაწოდოთ სასამართლოსა და პროკურატურაში მოკალათებული ნაციონალი გამყალბებლებისა და ჯალათების შესახებ,

რომლებმაც ჩემი ერთადერთი ვაჟის მკვლელობა არ გამოიძიეს და დამნაშავეს ხელი დააფარეს!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„სუსტალაქსი“

FitoSana

სახსრებისა და ხერხემლის სწორი გაწმენდა გაგათავისუფლებთ საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებებისაგან

აქცია!!! მხოლოდ პენსიონერებისთვის! თითო კოლოფზე ფასდაკლება 3 ლარი!



ბატონი აიზიკ ლატმანი

აიზიკ ლატმანი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თელ-ავივის ერთ-ერთი საუკეთესო კლინიკის სახსრებისა და ოსტეო-ლიგატური აპარატის მკურნალობის რეგენერაციული მეთოდების სპეციალისტია. მისი გამოცდილება სახსრებისა და ხერხემლის არაქირურგიული აღდგენის სფეროში წარმატებით გამოიყენება ისრაელში, დასავლეთ ევროპასა და აშშ-ში. ცოტა ხნის წინ გამართულ საერთაშორისო სამედიცინო კონგრესზე, პროფესორი ლატმანი აღფრთოვანებული იყო საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის მკურნალობის მეთოდებით საქართველოსა და სხვა რიგ ქვეყნებში. ჩვენ ვთხოვეთ მას აეხსნა, თუ რამ გამოიწვია მისი უკმაყოფილება.

აიზიკ ლატმანი: საქართველო შესანიშნავი ქვეყანაა მშვენიერი ხალხით. არ მინდა იმის გააზრება, თუ როგორი ტანჯვისთვის არიან განწირულნი ქართველები ადგილობრივი მედიცინის არასრულყოფილების გამო. არასწორედ ინიშნება ანალგეტიკები და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები და ეს მაშინ, როდესაც რევმატოლოგიის სამყაროში უკვე არსებობს მოწინავე მეთოდები, რომლებიც აჩვენებენ უმაღლეს ეფექტურობას! თქვენს ქვეყანაში, ე.წ. "მკურნალობის" შემდეგ ადამიანები ინვალიდები ხდებიან.

- მაგრამ როგორ დავეხმაროთ ადამიანს, თუ ის ტკივილით იტანჯება?

- რა თქმა უნდა, აუცილებელია ანთების მოხსნა. მაგრამ ამის კეთება სახსრების გაწმენდის გარეშე უსარგებლოა. იცით, რომ სახსრებში შეიძლება დაგროვდეს 2კგ-მდე სხვადასხვა ნივთიერება? ესაა მეტაბოლიზმის პროდუქტები, მარილები, კალციუმის დეპოზიტები, შარდმჟავა, რომლებიც იწვევენ სახსრებისა და ხერხემლის სხვადასხვა დაავადებებს. 40 წლის შემდეგ ბევრს უვლინდება კალციუმის ცვლის დარღვევა, რის შედეგადაც კალციუმის მარილები კი არ ამაგრებენ ძვლებს, არამედ ილექებიან სახსრის ხრტილში და წარმოქმნიან ოსტეოფიტს - მკვრივ, ახალ, ეკლის ან კაუჭის ფორმის მქონე წარმონაქმნს. მოძრაობისას ოსტეოფიტები აზიანებენ ახლომდებარე ქსოვილებს - ძვლებს, ხრტილებს, მყესებს, სისხლძარღვებს. უფრო მეტიც, კალცინატებმა შეიძლება შეაღწიონ სინოვიალურ გარსში. ყველაფერი ეს იწვევს ანთებას, ტკივილს და დაჩირქებასაც კი, ხოლო სახსარი და ხერხემლი ზიანდება. ოსტეოფიტის ზრდა ზღუდავს მოძრაობის უნარსაც, ბოლოს კი ყველა სახსარი და მათ შორის ხერხემალიც დიდი საფრთხის ქვეშ დგება!

- ისრაელში ამ პრობლემასთან გამკლავება ისწავლეს?

- დიახ, ჩვენ უშუალოდ აღმოვფხვრით საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებების გამომწვევ მიზეზებს, ვწმენდთ ძვლოვან და ხრტილოვან ქსოვილებს კალცინირებული მარილებისგან, შარდმჟავასგან, ტოქსინებისგან და მხოლოდ ამის შემდეგ ვიწყებთ აღდგენის პროცესს. არსებობს სახრების და ხერხემლის გაწმენდის და აღდგენის პრეპარატების დამტკიცებული შემადგენლობა, რომელიც აუცილებელია გამოყენებულ იქნას როგორც შინაგანი, ასევე გარეგანი მოხმარებისას. საქართველოში ასეთი შემადგენლობის კომპლექსი იყიდება, ესაა „სუსტალაქსის“ კაფსულები და მალამო. კაფსულები, რომლებიც შეიცავენ გლუკოზამინს და ქონდროიტინს, მეთილსულფონილმეთანს, თეთრი ტირიფის ქერქის ექსტრაქტს, კურკუმას ფესვს, ჰიალურონის მჟავას, C ვიტამინს, გამოიყენება შინაგანი მოხმარებისას, მათი აქტიური ნივთიერებები აღწევენ შარდმჟავას და კალციუმის მარილების კრისტალების მოლეკულებში და შლიან მათ შიგნიდან. სახსრების ზედაპირი იწმინდება, ხდება გლუვი, ხდება სისხლმიმოქცევის და სინოვიალური სითხის ცირკულაციის აღდგენა. ამას მოჰყვება სახსრების აღდგენა გოგირდის ორგანული ფორმის, ჰიალურონის მჟავისა და ქონდროპროტექტორების მეშვეობით, რომლებიც ადვილად ასათვისებელი ნაერთების სახითაა, რომელთა დახმარებითაც წარმოიქმნება კოლაგენი, კერატინი და ფორმირდება შემაერთებელი ქსოვილები, იმატებს სინოვიალური სითხის მოცულობა და სიბლანტე ("სახსრების შეზეთვა"). „სუსტალაქსის“ მალამო - კაფსულების სავალდებულო თანამგზავრია. მასში შემავალი ფუტკრის ცვილის, ქაფურის, მენთოლის, სკიპიდარის, ნულის მარნყვა-ბალახის, ჯავზის (მუსკატის კაკლის) ექსტრაქტები აყუჩებენ ტკივილს და აქრობენ ანთებით პროცესებს, აძლიერებენ სისხლმიმოქცევას, გამოყავთ ორგანიზმიდან მავნე მარილები და აჩქარებენ ხრტილოვანი და ძვლოვანი ქსოვილების რეგენერაციას.

- რა შემთხვევებში ურჩევთ პაციენტებს „სუსტალაქსის“ კომპლექსის გამოყენებას?

- საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ნებისმიერი დაავადების დროს: ყველა სახის ართრიტი, მათ შორის რევმატოიდული და პოდაგრა, ყველა სახის ართროზი (ოსტეოართროზი), ოსტეოქონდროზი, რადიკულიტი, ხერხემლის მალთაშუა თიაქარი, პროტრუზია, იშიაზი, ბურსიტი, ოსტეოპოროზი, ქუსლის დეზი და ბევრი სხვა. მაშინაც კი, თუ თქვენ არ გაქვთ დასმული დიაგნოზი, მაგრამ გრძნობთ ტკივილს, ვერ მოძრაობთ, გესმით სახსრების ხრაშუნი, ეს ნიშნავს, რომ ოსტეოფიტები უკვე გაჩნდა და აუცილებელია მათი გაწმენდა. დაიწყეთ "გაწმენდა" "სუსტალაქსის" კომპლექსით ახლავე და ისიამოვნეთ მოძრაობით ტკივილის გარეშე!

ხელებზე დამახინჯებული თითების გამო მივატოვე ჩემი ჰობი - ფორტეპიანოზე დაკვრა. **რევმატოიდული ართრიტის** დიაგნოზით ვერაფერს დავუკრავდი. მუსიკის გარეშე კი სულიც დამიცარიელდა. თითები ძალიან შესივებული მქონდა, მგრძნობელობაც დავკარგე. **ოსტეოპოროზის** გამო კი გამუდმებით ძვლებს ვიტეხდი, სამჯერ თაბაშირშიც ჩამსვეს. ამიტომ, ზამთარში სახლში ვიყავი ჩაკეტილი. ალბათ, ნელ-ნელა ჭკუიდან შევიშლებოდი მარტოობისა და ტკივილისაგან, რომ არა ჩემი მეზობელი. მან დამარწმუნა „სუსტალაქსის“ კომპლექსის მოსინჯვა. რამდენიმე თვე ვსვი ეს კაფსულები და ვისვამდი მალამოს და ნორმალურ ცხოვრებას დავუბრუნდი. წელის ტკივილები გამიქრა, დილით ადვილად ვდგები ლოგინიდან, გავმხიარულდი. ძვლები გამიმაგრდა, ხელფეხი ამიმუშავდა. რენტგენზე ექიმმა დაინახა, რომ ძვლის ქსოვილი უფრო მკვრივი გახდა. თითები აღარ მიშუპდება. პროგრესი აშკარაა - ჯერ კალმით წერა დავიწყე, ახლა კი ფორტეპიანოს კლავიშებსაც დავუბრუნდი.

ანუკი ჩიქოვანი, ქ.ფოთი, საქართველო

პენსიაზე გასვლამდე ფიზკულტურის მასწავლებლად ვმუშაობდი. ამბობენ, ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულიაო, რასაც ჩემზე ვერ ვიტყოდი. როგორც ყოფილ სპორტსმენს მქონდა პროფესიული დაავადებები - **ოსტეოქონდროზი, ტერფის სახსრის ართროზი და პოდაგრა.** მეგონა, ბავშვებთან დიდი დატვირთვა არ მექნებოდა. ვცდებოდი. ერთადერთი მამაკაცი ვიყავი სკოლაში, ამიტომ თუ ვინმეს ავეჯის ან აღჭურვილობის გადაზიდვა დასჭირდებოდა, ყველა მე მეძახდა. შემდეგად ხერხემლის ორი **მალთაშუა თიაქარი** გამიჩნდა. ზურგი და წელი მუდმივად მტკიოდა, ხელები მიბუჟდებოდა. მარჯვენა ფეხს საერთოდ ველარ ვადგამდი, ვკოჭლობი. როდესაც პოდაგრა მირთულდებოდა, ტკივილისაგან ვყვიროდი. ასეთი ინვალიდი ცოლს კისერზე ჩამოვეკიდე. მაგრამ ჩემს მეუღლესთან დიდხანს ვერ გათამაშდები. სწორედ მან მიყიდა „სუსტალაქსის“ მალამო და კაფსულები. გაუმჯობესება თითქმის მაშინვე მქონდა, მაგრამ საბოლოო შედეგი მესამე თვის ბოლოსთვის მივიღე - არცერთი ჩემი დაავადების კვალი აღარ დარჩა. ახლა ხელჯოხის გარეშე დავდივარ და აღარ ვკოჭლობ, ფეხების დიდ თითებზე სახსრები აღარ მისივდება და აღარც მტკივა, ზურგი თავს არ მახსენებს. ზაფხულში კარგად დავისვენე და ახლა სამსახურის პოვნას ვგეგმავ.

ფედორ კნატკო, ქ.ივანო-ფრანკოვსკი, უკრაინა

5 წლის განმავლობაში ვიტანჯებოდი ზურგის და მუხლების ტკივილით. დილით, როგორც კი წამოვდგებოდი საწოლიდან, თავბედს ვიწყევლიდი და ვნანობდი, რომ ამ ქვეყანას მოვევლინე. დღეში ასი ნაბიჯის გავლაც კი არ შემეძლო **რადიკულიტის** გამო. **მუხლის სახსრის ართროზის** გამო, ალბათ, ერთი ტონა ანთების საწინააღმდეგო და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება მქონდა დალეული. მაგრამ ტკივილი არ მინელდებოდა. საღამოს ფეხები მთლად მიშეშდებოდა, ყოველ ჯერზე მეშინოდა, რომ პარალიზებული დავრჩებოდი. ჩემი ქალიშვილი ძალიან წუხდა ჩემზე - ყოველ დღე სკოლის შემდეგ შვილიშვილს აგზავნიდა ჩემთან, რომ ბავშვს სახლი დაელაგებინა და პური მოეტანა. უცხოს ხომ არ შევაწუხებდით. ერთხელ შვილიშვილი თქვენს გამოფენაზე წავეყვანე ზე დავითანხმე. ხალხისგან ბევრი კარგი მსმენია "სუსტალაქსის" კაფსულების და მალამოს შესახებ. ამიტომ, მაშინვე ორი კურსი ვიყიდე. ძალიან მალე სიარული გამიადვილდა. სხვა მხრივაც უკეთესობას ვგრძნობდი. ვერც კი შევამჩნიე, როგორ გავიდა ორი თვე - ტკივილი მთლიანად გამიქრა როგორც წელის არეში, ასევე სახსრებშიც. ახლა სახლშიც და გარეთაც თავისუფლად ვმოძრაობ. კიბეებზე ყოველგვარი დახმარების გარეშე ავდივარ. შვილიშვილს აღარ ვაწუხებ.

ირაიდა რახმანოვა, ქ.კოსტანაი, ყაზახეთი

ორი წლის წინ ფეხი ამტკივდა და ოდნავ კოჭლობა დავიწყე. დიდხანს ვითმენდი, მაგრამ, როცა წელის ტკივილის გამო შეუძლებელი გახდა მანქანის ტარება, ექიმთან მივედი. გადაღებულმა სურათებმა აჩვენა, რომ **ხერხემლის მალთაშუა თიაქარი** მაქვს. შემომთავაზეს ოპერაცია, მაგრამ მამიდის ამბავი დამიდგა თვალწინ. წარუმატებელი ოპერაციის შემდეგ, იგი პარალიზებული დარჩა. ალბათ, გავიტანდი თავს ტკივილგამაყუჩებლებით, მაგრამ დაახლოებით 4 თვის წინ ცუდად შევტრიალდი და გამწვავება მოხდა. ხერხემალიც და ფეხიც საშინლად მტკიოდა. ყველაფრისთვის მზად ვიყავი, მაგრამ გამიმართლა. „სუსტალაქსის“ კომპლექსის წყალობით ქირურგიული ჩარევა არ დამჭირდა. ხერხემალში ანთება ჩამიცხრა, წელის ტკივილი შემიწყდა და ფეხიც გამითავისუფლდა. ახლა არ ვკოჭლობ, მანქანას ვმართავ, შვილიშვილს ხელში შიშის გარეშე ვიყვან. ისე ვგრძნობ თავს, თითქოს, ხელახლა დავიბადე.

მარქს იანსონსი, ქ.დაუგავპილსი, ლატვია

დიდი ხნის განმავლობაში თავბრუსხვევის გამო ვმკურნალობდი სისხლძარღვებზე. მანამ, სანამ ტომოგრაფიამ არ გამოავლინა **კისრის და გულმკერდის ოსტეოქონდროზი.** იმ დროისთვის უკვე ხელების აწევა მიჭირდა ტკივილის გარეშე, ელემენტარულად თმას ვერ ვივარცხნიდი. ტკივილგამაყუჩებლების გარდა ექიმებმა არანაირი დახმარება არ გამიწიეს. გადამარჩინა ერთმა შემთხვევამ. ყოველ გაზაფხულზე, აგარაკის სეზონის დაწყებისთანავე **რადიკულიტი** მირთულდება. ამჯერად წელი ისე გამიკავდა, რომ ვერ გავსწორდი. მეზობელმა მიშველა - თავისთვის ნაყიდი „სუსტალაქსის“ მალამო მომაწოდა და კაფსულების ყიდვაც მირჩია. მალამო ძალიან მომეწონა - წელის ტკივილი მაშინვე მომიშორა. როცა აგარაკიდან დავბრუნდი, შევიძინე „სუსტალაქსის“ სრული კომპლექსი. ორი თვის შემდეგ საერთოდ არ გამხსენებია ტკივილი. თავბრუსხვევა არცერთხელ არ მქონია. ორივე ხელი მშვენივრად მიმუშავებს, არ მიბუჟდება.

იანა კორილსკაია, ქ.ლვოვი, უკრაინა

ასევე გაყიდვაშია შემდეგი პროდუქცია

„ნავიზორი“ (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ნავიზორი“** (წვეთები) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაქსი“** (კრემი) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაქსი“** (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ზდრავია“** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პრომიოდ ფორტე“** 31.7. (აქციით 28,70ლ.) **„არტეარილი“** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ფრიდიალი“** (კაფ.) 31.7 (აქციით 28,70ლ.) **„ლი ვევენი“** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„იმოქსინი“** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პროსტერექტი 60“** 51.5ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„პროსტერექტი 120“** 91.5. (აქციით 88,50ლ.) **„ადენომი 60“** 51.5 ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„ადენომი 120“** 91.5ლ (აქციით 88,50ლ.)

კომპანიამ დაიწყო ონლაინ გაყიდვები. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქცია

FACEBOOK გვერდზე @ApifitoGeorgia2015 ან დარეკოთ 514295005

და ჩვენ მოგაწვდით სასურველ პროდუქციას სახლში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

(საპენსიო ფასდაკლება არ მოქმედებს მიწოდების სერვისის შემთხვევაში)

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

26,27,28,29,30,31 ოქტომბერი და 1 ნოემბერი

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე 10.00-20.00 სს.
2-მ/რ, ს. თაყაიშვილის 1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი“

30 ოქტომბერი

თელავი 26 მაისის №5, ჭადრაკის სახლი -- 11.00-12.00 სს.

31 ოქტომბერი

რუსთავი ლუმბაძის №10, სასტ. „ელიტა“ --- 12.00-13.00სს

1 ნოემბერი

გორი სტალინის გამზ. №24. --------- 12.00-13.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი“

2 ნოემბერი

ბათუმი ყაზბეგის №4. სასტ. „ლაით ხაუზ“.- 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სს.
რესტორანი „იზაბელა“.
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სს.
ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ“
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, კაფე „აქატი“ - 16.00-17.00 სს.

3 ნოემბერი

სამტრედია რუსთაველის №21, რესტ. „პურტუფა“ 10.00-11.00 სს.
ქუთაისი გამსახურდიას №45 სასტ. „ტირიფი ჰოლიდეი“12.00-13.00 სს
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა ათეთიაქი ----- 14.00-15.00 სს.
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სს.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე“.

4 ნოემბერი

ხაშური კოსტავას №6. ათეთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სს.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9[00] – 21[00] სს

გუბაზ მეგრელიძე:

სანდრო ახმეტელს საყვედურობდნენ, რეპეტიციაზე მომზადებული არ მოდის, არც სპეციალური თეატრალური განათლება აქვს, სპექტაკლს ინტუიციის მიხედვით დგამსო!

„სანდრო ახმეტელის საქმის დეტალებსა და მის დახვრეტამდე რუსთაველის თეატრში არსებულ სიტუაციაზე ყველაზე დეტალურად ისაუბრა თეატრის ადმინისტრაციის თანამშრომელმა პავლე კანდელაკმა, ***— ამბობს ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორი გუბაზ მეგრელიძე და ამჯერად გვაცნობს 1955 წელს შედგენილ პავლე კანდელაკის, მსახიობ იროდიონ შერაზადიშვილისა და რეჟისორ კუკური პატარიძის დაკითხვის ოქმებს:***

— **პავლე კანდელაკი** 1931 წლიდან რუსთაველის თეატრში ადმინისტრაციულ სამსახურში მუშაობდა, მანამდე კი მსახიობობაც მოსინჯული ჰქონდა და მომღერლობაც. **სანდრო ახმეტელს** 1922 წლიდან იცნობდა, ჯერ კიდევ **აკაკი ფალავას** თეატრალური სტუდიიდან. კანდელაკი ახმეტელზე ამბობდა, თეატრში თავიდან სტუმარი იყო, შემდეგ მასპინძელი გახდაო — **ახმეტელისა და მარჯანიშვილის** დაპირისპირებას გულისხმობდა, როდესაც მარჯანიშვილი თეატრიდან წავიდა და მისი ადგილი **ახმეტელმა** დაიკავა! დაკითხვის ოქმებში **პავლე კანდელაკი** წერს: *„ახმეტელთან ყველა ახლოს ვიყავით, 1926 წლამდე საშას ვეძახდით, მერე თავი მაღლა დაიჭირა — სანდრო დამიძახეთო და შემდეგ — ალექსანდრე ვასილის ძე-თი მომმართეთო. მარჯანიშვილის წასვლის შემდეგ უფროსი თაობის მსახიობებს აღარ იკარებდა, ისეთი ჯიუტი გახდა, როცა თეატრიდან მსახიობს უშვებდა, უკან აღარ აბრუნებდა“.*

— პავლე კანდელაკი ახმეტელით უკმაყოფილო იყო?

— იგი **ახმეტელზე** ამბობდა, რეპეტიციაზე მომზადებული არ მოდის, სპეციალური თეატრალური განათლება არა აქვს, სპექტაკლს ინტუიციის მიხედვით დგამს და ერთ დადგმაზე 6-7 თვე მუშაობსო. **კანდელაკის** ჩვენებიდან ვიგებთ, რომ ხელმძღვანელად დანიშვნის შემდეგ **ახმეტელი** მკვეთრად შეიცვალა და თავის ვიწრო წრეში ჩაიკეტა. მასთან დაახლოებული პირები იყვნენ **ივანე ლალიძე, ია ქანთარია, თამარ წულუკიძე, ბუჟუჟა ზავიშვილი, ვანიკო აბაშიძე, პლატონ კორიშელი** და კიდევ რამდენიმე მსახიობი. ისინი ხშირად იკრიბებოდნენ ვაკეში კორიშელის ბინაში და დილამდე არ იშლებოდნენ.

— პავლე კანდელაკმა ეს წრე ანტისაბჭოთა მუშაობაში დაადანაშაულა?

— არა, **კანდელაკმა** განაცხადა, **ახმეტელი** პოლიტიკაზე არ საუბრობდა და თუკი რამეს იტყოდა, რევოლუციონერი ვარ, ამხანაგებთან ერთად მეშჩევიკებს ვებრძოდიო. ოქმიდან ვიგებთ, რომ **ახმეტელი** ახლოს იყო სახკომსაბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე **პეტრე აღნიაშვილთან** და მწერალ **მიხეილ ჯავახიშვილთან.** ისინი ხშირად სტუმრობდნენ მხატვარ **დიმიტრი შევარდნაძის** გალერეაში, ხან სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ თეატრში ისხდნენ და დილამდე საუბრობდნენ. **ახმეტელი** მოურიდებელი იყო რესპუბლიკის პირველი პირთან — **ლავრენტი ბერიასთან,** რომელსაც ინტრიგანად თვლიდა და ამბობდა, რომ ბერია იმ ადგილის ღირსი არ იყო, რაც ეკავა. ერთ-ერთი პირველი პროტესტი, რაც **ახმეტელმა** მთავრობის მიმართ ხმამაღლა გააჟღერა, ეს იყო: არ მოეწონა თეატრის იუბილესათვის გამოყოფილი პრემიის რაოდენობა, მსახიობებს უთხრა, მათხოვრები ხომ არ ხართ, ეს პრემია არ მიიღოთო, თუმცა, ამ პრემიის მიღება მაინც მოუწიათ. ბერიას მითითების მერე **ახმეტელმა** თვითონაც აიღო პრემია და მსახიობებსაც ააღებინა.

— ბერიას გარდა, ზოგადად, როგორი ურთიერთობა ჰქონდა ახმეტელს მაშინდელ რევოლუციონერებთან?

— **პავლე კანდელაკის** ჩვენებიდანვე ვიგებთ, რომ **ბერიას** გარდა, **ახმეტელს** ორგანულად არ უყვარდა ცოლ-ქმარი **მარიამ და მამია ორახელაშვილები.** მარიამ ორახელაშვილის მიწვევაზეც უარს აცხადებდა, თუ საქმე აქვთ, თვითონ მოვიდნენო. არ უყვარდა ცოლ-ქმარი **გიორგი ყურულაშვილი** და **ხათუნა ჭიჭინაძე.** 1930 წელს, როდესაც **ბერიამ** თეატრის ევროპული ტურნე ჩაშალა, გაბრაზებულმა **ახმეტელმა** მოსკოვში წერილი გაგზავნა, საქართველოში კულტურას მხარს არ უჭერენო, მაგრამ ადრესატი ვინ იყო, არავინ იცის. **ახმეტელი** მეგობრობდა **მიხეილ კახიანთან,** რომელიც გაზეთ „პრავდის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი იყო და მას სთხოვდა თეატრზე დადებითი შეფასება დაეწერა.

— როგორი იყო ახმეტელის განწყობა თეატრიდან გათავისუფლებამდე?

— ბოლომდე არ სჯეროდა, რომ გაუშვებდნენ, თავი შეუცვლელი ეგონა. **პავლე კანდელაკი** ხშირად სტუმრობდა მას (თეატრში ცხოვრობდა), ისმენდა **ახმეტელის** ცოლის **თამარ წულუკიძის** ლაპარაკს — კომუნისტებმა თავი დაგვანებონ, თეატრში ჩვენს თავს თვითონ მივხედავთო! როდესაც **ახმეტელი** თეატრიდან გაუშვეს, ეგონა, მალევე აღადგენდნენ. ასე ფიქრობდა 1936 წელსაც, როდესაც მოსკოვში **პავლე კანდელაკს** შეხვდა, პირადად უთხრა ამის შესახებ.

— რას ამბობდა პავლე კანდელაკი ბერიას მიერ ამერიკის გასტროლის ჩაშლაზე?

— ამერიკაში გასტროლის იდეა **ახმეტელს** 1931 წელს, მოსკოვში გასტროლის მერე დაებადა. ამ საკითხის მოსაგვარებლად ის **ილია მაჩაბელთან** (პრინც გიორგი მაჩაბლის ძმასთან) ერთად კარგა ხანს მოსკოვში იმყოფებოდა. ამერიკაში წასვლის იმედითვე, 1933 წელს დასზე „მიიწებეს“ ამერიკიდან ჩამოსული მომღერალი რადამსკი, გაიშინაურეს, ბანკეტებსა და მიღებებზე დაჰყავდათ, ამღერებდნენ. თეატრში აიყვანეს ლამაზი მსახიობი ქალები **თამარ ციციშვილი და ეთერ ქავთარაძე,** დააკომპლექტეს ქალთა ჯგუფი **თამარ წულუკიძის, ბუჟუჟა ზავიშვილისა** და **დები ლვინიაშვილების** შემადგენლობით, ასევე მამაკაცთა ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ **პლატონ კორიშელი, ია ქანთარია, ელგუჯა ლორთქიფანიძე, ვანიკო აბაშიძე, ივანე ლალიძე.** რა თქმა უნდა, ეს ამბები შინსახკომში არ მოსწონდათ.

— ესე იგი, ამერიკის გასტროლზე მთელი დასის წასვლა არ იგეგმებოდა?

— როგორც ჩანს, **თამარ წულუკიძესთან** დაახლოებული პირები შეარჩიეს. **პავლე კანდელაკმა** დაკითხვაზე განაცხადა, ახმეტელზე და მთელ დასზე ზეგავლენას ახდენდა **თამარ წულუკიძე,** რომელსაც ბრძანებლობა უყვარდა, ის ჯერ **სერგო ამაღლობელის** ცოლი იყო, შემდეგ — **ახმეტელისო!** ამას გარდა, კანდელაკმა სათითაოდ დაახასიათა ამერიკაში გამგზავრების მოსურნე მსახიობები: **ბუჟუჟა ზავიშვილზე** თქვა, მეორე ხარისხის მსახიობი იყო, ისტერიკები ემართებოდა — ახმეტელის გამო ციხეშიც ჩავჯდები და გადასახლებაშიც წავალო! მსახიობ **ლვინიაშვილსაც** ნაკლებ ნიჭიერად თვლიდა, ამბობდა, არ ვიცი, თეატრში როგორ აღმოჩნდა, მისი და — **ნინო ლვინიაშვილი** სუფლიორი იყო და ახმეტელს კუდში დასდევდაო! დაკითხვის ოქმში მსახიობ მამაკაცებზე ვკითხულობთ: **პლატონ კორიშელი** თავს ჯგუფის იდეოლოგად თვლიდა, მაგრამ მისი არავის სჯეროდა, მგონი, იმიტომ ჰყავდათ პატივში, მის სახლში ვაკეში თავს კარგად გრძნობდნენო! მსახიობი **ია ქანთარია** თეატრის ლიტერატურულ ნაწილს ხელმძღვანელობდა, თან სატირულ ფელეტონებსაც წერდა, ცოლთან ერთად (მუსკომედიის თეატრის მსახიობი იყო) ახმეტელთან მეგობრობდა! **ელგუჯა ლორთქიფანიძე** რომანტიკოსი იყო და ამათ შორის როგორ აღმოჩნდა, არ ვიციო! პავლე კანდელაკი სუსტ და არასერიოზულ მსახიობად მიიჩნევდა **ვანიკო აბაშიძეს,** ხოლო მსახიობ **ივანე ლალიძეზე** ამბობდა (რომელიც თეატრში დასის გამგეც იყო), ახმეტელი **უშანგი ჩხეიძესთან და დოდო ანთაძესთან** ლალიძემ დააპირისპირაო! ერთი ფაქტიც — თეატრიდან ახმეტელის გათავისუფლების შემდეგ, როცა ის მოსკოვს გაემგზავრა, ლალიძე მანქანით გაეკიდა, გროზნოში დაეწია და მოსკოვში ერთად ჩავიდნენო.

— 1955 წელს პავლე კანდელაკს რა თანამდებობა ეკავა?

— ოპერის თეატრის დირექტორი იყო, შემდეგ — გრიბოედოვის თეატრის, ბოლოს საჯარო ბიბლიოთეკა ჩააბარეს, სიცოცხლის ბოლომდე ბიბლიოთეკის დირექტორი იყო, გარდაიცვალა 1968 წელს.

— რა განაცხადა მსახიობმა იროდიონ შერაზადიშვილმა, რომელიც ასევე 1955 წელს დაიკითხა?

— მან ახმეტელის საწინააღმდეგოდ მოწვეული კრება გაიხსენა, სადაც თეატრში **აკაკი ხორავას** აღდგენას ითხოვდნენ და **ახმეტელი** უარზე იყო. თქვა, იმ პერიოდში ოფიციალურად გამოაცხადეს, რომ **ახმეტელი** ფაშისტი იყო, მაგრამ მისი დანაშაულებრივი საქმიანობის მოწმე არ ვყოფილვართო. **შერაზადიშვილი** ახმეტელის საქმეზე 1937 წელსაც იყო დაკითხული, გამომძიებელმა ქალმა დაკითხა, თუმცა, გვარი არ ახსოვდა. როცა პროკურორმა **მახტან-ჟვანიამ** შეახსენა, ხელი გაქვთ მოწერილი პროტოკოლზე, სადაც წერია, რომ ახმეტელს თეატრში ნაციონალისტური ჯგუფი ჰყავდაო, **შერაზადიშვილმა** უპასუხა: ვიცი ეს პროტოკოლი, მაგრამ რაც ვთქვი, ის არ ჩაწერეს, 1937 წელს რუსული ენა ცუდად ვიცოდი, მე და გამომძიებელი ერთმანეთს ვუგებდით, დაკითხვის ჩანაწერი არ წამიკითხავს, არც გამომძიებელმა გამაცნოო.

— ესე იგი, შერაზადიშვილს ახმეტელის მიმართ ეჭვი არ გამოუთქვამს?

— არა! განაცხადა — **ახმეტელს** მოსკოვში კი შევხვდი, მაგრამ პოლიტიკური ხასიათის საუბარი არ გვქონიაო. **ბერიასთან** დამოკიდებულებაზეც ისაუბრა — თავის ოჯახთან ერთად სპექტაკლებს ხშირად ესწრებოდაო. 1955 წელს ახმეტელის საქმეზე დაიკითხა რეპრესირებული რეჟისორი **კუკური პატარიძეც.** 1941 წელს ის დაპატიმრებულ იქნა ბრალდებით — ახმეტელთან ერთად ანტისაბჭოთა საქმიანობას ეწეოდი და თეატრში ფრანგულ გავლენაზე მუშაობდიო! ასეთი ჩვენებები **პატარიძეზე** მიცემული ჰქონდათ **ახმეტელს,** მწერალ **ნიკოლო მიწიშვილს** და პროფესორ **გიორგი ელიავას** — ოღონდ, ეს აღიარებები ხელმოწერის გარეშე იყო. **პატარიძემ** კატეგორიულად უარყო ბრალდება, **ელიავას** საერთოდ არ ვიცნობ, ხოლო **მიწიშვილი** მხოლოდ დანახული მყავსო! *(თავის დროზე პატარიძე ნაწამები იყო გამომძიებლების თავდიშვილისა და ჩირიკაშვილის მიერ, დასცინოდნენ — ისე გატკენთ, ქვაც რომ იყო, დანაშაულს მაინც გაღიარებინებთო).* მიუხედავად იმისა, რომ **პატარიძეს** დანაშაული ვერ დაუმტკიცეს, 5 წელი მიუსაჯეს, გაათავისუფლეს მხოლოდ 1949 წელს, თუმცა, რაღაც პერიოდში ისევ დააპატიმრეს. 1955 წელს ის უკვე თავისუფალი იყო და ახმეტელის რეაბილიტაციის საქმეზე ჩვენებაც მისცა.

— პატარიძის დაკითხვის ოქმიდან მთავარს რას გამოყოფდით?

— **ბერიასა და ახმეტელს** შორის ღია დაპირისპირების მიზეზად **პატარიძემ** დაასახელა 1930 წელს რუსთაველის თეატრის მოხსნა ევროპული ტურნედან, როდესაც **ახმეტელმა** ვაგონები ჩატვირთა, დასი გასამგზავრებლად გაამზადა და ბოლო წუთს **ბერიამ** გასტროლი გააუქმა. გამომძიებლებს განსაკუთრებით აინტერესებდათ, რა ურთიერთობა ჰქონდა ახმეტელს **გიორგი ყურულაშვილთან.** ამას ყველა მსახიობს ეკითხებოდნენ, მთავარი მიზეზი — პატარიძემ ახსნა: ყურულაშვილი იმის გამო იყო უკმაყოფილო, რომ ახმეტელი მის ცოლს **ხათუნა ჭიჭინაძეს** თეატრში პირველ მსახიობად არ აღიარებდაო! ახმეტელთან ერთად დახვრეტილ მსახიობებზე კი განაცხადა — საბჭოთა ხელოვნებისთვის მათ მხოლოდ წარმატება მოჰქონდათ, საქართველომ უნიჭიერესი ადამიანები დაკარგაო!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიტაშვილი

სანდრო ახმეტელი და ილია მაჭაბელი

კუკური პატარიძე

პავლე კანდელაკი

იროდიონ შერაზადიშვილი

მიხეილ ცაგარელი: თეთრი და შავი მთვარე, ანუ სელენა და ლილიტი ჩვენს ჰოროსკოპში

— ადამიანის პირად ჰოროსკოპში შავი მთვარის ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშანში განლაგება რა შემთხვევაში განაპირობებს დამბეზღებლის, მოღალატის, ამპარტავნის, ბიუროკრატის, მომჩივარის ან გამომძალველის კარმას? როდის არის ადამიანი მიდრეკილი ქურდობისკენ, სხვისი სიბინძურის ქექვისკენ ან ძალადობისკენ? რა შემთხვევაში დაემუქრება დიდი საფრთხე სასმელთან, ზოგადად, წყალთან, ცეცხლთან, მიწისძვრასთან ანდა ქირურგიულ (მათ შორის, პლასტიკურ) ოპერაციებთან მიმართებით, ანდა როდის იქნება მაღალი ალბათობა გაგუდვის, გაუწყლოვნების, მზის დაკვრის ან სამართლებრივი დევნის და რა ევალება ამის თავიდან ასაცილებლად? პირად ჰოროსკოპში თეთრი მთვარის რომელ ზოდიაქოს ნიშანში განლაგება განაპირობებს ციური მახარობლის, ერის, გვარისა და ოჯახის დამცველის, მშვიდობისმყოფელის, დიდსულოვანის კარმას და როდის ითხოვს განგება ადამიანისგან ახლობლების სიყვარულს, სამშობლოსა და სანათესაოსთან მჭიდრო კავშირს, მართებული ინფორმაციის მოპოვება-გავრცელებას ანდა ნიჭისა და შემოქმედებითი უნარის განვითარებას, ჰუმანურობას, სამართლიანობას, სანდო პარტნიორობას და სამაგიეროდ რით აჯილდოებს? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ საუბარი ადამიანის პირად ჰოროსკოპში ზოდიაქოს ამა თუ იმ ნიშანში განლაგებული თეთრი და შავი მთვარის ზემოქმედების შესახებ. რაზე მიგვანიშნებს ჰოროსკოპში შავი მთვარის განლაგება ტყუპის ზოდიაქოში?

3. **ტყუპის ზოდიაქოში განლაგებული შავი მთვარე დამბეზღებლის კარმას განაპირობებს. ამგვარ ადამიანს სინდისიერება დაქვეითებული აქვს, უპასუხისმგებლობა, ახლობლებთან კონფლიქტურობა ახასიათებს, ინტრიგანობისკენ, ტყუილებისკენ, დაბეზღებისკენ, ქურდობისკენ არის მიდრეკილი.** კარგი იქნება, თუკი ასეთი მაჩვენებლების მქონე ადამიანი გადალახავს ზემოთ ჩამოთვლილ ცდუნებებს — ზედმეტს არ ილაპარაკებს, არ იჭორავებს, არ იცრუებს. **შავი მთვარის** ცდუნებების დაქვემდებარების, აყოლისა და გაძლიერების შემთხვევაში კი მისთვის საშიშროებას წარმოადგენს ყველაფერი, რამაც, შესაძლოა გაგუდვა გამოიწვიოს. **ჰოროსკოპში თეთრი მთვარის ტყუპის ნიშანში განლაგება ციურ მახარობელს მოასწავებს, ამიტომ ასეთ ადამიანს მოეთხოვება ახლობლების სიყვარული, ჭეშმარიტი მართებული ინფორმაციის მოძიება და მასთან მუშაობა და, რაც მთავარია, საკუთარი სიტყვების მიმართ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, რადგან ის მნიშვნელოვანი ცოდნის მომპოვებელი, გამავრცელებელი და შუამავალია.** ნიშანდობლივია, რომ **თეთრი მთვარის ტყუპის ნიშანში** განლაგება გონებამახვილობას აძლიერებს და უმანკო ზეციური ინფორმაციის დაწაფების საშუალებას იძლევა. ასეთ ადამიანებს შესწევთ უნარი, სხვადასხვა წყაროს გამოყენებით შექმნან და ჩამოაყალიბონ ცოდნის ერთიანი სისტემა.

4. **პირად ჰოროსკოპში კირჩხიბში განლაგებული შავი მთვარე თავისი გვარის, ერის მოღალატის კარმას განაპირობებს, ამიტომ ასეთი ადამიანი, ხშირ შემთხვევაში გულგრილია საკუთარი წინაპრების, ფესვების, ქვეყნის ისტორიის, ერის კულტურის მიმართ.** შესაძლოა, უსახლკაროდ ხეტიალისკენ, მაწანწალობისკენ მიდრეკილება გამოუვლინდეს. ამგვარი მაჩვენებლის მქონე ადამიანმა ლილიტის ნეგატიურ ზეგავლენას და ცდუნებებს თავი რომ დააღწიოს, მოეთხოვება, ჩაუღრმავდეს ქვეყნის, ერის, ოჯახის ტრადიციებსა და ისტორიას, საკუთარ ოჯახში იცხოვროს, მშობლებს პატივი მიაგოს. **შავი მთვარის** ცდუნებების აყოლისა და გაძლიერების შემთხვევაში, მისთვის საშიშროებას წარმოადგენს წყალი (იქნება ეს სასმელი თუ საბანაო, მათ შორის, მდინარე, ზღვა, ოკეანე). ასევე მოწამვლის ალბათობაც არსებობს. შესაბამისად, მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს სასმელებს და ყველაფერ იმას, რასაც მოწამვლა შეუძლია. **თეთრი მთვარის განლაგება კირჩხიბის ზოდიაქოში კი არის ერის, გვარის, ოჯახის დამცველის მანიშნებელი. ამიტომ ამ ადამიანს მოეთხოვება წინაპართა ტრადიციების დაცვა, სამშობლოსა და სანათესაოსთან მჭიდრო კავშირის შენარჩუნება.** ასეთ შემთხვევაში **თეთრი მთვარე** ოჯახურ მყუდროებასა და სახლში ჰარმონიულ გარემოს დაიცავს.

5. **ადამიანის ჰოროსკოპში შავი მთვარის განლაგება ლომის ზოდიაქოს ნიშანში ამპარტავნის კარმას განაპირობებს, ამიტომ პროვოცირებს, რათა ადამიანმა გადამეტებული პატივმოყვარეობა, თავმოყვარეობა და ქედმაღლობა გამოავლინოს.** შესაბამისად, იმისათვის, რომ ნეგატიურმა ძალამ ცდუნება ვერ შეძლოს, აუცილებელია ასეთმა ადამიანმა მეტი თავმდაბლობა, უბრალოება, კეთილგანწყობა გამოავლინოს და საკუთარი შვილები სითბოთი და სიყვარულით გაზარდოს. **შავი მთვარის** ცდუნებების აყოლისა და გაძლიერების შემთხვევაში, ამ ადამიანისათვის დიდი საშიშროება მოსალოდნელია ცეცხლთან მიმართებით. ასევე მაღალია მზეზე გადახურების (მზის დაკვრის) და გაუწყლოების ალბათობა, რასაც განსაკუთრებული ყურადღება და სიფრთხილე ესაჭიროება. **ჰოროსკოპში თეთრი მთვარის ლომის ზოდიაქოში განლაგება კი ნიჭიერ ადამიანზე მიგვითითებს და მისგან დიდსულოვნებას ითხოვს. ამგვარი მაჩვენებლების მქონე ადამიანმა, სასურველია, ყველა ღონე იხმაროს, რათა თავისი ნიჭი და შემოქმედებითი მონაცემები განავითაროს.** სამაგიეროდ, **თეთრი მთვარე** (მფარველი ანგელოზი) მას დააჯილდოებს ბედნიერებით, სიყვარულით და ის შეძლებს ნიჭისა და შემოქმედებითობის რეალიზაციას.

6. **პირად ჰოროსკოპში შავი მთვარის ქალწულის ზოდიაქოში განლაგება განაპირობებს ჭირვეულის, ბიუროკრატის, ფორმალისტის კარმას. ამგვარი მონაცემების მქონე ადამიანს, ხშირად ჯანმრთელობის გაუარესების განსაკუთრებული შიში და ავადმყოფური დამოკიდებულება აქვს. შავი მთვარე** (მაცდუნებელი ძალა), ცდილობს, ის ასევე დაუპირისპიროს თანამშრომლებს და მათ წინაშე წარმოადგინოს როგორც კონფლიქტური, ჭირვეული და მეწვრილმანე, შესაბამისად, ასეთმა ადამიანმა ცხოვრებაში პრობლემები და უიღბლობა რომ აირიდოს, უნდა მოერიდოს სიხარბეს, სხვის საქმეში ჩარევას, სხვისი ბინძური თეთრეულის ქექვის სურვილს, ძველმანისა და წვრილმანების შეგროვებასა და შენახვას. **შავი მთვარის** ცდუნებების დაქვემდებარების აყოლისა და გაძლიერების შემთხვევაში კი მისთვის საშიშროებას წარმოადგენს მიწისძვრა. ასევე უნდა ეცადოს, ჯანმრთელობის გაუარესების ან განსაკუთრებული აუცილებლობის გარეშე, არ გაიკეთოს ქირურგიული (მათ შორის, პლასტიკურ-ესთეტიკური თუ კოსმეტიკური) ოპერაცია, ღრმა ტატუირება და ა.შ. **ჰოროსკოპში თეთრი მთვარის ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანში განლაგება კი ჯანმრთელი სხეულისა და ჯანსაღი სულის მაჩვენებელია, ამიტომ ითხოვს სხვა ადამიანთა მსახურებას, ნებისმიერ გარემოსა და პირობებთან შეგუების უნარის გამომუშავებას, უძლურებისა და ავადმყოფებისათვის მაქსიმალურად ყურადღების მიქცევას.** სამაგიეროდ, დასაჩუქრდება მყარი ჯანმრთელობით, შრომისუნარიანობით და კარგი სამსახურით.

7. **პირად ჰოროსკოპში შავი მთვარის განლაგება სასწორის ზოდიაქოში შურიანის, მომჩივანის, გამომძალველის კარმას განაპირობებს. ყოველივე ეს ადამიანს უბიძგებს, რომ მუდმივად თავი იმართლოს და სამართლიანობის დაცვის იდეას ამოფარებულმა არაკეთილსინდისიერი, უზნეო და ამორალური ქმედებანი ჩაიდინოს. შავი მთვარის** ზემოქმედებისაგან თავის დასაცავად ის აუცილებლად უნდა შეეცადოს და შექმნას ლამაზი, ბედნიერი ოჯახი. ყოველი ღონე იხმაროს, რათა თავი აარიდოს სასამართლო სისტემასთან რამე სახით ურთიერთობას, ხოლო ცდუნებების აყოლისა და გაძლიერების შემთხვევაში, საშიშროებას წაროადგენს სამართლებრივი დევნა და სამართლებრივი ორგანოებისგან დამალვა. **პირად ნატალურ რუკაში თეთრი მთვარის სასწორის ზოდიაქოში განლაგება მიგვანიშნებს მშვიდობის დამცველ და მშვიდობისმოყვარე ადამიანზე, ამიტომაც მას მოეთხოვება მეტი ჰუმანურობა, სამართლიანობა, სანდო პარტნიორობა.** სამაგიეროდ, იგი დაჯილდოვდება დიპლომატიურობის უნარით და ოჯახსა თუ ირგვლივ სიმშვიდითა და ბედნიერებით.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

25-31 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
ენერგიის სიმცირე აქტივობას შეგისუსტებთ. სწრაფად მოქმედება და გადაწყვეტილებების მიღება გაგიჭირდებათ. სამოქმედო ტაქტიკისა და სტილის შეცვლისას, შესაძლოა, მფარველები შეიძინოთ. ზედმეტი თავდაჯერებულობის გამო არასახარბიელო სიტუაციაში აღმოჩნდებით. სახლის საქმეები ბევრ ძალისხმევას ითხოვს. მოგზაურობა და მივლინებები გაგიზრდით შესაძლებლობებს და კარგ შემოსავალს მოგიტანთ.

კურო (21.04-20.05)
ახალი პერსპექტივების წარმოჩენისა და ოცნების ხორცშესხმისათვის აუცილებელი იქნება სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება. ძველი ჩახლართული საქმიდან და არაერთგვაროვანი სიტუაციიდან შესაძლოა, გამოსავალი იპოვოთ, ოჯახში მატერიალურ საკითხთა მართვა ანდა დახმარების გაწევა მოგიწევთ. ოჯახის წევრებთან გატარებული საღამოები და საუბრები სიამოვნებას მოგგვრით. ძალების აღდგენასა და დასვენებას კი ქალაქგარეთ ბუნების წიაღში შეძლებთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
დამატებითი ცოდნის მიღება დაგეგმილზე მეტ დროს ითხოვს. სახლის საქმეებიც იმატებს, თუმცა, შესაძლოა, ოჯახში სიტუაცია იდეალური არც იყოს. განწყობის ცვალებადობას, ახლობლებს ნუ დააბრალებთ, რადგან თქვენ გვერდით ყოფნასა და კრიტიკის მოსმენას არავინ ისურვებს. ბავშვებს მეტი დრო დაუთმეთ. მათი წარმატება თქვენთვის დიდი სტიმული იქნება. ეცადეთ, ეს კვირა ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად და დასკვნებისთვის გამოიყენოთ.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
საკმაოდ აქტიური პერიოდია. ხალხმრავალ ადგილებს მოერიდეთ და ინტუიციას მოუსმინეთ. სახლის საქმეები უმთავრეს ადგილს დაიკავებს. შეუზღუდავი თავისუფლების მოთხოვნილება კრიზისულ მდგომარეობას გამოიწვევს. პირადი ურთიერთობისას განსაკუთრებული მოთმინება გმართებთ, რადგან დაკარგულს ველარ დაიბრუნებთ. შორეული მოგზაურობა თქვენს ჯანმრთელობას საფრთხეს შეუქმნის. ქალაქგარეთ ბუნების წიაღში დასვენება კი ადვილად გამოგიკეთებთ განწყობას.

ლომი (23.07-23.08)
ამ კვირაში არ არის რეკომენდებული გარისკვა და ფინანსური ოპერაციების ჩატარება. მეგობრებთან ერთად ფულის საქმეში დაბანდებას მოერიდეთ, რადგან მოტყუების ან რაიმე კატაკლიზმების შედეგად მათი დაკარგვის ალბათობა არსებობს. ორაზროვანი სიტუაციიდან თავის დაღწევა რთული იქნება. ძველ მეგობრებთან ან პარტნიორებთან კავშირის გაწყვეტას ერიდეთ, რათა შემდგომ არ ინანოთ. დაძაბულობა, შესაძლოა, ავადმყოფობის მიზეზი გახდეს. მოგზაურობაც არ არის მიზანშეწონილი.

ქალწული (24.08-23.09)
თავდაჯერებულობის მიუხედავად, ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ, რადგან საბუთებთან და ინფორმაციასთან მუშაობა გაგიჭირდებათ. ეცადეთ, ერთად ყველა საქმეს ხელი არ მოჰკიდოთ, რათა დაუსრულებელი არ დაგრჩეთ. პირადი ურთიერთობებისას მოსალოდნელია ინტრიგები, საიდუმლო ინფორმაციისა და სხვათა ფარული ისტორიების გაგება. ახლო მანძილზე მოგზაურობა კი ჯანმრთელობის აღდგენაშიც დაგეხმარებათ და ოპტიმიზმსაც შეგმატებთ.

25-31 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
შესაძლოა, საქმიანმა პარტნიორმა ან მეუღლემ თქვენი სხვა ადამიანებთან ფინანსური ურთიერთობის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინოს, რაც ნდობის სიმცირეს დაუკავშირდება. რჩევებს უყურადღებოდ ნუ დატოვებთ, რადგან ფინანსურ საკითხში დამოუკიდებლად მოქმედებისას, შესაძლოა, შეცდომები დაუშვათ. პირადი მოუწესრიგებელი ურთიერთობა თქვენი განწყობის ცვალებადობას გამოიწვევს. შორეული მოგზაურობისას სიფრთხილე გმართებთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
პარტნიორულ ურთიერთობაში თავდაჯერებულად იგრძნობთ თავს, თუ მანამდე საკმარის რეზერვს დააგროვებთ, მაგრამ ზომიერება დაიცავით, რათა ავტორიტეტი არ შეგელახოთ. მატერიალურ მდგომარეობაზე შესაძლოა, საკამათო სიტუაცია, მათ შორის, იურიდიული ცუდად აისახოს. პირადი კონტაქტების სიუხვე ჯგუფურად მუშაობას ხელს შეუშლის. სასიყვარულო ურთიერთობის გაიდეალება მას განსაკუთრებით სასიამოვნოს გახდის.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
იდეების სიუხვე დაგეხმარებათ ახალი საქმეების გააზრებასა და ცხოვრებისეული ცვლილებების განხორციელებაში. სახლისა და ნათესავთა პრობლემები ბევრ დროს წაგართმევთ. ეცადეთ, მიზნები ზუსტად განსაზღვროთ, რათა პირადი პრობლემები სხვების განხილვის საგანი არ გახდეს. შორეულ მოგზაურობასა და უცხოელებთან საქმიან მოლაპარაკებებს ერიდეთ. მომგებიანი იქნება საშუამავლო საქმიანობა. ხშირ-ხშირად დაისვენეთ და ეცადეთ, დახარჯული ენერგია აღიდგინოთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
სამსახურის შეცვლის სურვილი ჯობს, დროებით დაიოკოთ, რადგან შემოთავაზებები არარეალური აღმოჩნდება. ფარული საქმეებისა და საიდუმლო მფარველების დახმარების იმედიც ნუ გექნებათ. საეჭვო საქმიანობამ, შესაძლოა, რეპუტაცია შეგილახოთ. ახლობლებს დაეხმარეთ და ურთიერთობა აღადგინეთ. ფინანსურ მდგომარეობას საშუამავლო საქმით ან მეგობრებისა და ნათესავების დახმარებით გაიუმჯობესებთ. შესაძლოა, დიდ შენაძენზეც იფიქროთ.

მერწყული (20.01-18.02)
არსებულ მოვლენებში უკეთ უნდა გაერკვეთ, რათა გაუგებრობებს თავი დააღწიოთ. კოლეგებთან სიფრთხილე გამოიჩინეთ, რათა არ მოგატყუონ ან ცრუ ინფორმაცია არ მოგაწოდონ, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ნუ მიიღებთ, რადგან შესაძლოა შეცდომა დაუშვათ. თავისუფლების მოთხოვნილება სასიყვარულო კავშირის გაწყვეტისკენ გიბიძგებთ, მაგრამ მარტოობის შიშმა, შესაძლოა, ურთიერთობა შეგინარჩუნოთ. შორეულ მოგზაურობას მოერიდეთ, რამეთუ მაღალია ხიფათის ალბათობა.

თევზები (19.02-20.03)
საქმეებში შეფერხებანი დაუკავშირდება დაგვიანებებს, შეცდომებს, გაუგებრობებს, საბუთების დაკარგვასა და შეუმოწმებელი ინფორმაციის გამოყენებას. პროფესიული წარმატება დამოკიდებული იქნება პარტნიორებთან ურთიერთობის დამყარების უნარზე. შეხვედრა-მოლაპარაკებების რაოდენობა მოიმატებს, მათ შორის, დამსაქმებლებთან, მაღალი თანამდებობის პირებთან და ავტორიტეტულ ადამიანებთან.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 25, 28, 29 და 30 ოქტომბერი

20 ოქტომბერი – სავსემთვარეობა, 5 ნოემბერი – ახალმთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

25 ოქტომბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.25 საათზე, ჩადის 17.05 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 19.54 საათზე, ჩადის 26 ოქტომბერს 10.56 საათზე (მთვარის მე-20 დღე იწყება 20.12 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 18.12 საათიდან 23.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ნუ იჩქარებთ და ეცადეთ, საკითხის გადაწყვეტისათვის ოპტიმალური გზა მოიძიოთ. შინაგანი ენერგიის კონცენტრაცია ხელს შეგიწყობთ ნეგატიური ასტრალური ზემოქმედებისაგან გათავისუფლებაში. პარტნიორთან ურთიერთობისას მოიმატებს სიცრუე, ზედაპირულობა, დაცინვის, ფლირტის, მოტყუების მცდელობა. არ არის სასურველი ბიოლოგიური დანამატების მქონე პროდუქტების მიღება, ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, ახალი საქმის ან რემონტის დაწყება, უჰაერო სივრცეში ყოფნა, თმის შეჭრა-შეღებვა. კარგი დღეა საბანკო ოპერაციებისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, ტელეფონის, ტელეარხისა და სხვა საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად, ინტერვიუებისა და რეკლამისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, ბრონქები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, ჰიაცინტი, ამაზონიტი, ლაბრადორიტი. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის.

26 ოქტომბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში, ამოდის 06.26 საათზე, ჩადის 17.03 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (01.01) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 20.42 საათზე, ჩადის 27 ოქტომბერს 11.51 საათზე (მთვარის 21-ე დღე იწყება 20.57 საათზე. მე-3 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს მაღალია ფინანსური თაღლითობის ალბათობა. ფულსა და ძვირფას ნივთებს გაუფრთხილდით. დღეს და ხვალ მიღებულ ინფორმაციას ყურადღება მიაქციეთ. ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ცნობა მეტად მნიშვნელოვანი გახდება. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, საოჯახო-ყოფითი ნივთების, ხალხური რეწვის ნიმუშების, ანტიკვარიატის შესაძენად, ბავშვის ჩასახვისთვის, საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობებისთვის, კბილების სამკურნალოდ. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება. საბუთები ხელმოწერამდე გულდასმით შეამოწმეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია მკერდი, კუჭი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, აქატი, ოპალი, ამეთვისტო, რაუხტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის.

27 ოქტომბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში, ამოდის 06.27 საათზე, ჩადის 17.02 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 21.37 საათზე, ჩადის 28 ოქტომბერს 12.40 საათზე (მთვარის 22-ე დღე იწყება 21.55 საათზე. მე-3 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს კარგია ტრადიციებში ჩაღრმავება, გაწყვეტილი კავშირების აღდგენა, სახსრებისა და კბილების მკურნალობა, კანის გასუფთავება. კარგი დღეა საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობებისთვის, შემოქმედებისთვის, საოჯახო ნივთების, მათ შორის, ავეჯის შესაძენად, ბავშვის ჩასახვისთვის, სახლის კეთილმოსაწყობად, სასამართლო პროცესების დასაწყებად, მცენარეთა დარგვა-გადარგვისთვის. არ არის სასურველი დაპირებების გაცემა, წყენა და ეჭვიანობა, ბინის შეცვლა, სესხის აღება, ქორწინება. მაღალია ფინანსური შეცდომების ალბათობა. საბუთები ხელმოწერამდე კარგად შეამოწმეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია მკერდი, კუჭი, ნაღვლის ბუშტი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, ოპალი, მალაქიტი, რაუხტოპაზი, ჰელიოტროპი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

28 ოქტომბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.28 საათზე, ჩადის 17.01 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (13.08) ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 22.37 საათზე, ჩადის 29 ოქტომბერს 13.24 საათზე. მე-4 ფაზა იწყება 23.05 საათზე). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 10.03 საათიდან 13.08 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ყური დაუგდეთ უფროსი თაობის წარმომადგენლებს, ნათესავის რჩევას. ოჯახს მეტი დრო დაუთმეთ. თქვენი გრძნობები მეტად გამოხატეთ. კარგი დღეა საყოფაცხოვრებო ნივთების, საჩუქრების, საიუველირო ნაწარმის, ტანსაცმელ-ფეხსამცლის, აქსესუარების შესაძენად, ახალი სამსახურის დასაწყებად. არ არის სასურველი ნერვიულობა, სიმძიმის აწევა, ბინის შეცვლა, სესხის აღება, ფინანსური გარიგება, ქორწინება, პრეტენზიების გამოხატვა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია კუჭი, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ზურმუხტი, მარჯანი, ბრილიანტი, სერდოლიკი, ქარვა. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

29 ოქტომბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.29 საათზე, ჩადის 16.59 საათზე. **მთვარე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 23.43 საათზე, ჩადის 30 ოქტომბერს 14.00 საათზე (მთვარის 24-ე დღე იწყება 23.43 საათზე. მე-4 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** ყურადღებით იყავით, მოულოდნელი წინააღმდეგობების წარმოქმნის დღეა. ნერვიულობას, გადაღლას, სიმძიმის აწევას მოერიდეთ, გულს გაუფრთხილდით, სიფრთხილე გმართებთ მჭრელ და ბასრ საგნებთან მიმართებით. სასიკეთოა მხედველობის, სისხლძარღვოვანი და ნერვული სისტემის მკურნალობა. კარგი დღეა იურიდიული საქმეებისთვის, ახალი თანამდებობის დასაკავებლად, სამსახურის დასაწყებად, შემოქმედებისთვის, ძვირფასი ნივთების შესაძენად. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, ფინანსური გარიგება, ხელშეკრულების დადება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის.

30 ოქტომბერი, შაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.31 საათზე, ჩადის 16.58 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (22.11) ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 23.59 საათზე, ჩადის 14.32 საათზე (მთვარის 24-ე დღე გრძელდება. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 11.05 საათიდან 22.11 საათამდე). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეიდან ენერგიისა და ქმედითუნარიანობის მმართველი პლანეტა **მარსი** გადაინაცვლებს ღრიანკალის ზოდიაქოში (13 დეკემბრამდე), რაც გაამახვილებს მოქმედების ორგანიზებულობას, ბრძოლისუნარიანობას, დისციპლინას, შრომისუნარიანობას, ინტუიციას, საიდუმლოდ მოქმედებას, სექსუალურ ენერგიას და ასევე სიჯიუტეს, სარკაზმს, ეჭვიანობას, აგრესიას, განაწყენებასაც. დღეს სულიერი ამაღლებისა და ცოდვების ერთმანეთისაგან გარჩევის, დალაგება-დასუფთავების დღეა. კარგი დღეა საიუველირო საქმიანობისთვის, საჩუქრებისა და ძვირფასი ნივთების შესაძენად, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, ახალი სამსახურის დასაწყებად, კოსმეტიკური პროცედურებისთვის, თმის მოვლისა და შეჭრა-შეღებვისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ფინანსური გარიგება, ხელშეკრულების დადება, ახალი პროექტის დაწყება, ბინის შეცვლა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, ქარვა, მთის ბროლი, სერდოლიკი, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

31 ოქტომბერი, კვირა

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.32 საათზე, ჩადის 16.57 საათზე. **მთვარე** ქალწულის ზოდიაქოშია. ამოდის 00.50 საათზე, ჩადის 15.00 საათზე (მთვარის 25-ე დღე იწყება 01.46 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** კარგი დღეა პრობლემის ერთობლივად გადაწყვეტისთვის, გულისხმიერებისთვის, ბავშვის ჩასახვისთვის, დალაგება-დასუფთავებისთვის, საბუთების მოსაწესრიგებლად, ხელსაქმეობისთვის, აუდიტისთვის, ჰიგიენისთვის საჭირო ნივთებისა და სამედიცინო ხელსაწყოების შესაძენად, სწავლისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება, სარისკო ქმედება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, ზედმეტი პირდაპირობა და კრიტიკა, სხვათა საქმეში მათი თხოვნის გარეშე ჩარევა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნაწლავთა სისტემა, საზარდული, კუჭქვეშა ჯირკვალი. **ქვები:** მწვანე და ყვითელი იასპი, მალაქიტი, ონიქსი, აქატი, ოპალი. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის.

ელის
უნიკალური კრემი და სასწაულმოქმედი სამკურნალო მალამო

თბილისი, ფალიაშვილის 81, ვაკის პარკთან
599-22-59-09

თქვენი სილამაზისა და ჯანმრთელობისთვის!

ქალბატონი ელი ამაშუკელის საგვარეულო მალამო 14 წელია, უამრავ ადამიანს კურნავს. ჩვენმა უამრავმა პაციენტმა დაამარცხა ძალზე ვერაგი სახსროვანი დაავადებები. შეიმსუბუქეთ მტანჯველი ტკივილები და უარი თქვით ნემსებზე, მედიკამენტებზე, ჰორმონებზე და უშედეგო მკურნალობაზე, გადაყრილ ფულზე.

აჩერებს ართრიტის, ართროზის, კოქსართროზისა და ოსტეოპოროზის (და სხვა) პროცესს ძალიან ეფექტურად; აქრობს ანთებას თიაქარის დროს და უბრუნებს სახსარს ქმედითუნარიანობას; კურნავს მუხლის სახსროვან პათოლოგიებს და ხსნის ტკივილს; კვებავს სახსარსა და ძვალს; აფერხებს სითხის ჩანლევას; ხსნის შეშუპებასა და დასიებას; აცხრობს ვენების ანთებით პროცესს; აჩქარებს გაბზარული ძვლის აღდგენას; ამაგრებს ძსოვილებს და მყესებს; აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და მასაჟის ფონზე ერევა ცელულიტს; ხდის კანს ელასტიკურს; შეიცავს უამრავ ვიტამინსა და მინერალს.

მალამო არის ქართული საგვარეულო რეცეპტი ბუნებრივი კომპონენტებით.

საეკლესიო კალენდარი

25 ოქტომბერი, ორშაბათი. მოწამეთა: პრობოსისა, ტრაქოსისა და ანდრონიკესი; ღირსისა კოზმა წმიდაქალაქელისა, მაიუმელი ეპისკოპოსისა და კანონთგამომთქმელისა; მოწამისა დომნიკასი; მარტინე მოწყალისა, ტურელი ეპისკოპოსისა; **დღესასწაული იერუსალიმის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა.**

26 ოქტომბერი, სამშაბათი. ხსენება VII მსოფლიო კრების წმიდათა მამათა; დღესასწაული ივერიის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა; ღირსისა ანტონისა, ჭყონდიდელი მიტროპოლიტისა და მოწაფისა მისისა იაკობ ხუცესმონაზონისა; მოწამეთა: კარპესი, თიატირელი ეპისკოპოსისა, პაპილე დიაკონისა, დისა მისისა აგათონიკასი და აგათოდორესი; მოწამისა ფლორენტისა; მოწამისა ბენიამინ დიაკონისა; ღირსისა ნიკიტა აღმსარებელისა; დიდმოწამისა ზლატასი.

27 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. მოწამეთა: ნაზარისა, გერვასისა, პროტასისა და კელსისა; ღირსისა პარასკევა სერბელისა; მოწამისა სილვანესი, ღაზელი ხუცისა.



31 ოქტომბერი – დღესასწაული წმიდისა დიდებულისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა და მახარებელისა ლუკასი

28 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. ღირსისა ექვთიმე ახლისა, თესალონიკელისა; ღირსმოწამისა ლუკიანესი, ანტიოქიელი ხუცისა; საბინესი, კატანელი ეპისკოპოსისა; ათანასე აღმსარებელისა, კოვროვსკელი ეპისკოპოსისა.

29 ოქტომბერი, პარასკევი. მოწამისა ლონგინოზ ასისთავისა, რომელი იყო წინაშე ჯვარისა უფლისა; ღირსისა ზენონ იყალთოელისა, ცამეტ ასურელ მამათაგანისა.

30 ოქტომბერი, შაბათი. იოსებ კათალიკოს-პატრიარქისა, სასწაულმოქმედისა; წინასწარმეტყველისა ოსესი; ღირსმოწამისა ანდრია კრიტელისა; მოწამეთა უვერცხლოთა თანაძმათა: კოზმან და დამიანე არაბიელთა და მოყვასთა მათთა მოწამეთა: ლეონტისა, ანთიმოზისა და ევტროპისა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა მართლისა ლაზარესი, ოთხთა დღეთა საფლავად მდებარისა, კრიტელი ეპისკოპოსისა.

31 ოქტომბერი, კვირა. წმიდისა დიდებულისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა და მახარებელისა ლუკასი; მოწამისა მარინი ბერისა; ღირსისა იულიანე მეუდაბნოისა; დიდმოწამისა დედისა ზლატასი.

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
GIDMEDI
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6,
მეხუთე სართული. 591 35 33 55

გამოცდილი ბუკინისტი:

იყიდის ძველ, 1920 წლამდე გამოშვებულ, წიგნებს რუსულ ენაზე — 1500 ლარად, ჟურნალებს — 1945 წლამდე გამოშვებულს, პლაკატებს, არქივებს, მეტალის თოჯინებს და სხვა სათამაშოებს (ბეწვიანების გარდა) 1980 წლამდე გამოშვებულს.

591-75-35-38

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდებისა და კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. ლიფსიტა; 7. ფოლიო; 12. ვაიმარი; 13. რჯული; 14. გონდოლა; 15. ტორტი; 16. რეიგანი; 17. გრაფა; 18. ამულეტი; 19. ნიასა; 20. ანატომი; 24. მიუსე 25. იდილია; 29. მიმი; 31. დარბაზობა. 32. დასი; 34. ტრანსი; 35. ტურფა; 36. დრომადერი; 38. ნასა; 39. მადონა; 42. სტეკი; 43. ნიკოტინი; 46. ამინ; 49. მორესკა; 50. ბის; 52. ტერმინი; 53. კონგო; 54. ადიდასი; 58. რანჩო; 59. მედინა; 62. ლაინი; 64. კლერკი; 65. მადა; 67. ჩარგალი; 68. ლოტი; 69. დელისი; 70. არაქისი.

შვეულად: 1. ლეგრანი; 2. ფანდური; 3. იროკეზი; 4. ავარია; 5. კილიტა; 6. ნაგანო; 7. ფიტინი; 8. ლარნაკი; 9. ორიგამი; 10. კუბატურა; 11. მირაბელი; 21. ნარკოზი; 22. ტრასა; 23. მეორე; 26. დერმა; 27. ლანდო; 28. ადიდა; 29. მატისი; 30. მერკელი; 32. დანია; 33. სესხი; 37. დიტრიხი; 39. მუმია; 40. დერგი; 41. ნასკა; 43. ნატი; 44. კარნე; 45. ნაირა; 47. მინდი; 48. ნეონი; 50. ბანდა; 51. სკოლა; 55. დოლჩე; 56. დარდი; 57. სპიჩი; 59. მური; 60. დიახ; 61. ნაია; 63. ნიტი; 65. მკა; 66. დეი.

პარმაღიმილიონილიკანიბალისტატიარაფიალადოგა
კარიერატომატისიმდიდარიალიკაპიკითარაზონარი

აივანი, დერეფანი	ათასჯერ ათასი	ქართული მინერალური წყალი	ლოდსატყორცნი მანქანა (ძვ.)	რომის პაპის თავსარქმელი	„მოთმინების" ჭურჭელი	რუსი კომპო-ზიტორი

ქალაქი იტალიაში	უხმო სიცილი	NBA-ის კალათ-ბურთელი	კატიჭამია ველური	წერილი გაზეთში	აფრიკული პალმა	ტბა რუსეთში



თარაზულად: 1. ახალგამოჩეკილი თევზი; 7. წიგნის, ჟურნალის გამოცემის ფორმატი ინ...; 12. ქალაქი გერმანიაში; 13. იგივეა, რაც სარწმუნოება; 14. ვენეციური ნავი; 15. საკონდიტრო ნაწარმი; 16. აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტი; 17. სვეტი ცხრილში; 18. ავგაროზი; 19. ტბა მოზამბიკში; 20. ანატომიის სპეციალისტი; 24. ფრანგი მწერალი; 25. უშფოთველი ცხოვრება; 29. პანტომიმის მსახიობი; 31. საზეიმო წვეულება; 32. თეატრალური კოლექტივი; 34. ფსიქიკური აშლილობის ერთ-ერთი ფორმა; 35. ძალიან ლამაზი, მოხდენილი; 36. ერთკუზიანი აქლემი; 38. ამერიკის კოსმოსური კვლევის ცენტრი; 39. ამერიკელი მომღერალი ქალი; 42. ცხენოსნის წკეპლა; 43. თამბაქოში შემავალი ალკალოიდი; 46. ლოცვის დასკვნითი სიტყვა; 49. მუსიკალურ-საცეკვაო სცენა იტალიის თეატრში (ძველად); 50. ნომრის გამეორების მოთხოვნა; 52. სიტყვა, რომელიც ზუსტად გადმოსცემს რაიმე დარგის გარკვეულ ცნებას; 53. აფრიკის სახელმწიფო; 54. გერმანული სპორტული ნაწარმის ფირმა; 58. მესაქონლეობის ფერმა აშშ-ში; 59. მუსლიმანთა წმინდა ქალაქი; 62. შინ ნაქსოვი ბამბის თხელი ქსოვილი; 64. ნოტარიუსის მუშაკი აშშ-ში; 65. იშტა; 67. ვაჟა-ფშაველას მშობლიური სოფელი; 68. აუქციონზე გასატანი ნივთი; 69. მეტროს სადგური თბილისში; 70. მიწის თხილი.

შვეულად: 1. ფრანგი კომპოზიტორი; 2. ქართული ხალხური სიმებიანი საკრავი; 3. ამერიკული შვეულმფრენი; 4. ავტოკატასტროფა; 5. ფოლგა; 6. ქალაქი იაპონიაში; 7. ფოსფორის ორგანული ნაერთი, რომელსაც შეიცავს მცენარე; 8. ყვავილების ვაზა; 9. ქაღალდის კეცვის ხელოვნება; 10. კუბური ერთეულით გამოხატული რისამე მოცულობა; 11. ერთგვარი ჯიშის ღოლნოში; 21. ხელოვნურად გამოწვეული ძილი ოპერაციის წინ; 22. გეზნიშანი; 23. ორის რიგობითი, რიცხვითი სახელი; 26. ადამიანის კანის ნაწილი, რომელიც მოთავსებულია ეპიდერმისის ქვეშ; 27. ძველებური ოთხადგილიანი ეტლი; 28. მავთულის გამოსაყვანი ხელსაწყო; 29. ფრანგი ფერმწერი; 30. გერმანიის კანცლერი; 32. ჰამლეტის სამშობლო; 33. განსაზღვრული ვადით და პირობით გაცემული ფული; 37. ამერიკელი მსახიობი ქალი; 39. დაბალზამებული გვამი; 40. ქვევრის მოყვანილობის დიდი ქილა; 41. უდაბნო პერუში; 43. ზამში; 44. ფრანგი კინორეჟისორი; 45. ნიგერიის ფულის ერთეული; 47. მარცვლეულის დაფქვის საზღაური; 48. ქიმიური ელემენტი, „გასანათებელი" გაზი; 50. ყაჩაღების ჯგუფი; 51. საშუალო სასწავლებელი; 55. იტალიელი დიზაინერი; 56. სევდა, ნაღველი; 57. მოკლე სადღეგრძელო; 59. ჭვარტლი; 60. დასტურის სიტყვა; 61. ინდური კობრა; 63. სინათლის სიკაშკაშის ერთეული; 65. პურეულის მოჭრა; 66. ამერიკელი მომღერალი ქალი.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

სამსახურში დაწინაურება	პომიდვრის წვენი	ოსური ცეკვა	თერგის ხეობის მონაკვეთი ყაზბეგში	მანეთის მეასედი	ვატერპასი	ეკლიანი მცენარე

NBA-ის კალათ-ბურთელი	ლირიკული პოეზიის ბერძნული მუზა	ფრანგი ფერმწერი	დიდი ქონების პატრონი	ხის ალვირი	ძველი ბერძნული სიმებიანი საკრავი	ძაფის წვრილი გრეხილი

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2021 წლის 25-31 ოქტომბერი №44 (1404)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

სარედაქციო კოლეგია

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი"**.
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის" ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის" სტამბაში.**



გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში